Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo

GRADSKA UPRAVA

Komisija za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva

Broj: 01/11-04-6288-2/20
Datum, 02.12.2020. godine

Grad Sarajevo
N/p mr. Abdulah Skaka, gradonačelnik

Predmet: Izvještaj Komisije za izradu teksta izmjena i dopuna, odnosno izradu teksta nacrta novog Statuta Grada Sarajeva – dostavlja se

Poštovani Gradonačelniče Skaka,

u prilogu se dostavlja Izvještaj Komisije za izradu teksta izmjena i dopuna, odnosno izradu teksta nacrta novog Statuta Grada Sarajeva, sa pripadajućim materijalom koji znači realizaciju poslova i zadataka definiranih rješenjem Gradonačelnika.

Kao rezultat rada ove Komisije, prilog navedenom Izvještaju je materijal koji će poslužiti Gradonačelniku za predlaganje promjena Statuta Grada Sarajeva i to:

Radni materijal za izradu prijedloga odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Sarajeva sa pripadajućim obrazloženjem čiji sastavni dio je i

- Tekst nacrta Statuta Grada Sarajeva sa obrazloženjem u kome su sadržane sve promjene koje se predlažu, istaknute u odnosu na Statut Grada Sarajeva, uz pozivanje na važeće propise, a kojima Gradonačelnik može obrazložiti predlaganje donošenja odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Sarajeva.

Podsjećam Vas, da je Gradsko vijeće iniciralo izmjene i dopune, odnosno donošenje novog Statuta Grada Sarajeva, s ciljem njegovog usklađivanja s važećim propisima, a naročito po stupanju na snagu Amandmana LI – do LVII na Ustav Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/17), kojima su, između ostalog, utvrđene i nadležnosti Grada Sarajeva.
S tim u vezi, Gradonačelnik je preuzeo ulogu predlagača promjena Statuta Grada Sarajeva formiranjem Komisije, Rješenjem broj 01-05-6001/17 od 24.11.2017. godine.
U skladu s tako utvrđenim djelokrugom, Komisija je radila kontinuirano u protekle dvije godine i kroz 15. zasjedanja analizirala stanje, obradila usklađenost Statuta Grada Sarajeva sa važećim propisima, te predložila okvir za budući Statut i predočila ga kroz konkretna rješenja u materijalu koji se dostavlja.

Cijeneći sadržaj i obim rada članova Komisije i obrađivača materijala, a što je vidljivo iz Izvještaja koji se dostavlja, Komisija sugerira Gradonačelniku da utvrdi visinu naknade za rad te naknadu isplati, budući da je Komisija, dostavom ovog materijala, posao radi kojeg je i formirana, izvšila.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI KOMISIJE

mr. Izmir Hadžiavdić

14.12.2020.g.
Dostavljeno Gradonačelniku kroz interni dostavni knjigu pod brojem 539

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 5
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 407 443
Fax: +387 33 208 341
Email: grad@sarajevo.ba
Web: www.sarajevo.ba

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
GRAD SARAJEVO
GRADONAČELNIK

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

BOSNIA AND HERZEGOVINA
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON OF SARAJEVO
CITY OF SARAJEVO
MAYOR

Komisija za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva

Broj: 01/11-02- /20
Datum, . godine

(prijedlog)

Izvještaj o radu
Komisije za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva

I UVOD

Programom rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu, između ostalog planirano je razmatranje promjena Statuta Grada Sarajeva.
S tim u vezi, Gradonačelnik Grada Sarajeva, na inicijativu Gradskog vijeća, [illegible] predlagača promjena Statuta Grada Sarajeva.
S ciljem pripreme prijedloga akta o pristupanju promjeni Statuta Grada Sarajeva, Gradonačelnik je, na prijedlog Komisije za Statut i akte, formirao Komisiju za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva, svojim Rješenjem broj 01-05-6001/17 od 24.11.2017. godine. (Rješenje je u prilogu ovog izvještaja).

II RAD KOMISIJE

A.

Komisija je započela s radom na Konstituirajućoj sjednici održanoj 26.02.2018. godine.
Poslije konstituiranja i razmatranja poslova i zadataka radi kojih je formirana, između ostalog, utvrđeni su principi i način rada ovog tijela Gradonačelnika, kako slijedi.

1. Sjednice Komisije za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva održavat će se najmanje jednom mjesečno i to, načelno, posljednjeg ponedjeljka u mjesecu s početkom u 10.00 sati, a po potrebi i češće.
2. Komisija konstatira da će se pri izradi teksta Statuta primjenjivati Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, kako je to utvrđeno Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Sarajeva.
3. Za sljedeću sjednicu Komisije, članovima Komisije će se pripremiti materijal sa Ustavnim odredbama države, Federacije BiH i Kantona Sarajevo, te drugim propisima u kojima se zasniva status Grada Sarajeva (Evropska povelja o lokalnoj samoupravi, Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, Ustav Kantona Sarajevo, Protokol o ustroju Sarajeva), kao i dokumenti u kojima se ovo Gradsko vijeće, već odredivalo o statusnim pitanjima Grada Sarajeva.

Adresa: [illegible]
Tel: [illegible]; Fax: [illegible]
e-mail: [illegible]; web: [illegible]

EYOF 2019
Sarajevo & East Sarajevo

4. Za sljedeću sjednicu će se Komisija usmjeriti na analizu postojećeg stanja, odnosno analizu odredbi Statuta Grada Sarajeva, a s ciljem utvrđivanja smjernica, odnosno vrijednosti kojima će se Komisija voditi, a u okviru utvrđene politike Grada Sarajeva, u vezi s tim.
5. Komisija je stava da je u budućem radu potrebno nadležnosti Grada Sarajeva zasnivati, prije svega, na odredbama Ustava Bosne i Hercegovine (Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini) i Ustava Federacije BiH.

B.

Komisija je nastavila s radom na prvoj sjednici održanoj 26.03.2018. godine.
Tada se Komisija, između ostalog, odredila o načinu rada u prvoj fazi tako što će se preispitivati jedna po jedna odredba važećeg Statuta, uz formulaciju mišljenja o svakoj razmatranoj odredbi.
Dalje je Komisija analizirala preambulu važećeg Statuta Grada Sarajeva, te odredbe članova od 1. do 10. i formulirala mišljenje s prijedlozima i sugestijama za buduća rješenja. Tada su usvojena i određena opredjeljenja za dalji rad Komisije u zaključcima kako slijedi.

- Mišljenja iz tačke B. ovog zapisnika *(mišljenja o preambuli i prvih 10 članova Statuta Grada Sarajeva)*, članovi Komisije će još jednom samostalno razmotriti i svoja mišljenja iznijeti na sljedećoj sjednici Komisije.
- Na sljedećoj sjednici Komisije će se nastaviti s radom na isti način, razmatrajući odredbe Statuta Grada Sarajeva koje slijede, počev od člana 11.
- Po završetku preispitivanja odredbi svih članova Statuta Grada Sarajeva na započeti način, ponovo će se razmotriti sva predložena rješenja, u smislu njihove usklađenosti sa važećom ustavno pravnom regulativom, te u smislu njihove međusobne usklađenosti, a zatim će uslijediti konačne definicije svih odredbi budućeg Statuta Grada Sarajeva.

Na kraju je Komisija predložila Gradonačelniku da se Rješenje o formiranju Komisije za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva, broj: 01-05-6001/17 od 24.11.2017. godine, dopuni utvrđivanjem visine naknade za rad u Komisiji, te da se sastav Komisije proširi tako da se za članove Komisije imenuju i Prof. Dr. Mirko Pejanović, Prof. Dr. Lada Sadiković i Prof. Dr. Elmir Sadiković, te da se Mirjana Đanović Stanić imenuje za sekretara Komisije.

C.

Druga sjednica Komisije je održana 07.05.2018. godine.
Na ovoj sjednici je Komisija razmotrila i formulirala mišljenja, sa prijedlozima za rješenja pitanja definiranih članovima od 11. do 22. Statuta Grada Sarajeva. (Zapisnik o radu Druge sjednice Komisije je u prilogu ovog izvještaja).

D.

Treća sjednica zakazana za 28.05.2018. godine, nije održana (Službena zabilješka je u prilogu ovog Izvještaja)
Treća sjednica Komisije je održana 04.06.2018. godine.
Na ovoj sjednici je Komisija razmotrila i formulirala mišljenja, sa prijedlozima za rješenja pitanja definiranih članovima od 23. do 36. Statuta Grada Sarajeva. (Zapisnik o radu sjednice je u prilogu ovog izvještaja).

E.

Ponovljen je poziv za sjednicu zakazanu 09.07.2018. godine i, također, nije bila prisutna natpolovična većina članova. Međutim, prisutni su se dogovorili da nastave s radom, a da mišljenja koja formuliraju, predoče članovima koji ne prisustvuju uz poziv na sljedećoj sjednici Komisije, kako bi se, pri razmatranju zabilješke s ovog skupa, o njima mogli odrediti. (Službena zabilješka, evidentirana kao zabilješka sa četvrte sjednice, u prilogu je ovog Izvještaja).

Razmatrana su i formulirana mišljenja, sa prijedlozima za rješenja pitanja, definiranih članovima od 37. do 69. Statuta Grada Sarajeva.

***

(Pauza u radu je nastala vezano za upućivanje nastavljen proces donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi u Skupštini Kantona Sarajevo, koji je kasnije obustavljen).

***

F.

Poziv za sjednicu zakazanu za 06.11.2018. godine je, vezano za opredjeljenje da se može nastaviti s radom bez obzira na to što skupu ne prisustvuje natpolovična većina članova, evidentiran kao poziv za Petu sjednicu. Pozivu se, također, odazvao manji broj od pola članova Komisije, te su članovi nastavili s radom. (Službena zabilješka, evidentirana kao zabilješka sa Pete sjednice je u prilogu ovog Izvještaja).

Razmatrana su i formulirana mišljenja, sa prijedlozima za rješenja pitanja definiranih članovima od 70. do 77. Statuta Grada Sarajeva.

Dogovorno je da se tako formulirana mišljenja, u vidu službene zabilješke, dostave članovima Komisije, uz poziv za sljedeće okupljanje, kako bi članovi Komisije još jednom samostalno razmotrili izneseno mišljenje i svoja zapažanja, te ih eventualno iznijeli na sljedećoj sjednici, kada će se tražiti i konačno utvrđeno mišljenje Komisije o tako razmatranim odredbama Statuta Grada Sarajeva.

G.

Poziv za sjednicu zakazanu za 09.05.2019. godine je, vezano za opredjeljenje da se može nastaviti s radom, bez obzira na to što ne prisustvuje natpolovična većina članova, evidentiran kao poziv za Šestu sjednicu. Pozivu se također odazvao manji broj od pola članova Komisije, te su članovi nastavili s radom. (Službena zabilješka, evidentirana kao zabilješka sa Šeste sjednice je u prilogu ovog Izvještaja).

Tada su razmatrana i formulirana mišljenja, sa prijedlozima za rješenja pitanja definiranih članovima od 78. do 98. Statuta Grada Sarajeva.

Dogovorno je da se tako formulirana mišljenja, u vidu službene zabilješke, dostave članovima Komisije, uz poziv za sljedeće okupljanje, kako bi članovi Komisije još jednom samostalno razmotrili izneseno mišljenje i svoja zapažanja, eventualno iznijeli na sljedećoj sjednici, kada će se tražiti i konačno utvrđeno mišljenje Komisije o tako razmatranim odredbama Statuta Grada Sarajeva.

Dogovoreno je da će Mirjana Đanović Stanić, kao sekretar ovog radnog tijela, pripremiti radni materijal za izradu nacrta novog Statuta Grada Sarajeva, tako da se sve promjene, odnosno varijantna rješenja koja su proizišla iz rada ovog tijela, navedu i jasno izdvoje u odnosu na tekst Statuta Grada Sarajeva koji je na snazi. Prilikom izrade radnog materijala za izradu nacrta novog Statuta Grada Sarajeva, primijenit će se Jedinstvena pravila za izradu akata koja primjenjuje Grad Sarajevo u skladu s Poslovnikom Gradskog vijeća. Pri izradi novog teksta koristit će se terminologija sadržana u Statutu Grada Sarajeva, terminologija iz Zakona o principima lokalne samouprave i ustavnih rješenja vezanih za lokalnu samoupravu, odnosno organizaciju i nadležnosti Grada Sarajeva, kako bi se budući tekst nomotehnički i terminološki ujednačio. Gradonačelnik će, prije upućivanja teksta Gradskom vijeću - Komisiji za Statut i akte na dalje postupanje, osigurati lektoriranje ovog teksta.

Dogovoreno je da će se tako pripremljen materijal, u pripremi sljedećeg sastanka, dostaviti članovima Komisije, kako bi članovi Komisije samostalno razmotrili materijal i svoja zapažanja te eventualno, određene prijedloge za poboljšanje teksta, iznijeli na sljedećoj sjednici Komisije.

Konačno utvrđen materijal će se uputiti Gradonačelniku na dalje postupanje kao prilog Izvještaju o radu Komisije.

H.

Poziv za sjednicu zakazanu za 25.10.2019. godine je, vezano za opredjeljenje da se može nastaviti s radom, bez obzira na to što ne prisustvuje natpolovična većina članova, evidentiran kao poziv za Sedmu sjednicu. Pozivu se također odazvao manji broj od pola članova Komisije, te su članovi nastavili s radom. (Službena zabilješka, evidentirana kao zabilješka sa Sedme sjednice je u prilogu ovog Izvještaja).

Tada je razmatran materijal koji sadrži sve elemente potrebne da Komisija Gradonačelniku podnese izvještaj i zaključi svoj rad u skladu sa Rješenjem Gradonačelnika o formiranju Komisije.

- Materijal će se razmatrati dio po dio, te će se poslije uvrštavanja eventualnih prihvaćenih primjedbi, prijedloga i sugestija formulirati konačan tekst koji će, kao izvještaj Komisije, Komisija usvojiti radeći u formalnom kvorumu i uputiti Gradonačelniku, zajedno sa pripadajućim materijalom.
- Tekst Izvještaja o radu Komisije za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva sa zaključcima u kojima su sadržani prijedlozi za Gradonačelnika je članovima Komisije prihvatljiv.
- Radni materijal za predlaganje Odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Sarajeva je sadržajno prihvatljiv, a formu će urediti nadležna Gradska služba u pripremi materijala za predlaganje odluke koji će Gradonačelnik uputiti Gradskom vijeću na razmatranje zajedno sa radnim materijalom za tekst Nacrta Statuta Grada Sarajeva i obrazloženjem ovog teksta.
- Članovi Komisije su nastavili s radom razmatrajući Obrazloženje teksta Nacrta Statuta Grada Sarajeva koje sadrži sve promjene u odnosu na važeći Statut Grada Sarajeva, a prema prijedlozima i sugestijama koje je utvrdila ova Komisija, uz primjenu važećih ustavnih i zakonskih propisa, kao i jedinstvenih pravila za izradu propisa koja se primjenjuje u Gradu Sarajevu, te politike Grada Sarajeva utvrđene pri razmatranju prijedloga amandmana od L do LV na Ustav Kantona Sarajevo iz 2017. godine.

Razmatrajući prijedloge odredbi u radnom materijalu predočene u odnosu na važeći Statut Grada Sarajeva, zaključeno je, odnosno konstatirano je sljedeće.

- Predložena preambula je prihvatljiva.
- Sadržaj člana 1, uvrštenog s ciljem zadovoljenja forme iz Jedinstvenih pravila je prihvatljiv, s tim što će članovi Komisije samostalno razmotriti tekst, te svoje primjedbe, prijedloge i sugestije iznijeti na sljedećoj sjednici, a za sada je konsenzusom prihvaćen prijedlog da se prvom stavu formulacija „u skladu s određenjima iz Ustava" zamjeni formulacijom „u skladu sa Ustavom", te da se tekst „kojima teritorijalno pripada" izostavi kao nepotreban.
- Rješenja koja su u ovom tekstu, naslovljena kao „druga varijanta" će se nasloviti sa „alternativa članu..." čija promjena se predlaže.

Dogovorno je da se tako formulirana mišljenja, u vidu službene zabilješke, dostave članovima Komisije, uz poziv za sljedeće okupljanje, kako bi članovi Komisije još jednom samostalno razmotrili izneseno mišljenje i svoja zapažanja, eventualno iznijeli na sljedećoj sjednici, kada će se tražiti i konačno utvrđeno mišljenje Komisije o tako razmatranim odredbama Statuta Grada Sarajeva.

I.

Poziv za sjednicu zakazanu za 07.11.2019. godine je, vezano za opredjeljenje da se može nastaviti s radom, bez obzira na to što ne prisustvuje natpolovična većina članova, evidentiran kao poziv za Osmu sjednicu. Pozivu se također odazvao manji broj od pola članova Komisije, te su članovi nastavili s radom. (Službena zabilješka, evidentirana kao zabilješka sa Osme sjednice je u prilogu ovog Izvještaja).

Tada su razmatrani pojedinačno prijedlozi odredbi u radnom materijalu, predočeni u odnosu na važeći Statut Grada Sarajeva, i to do 22. člana Statuta, te je, u skladu s prihvaćenim opredjeljenjima, korigiran radni material.

Tako formulirana mišljenja, u vidu službene zabilješke, dostavit ćese članovima Komisije, uz poziv za sljedeće okupljanje, kako bi članovi Komisije još jednom samostalno razmotrili izneseno mišljenje i svoja zapažanja, eventualno iznijeli na sljedećoj sjednici, kada će se tražiti i konačno utvrđeno mišljenje Komisije o tako razmatranim odredbama Statuta Grada Sarajeva.

Dogovorno je da će se istom metodologijom, nastaviti s radom (obradom ostalih članova Statuta Grada Sarajeva), te da će se rad Komisije će se okončati usvajanjem Izvještaja s elementima koje sadrži razmatrani radni materijal, a poslije uvrštavanja konačnih korekcija Komisije.

J.

Poziv za sjednicu zakazanu za 21.11.2019. godine je, vezano za opredjeljenje da se može nastaviti s radom, bez obzira na to što ne prisustvuje natpolovična većina članova, evidentiran kao poziv za Devetu sjednicu. Pozivu se također odazvao manji broj od pola članova Komisije, te su članovi nastavili s radom. (Službena zabilješka, evidentirana kao zabilješka sa Devete sjednice je u prilogu ovog Izvještaja).

Tada su razmatrani pojedinačno prijedlozi odredbi u radnom materijalu, predočeni u odnosu na važeći Statut Grada Sarajeva, i to do 24. člana važećeg Statuta, te je, u skladu s prihvaćenim opredjeljenjima, korigirala radni materijal.

Formulirana mišljenja, u vidu službene zabilješke, dostavit će se članovima Komisije, uz poziv za sljedeće okupljanje, kako bi članovi Komisije još jednom samostalno razmotrili izneseno mišljenje i svoja zapažanja, eventualno iznijeli na sljedećoj sjednici, kada će se tražiti i konačno utvrđeno mišljenje Komisije o tako razmatranim odredbama Statuta Grada Sarajeva.

Dogovorne je da će se istom metodologijom, nastaviti s radom (obradom ostalih članova Statuta Grada Sarajeva), te da će se rad Komisije će se okončati usvajanjem Izvještaja s elementima koje sadrži razmatrani radni materijal, a poslije uvrštavanja konačnih korekcija Komisije.

K.

10. sjednica Komisije je održana 26.11.2019. godine.

Na ovoj sjednici je Komisija razmatrala pojedinačno prijedloge odredbi u radnom materijalu, predočene u odnosu na važeći Statut Grada Sarajeva, i to do 35. člana važećeg Statuta a koji postaje član 34. teksta radnog materijala, te je, u skladu s prihvaćenim opredjeljenjima, korigirala radni materijal. (Zapisnik o radu 10. sjednice Komisije je u prilogu ovog izvještaja).

Dogovoreno je da će se istom metodologijom, nastaviti s radom (obradom ostalih članova Statuta Grada Sarajeva), do konačnog usvajanja Izvještaja, a poslije uvrštavanja korekcija Komisije na tako razmatrani radni materijal.

L.

11. sjednica Komisije je održana 12.12.2019. godine.

Na ovoj sjednici je Komisija razmatrala pojedinačno prijedloge odredbi u radnom materijalu, predočene u odnosu na važeći Statut Grada Sarajeva, i to do 40. člana važećeg Statuta a koji postaje član 41. teksta radnog materijala, te je, u skladu s prihvaćenim opredjeljenjima, korigirala radni materijal. (Zapisnik o radu 11. sjednice Komisije je u prilogu ovog izvještaja).

Dogovoreno je da će se istom metodologijom, nastaviti s radom (obradom ostalih članova Statuta Grada Sarajeva), do konačnog usvajanja Izvještaja, a poslije uvrštavanja korekcija Komisije na tako razmatrani radni materijal.

M.

Poziv za sjednicu zakazanu za 21.01.2020. godine je, vezano za opredjeljenje da se može nastaviti s radom, bez obzira na to što ne prisustvuje natpolovična većina članova, evidentiran kao poziv za 12. sjednicu. Pozivu se također odazvao manji broj od pola članova Komisije, te su članovi nastavili s radom. (Službena zabilješka, evidentirana kao zabilješka sa 12. sjednice je u prilogu ovog Izvještaja).

Tada su razmatrani pojedinačno prijedlozi odredbi u radnom materijalu, predočeni u odnosu na važeći Statut Grada Sarajeva, i to do 51. člana važećeg Statuta, a koji postaje član 54. teksta radnog materijala, te je, u skladu s prihvaćenim opredjeljenjima, korigiran radni materijal.

Formulirana mišljenja, u vidu službene zabilješke, dostavit će se članovima Komisije, uz poziv za sljedeće okupljanje, kako bi članovi Komisije još jednom samostalno razmotrili izneseno mišljenje i svoja zapažanja, eventualno iznijeli na sljedećoj sjednici, kada će se tražiti i konačno utvrđeno mišljenje Komisije o tako razmatranim odredbama Statuta Grada Sarajeva.
Dogovorne je da će se istom metodologijom, nastaviti s radom (obradom ostalih članova Statuta Grada Sarajeva), te da će se rad Komisije će se okončati usvajanjem Izvještaja s elementima koje sadrži razmatrani radni materijal, a poslije uvrštavanja konačnih korekcija Komisije.

N.

Poziv za sjednicu zakazanu za 13.07.2020. godine je, vezano za opredjeljenje da se može nastaviti s radom, bez obzira na to što ne prisustvuje natpolovična većina članova, evidentiran kao poziv za 13. sjednicu. Pozivu se također odazvao manji broj od pola članova Komisije, te su članovi nastavili s radom. (Službena zabilješka, evidentirana kao zabilješka sa 13. sjednice je u prilogu ovog Izvještaja).
Razmatrani su pojedinačno prijedlozi odredbi u radnom materijalu, predočeni u odnosu na važeći Statut Grada Sarajeva, i to do 70. člana važećeg Statuta, a koji postaje član 73. teksta radnog materijala, te je, u skladu s prihvaćenim opredjeljenjima, korigiran radni materijal. Korigirani dio teksta je sastavni dio korigiranog obrazloženja teksta Nacrta Statuta Grada Sarajeva koji se dostavlja uz poziv za sljedeću sjednicu ove Komisije.
Dogovoreno je da će se istom metodologijom, nastaviti s radom (obradom ostalih članova Statuta Grada Sarajeva), do konačnog usvajanja Izvještaja, a poslije uvrštavanja utvrđenih korekcija za razmatrani radni materijal.

O.

Na sjednici Komisije održanoj 28.07.2020. godine, razmatrani su pojedinačno prijedlozi odredbi od člana 73. do kraja razmatranog teksta, te je, u skladu s prihvaćenim opredjeljenjima, korigiran radni materijal. Korigirani dio teksta je postao sastavni dio korigiranog obrazloženja teksta Nacrta Statuta Grada Sarajeva koji se dostavlja uz poziv za sljedeću sjednicu ove Komisije.
Dogovoreno je da će se na sljedećoj sjednici Komisije usvojiti konačan izvještaj o radu ove Komisije i zajedbni s pripadajućim materijalom uputiti Gradonačelniku na dalje postupanje.
Prilog izvještaju će biti:
Radni materijal za predlaganje odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Sarajeva sa obrazloženjem, čiji sastavni dio je i tekst za predlaganje Nacrta Statut Grada Sarajeva sa pripadajućim obrazloženjem.
Tako pripremljini materijal sadrži sve potrebne elemente i sadržaj da bi Gradonačelnik, koji je ranije preuzeo ulogu predlagača, mogao Gradskom vijeću predložiti pristupanje projmeni Statuta Grada Sarajeva.

P.

Na sjednici Komisije održanoj 01.12.2020. godine, utvrđeni su sljedeći materijali i doneseni su sljedeći **zaključci:**

1. Komisija za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva usvaja ovaj Izvještaj o radu s pripadajućim materijalom i upućuje ga Gradonačelniku.

2. Komisija utvrđuje materijal za izradu Prijedloga Odluke o pristupanju izradi Statuta Grada Sarajeva koji je u prilogu ovog Izvještaja.
   Materijal sadrži:
   - Radni materijal za izradu prijedloga odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Sarajeva.

- Radni materijal za izradu teksta Nacrta Statuta Grada Sarajeva sa pripadajućim obrazloženjem, a kojima će Gradonačelnik obrazložiti predlaganje donošenja novog Statuta Grada Sarajeva, pri predlagnju odluke o pristupanju promjeni Stauta Grada Sarajeva.

3. Komisija upućuje Gradonačelnika da, prije otpremanja materijala u dalju proceduru, osigura lektorsku obradu teksta Nacrta Statuta Grada Sarajeva na tri službena jezika i dva pisma.

Obradivač materijala

Mirjana Đanović Stanić

Predsjedavajući Komisije

Izmir Hadžiavdić

Na osnovu člana 91. stav 2. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj 2019. godine, donijelo je:

ODLUKU PRISTUPANJU PROMJENI STATUTA GRADA SARAJEVA

(radni materijal)

Član 1.
(Predmet)

Ovom Odlukom Grad Sarajevo pristupa promjeni Statuta Grada Sarajeva, prema tekstu nacrta Statuta Grada Sarajeva koje je sastavni dio obrazloženja ove odluke, te opredjeljenjima navedenim u obrazloženju ove Odluke.

Član 2.
(Provođenje Odluke)

Komisija za Statut i akte Gradskog vijeća slijedeći ovu odluku, izvršit će Nacrt Statuta Grada Sarajeva i uputiti ga Gradskom vijeću na razmatranje.

Član 3.
(Završna odredba)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo".

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Dr Igor Gavrić

Broj:
Sarajevo, 2019. godine

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za predlaganje, odnosno donošenje predložene odluke sadržan je u članu 91. i 95. Statuta Grada Sarajeva, te i 141. stav 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva, gdje je propisano da prijedlog za promjenu Statuta Grada Sarajeva sa tekstom nacrta odluke o promjeni Statuta Grada Sarajeva, može podnijeti jedna trećina od ukupnog broja gradskih vijećnika, odnosno Gradonačelnik. Dalje je, između ostalog, propisano da se prijedlog za promjenu Statuta Grada Sarajeva razmatra na sjednici Gradskog vijeća, te da Gradsko vijeće može raspisati referendum za promjenu Statuta Grada Sarajeva."

RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA

Programom rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018., a zatim preneseno u 2019. godinu, predviđeno je razmatranje Prijedloga za promjenu Statuta Grada Sarajeva uz obrazloženje kako slijedi. „Materijal sadrži prijedlog da Gradsko vijeće razmotri razloge za izmjenu Statuta i predložena rješenja navedena i obrazložena u tekstu nacrta odluke o promjeni Statuta, i prihvati da se, u skladu s tim, a prema proceduri propisanoj u Poslovniku Gradskog vijeća Grada Sarajeva, član 50. i 141. stav 2, pokrene procedura promjene Statuta Grada Sarajeva. Materijal može sadržavati i prijedlog za raspisivanje referenduma za promjenu Statuta Grada Sarajeva, prema upućenom prijedlogu, i to prije konačnog odlučivanja o dostavljenom prijedlogu i, u skladu s odlukom Gradskog vijeća, upućivanja materijala Komisiji za Statut i akte na dalje postupanje."

S tim u vezi Gradonačelnik je, na prijedlog Komisije za Statut i akte, preuzeo ulogu predlagača promjene Statuta Grada Sarajeva, te je formirao posebno tijelo koje je razmotrilo problematiku i izradilo radni materijal za predlaganje ovog akta i za izradu teksta nacrta Statuta Grada Sarajeva sa obrazloženjem. Na osnovi tako pripremljenog materijala, Gradonačelnik je utvrdio Prijedlog Odluke o promjeni Statuta Grada Sarajeva, te ga je zajedno s obrazloženim tekstom Nacrt Statuta Grada Sarajeva, uputio Gradskom vijeću na razmatranje.

FINANSIJSKA SREDSTVA

Posebna finansijska sredstva za realizaciju ove Odluke, odnosno za razmatranje Nacrta Statut Grada Sarajeva i donošenja novog Statuta Grada Sarajeva obezbijeđuju su u Budžetu Grada Sarajeva, u okviru sredstava za redovan rad organa Grada Sarajeva, a sredstva za provođenje budućeg Statuta, ukoliko se donesne novi Statut Grada Sarajeva, u smislu izmijenjenog djelokruga Grada Sarajeva, osiguravat će se sukcesivno u procesu preuzimanja, tako utvrđenih nadležnosti.

Na osnovu Amandmana XVI na Ustav Federacije BiH, te člana 13. stav 2. alineja 1. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BIH", 49/06), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj..... donijelo je

STATUT GRADA SARAJEVA

(Prijedlog teksta Nacrta)

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.
(Osnovni principi)

(1) Grad Sarajevo je glavni grad, odnosno sjedište kantona, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, te Ustavom Kantona Sarajevo.
(2) Grad Sarajevo osigurava zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda građana u skladu s ustavom.
(3) Sastav i način odlučivanja organa Grada Sarajeva odražava multietničnost i posebnost Grada Sarajeva u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
(4) Grad Sarajevo historijski predstavlja jedinstvenu urbanu, infrastrukturnu cjelinu više gradskih općina, povezanu svakodnevnim potrebama stanovništa, u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
(5) Građani demokratski odlučuju o pitanjima lokalne samouprave i drugim pitanjima, u okviru nadležnosti Grada Sarajeva, u skladu sa ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Član 2.
(Predmet)

Ovim Statutom uređuje se: samoupravni djelokrug Grada Sarajeva; organizacija, ovlaštenja i način rada organa Grada Sarajeva; odraz multietničke strukture Grada Sarajeva unutar organa Grada Sarajeva, pitanja od vitalnog nacionalnog interesa; neposredno odlučivanje građana o lokalnim poslovima, finansiranje i imovina Grada Sarajeva; propisi i drugi opći akti organa Grada Sarajeva, javnost rada organa Grada Sarajeva; nadzor i zaštita prava na lokalnu samoupravu, upravni nadzor; saradnja i udruživanje i druga pitanja od značaja za ostvarivanje lokalne samouprave.

II – USTAVNO PRAVNI STATUS

Član 3.
(Ustavno pravni status)

(1) Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, sjedište Kantona Sarajevo.
(2) Grad Sarajevo je jedinica lokalne samouprave.

Član 4.
(Teritorij)

(1) Za područja Općine Centar Sarajevo, Općine Novi Grad Sarajevo, Općine Novo Sarajevo i Općine Stari Grad Sarajevo formira se Grad Sarajevo kao jedinica lokalne samouprave i uprave u skladu sa Zakonom o principima lokalne samopurave u Federaciji Bosne i Hercegovine.
(2) Teritorija Grada Sarajeva se može proširti pripajanjem teritorija koji graniči sa teritorijem Grada Sarajeva, a koji s Gradom Sarajevom čini jedinstvenu urbanu cjelinu, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 5.
(Pravna sposobnost)

Grad Sarajevo ima svojstvo pravnog lica.

Član 6.
(Simboli)

Grad Sarajevo ima grb i zastavu, kao i druge simbole, o kojima posebnom odlukom odlučuje Gradsko vijeće.

Član 7.
(Pečat)

(1) Grad Sarajevo ima pečat.
(2) Sadržaj pečata je sljedeći: "Bosna i Hercegovina – Federacija Bosne i Hercegovine" u prvom koncentričnom krugu, "Kanton Sarajevo – GRAD SARAJEVO" u drugom koncentričnom krugu i naziv organa u trećem koncentričnom krugu.
(3) Sadržaj pečata Grada Sarajeva ispisuje se oko grba Grada Sarajeva na službenim jezicima, te ćiriličnim i latiničnim pismom.
(4) Davanje odobrenja za izradu pečata, način vođenja evidencije o izdatim pečatima, način uništavanja pečata i druga pitanja od značaja za izradu i korištenje pečata, uređuju se se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Član 8.
(Ime)

Službeno ime Sarajeva kao glavnog grada Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i sjedišta Kantona Sarajevo je "Grad Sarajevo".

Član 9.
(Sjedište)

(1) Sjedište Grada Sarajeva je u Sarajevu, Općina Stari Grad Sarajevo, Ulica Brodac, broj 1, u Vijećnici.
(2) Sjedište organa Grada Sarajeva ili organa uprave, može biti na drugoj adresi, u centralnom dijelu grada Sarajeva, o čemu Gradsko vijeće donosi odluku.

Član 10.
(Službeni jezici)

(1) Bosanski, hrvatski i srpski jezik, te ćirilično i latinično pismo su u službenoj upotrebi u skladu s ustavom.

Član 11.
(Dan Grada Sarajeva)

Dan Grada Sarajeva je 6. april.

III –ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA I SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA SARAJEVA

POGLAVLJE I. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

Član 12.
(Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava)

(1) Grad Sarajevo u ostvarivanju svojih zadataka, poštuje osnovna ljudska prava i temeljne slobode, utvrđene ustavom i zakonom.
(2) Organi Grada Sarajeva ne mogu reducirati ljudska prava i slobode utvrđene aktima iz prethodnoga stava. Oni su dužni u donošenju akata i u njihovoj primjeni posebno voditi računa o efektima koje ti akti imaju ili mogu imati u oblasti ljudskih prava.

Član 13.
(Zaštita ljudskih prava kroz gradske propise)

Organi Grada Sarajeva osiguravaju donošenje propisa kojima se štite utvrđena ljudska prava i slobode, te primjenjuju efikasne instrumente za zaštitu ljudskih prava, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i njegovim aneksima.

Član 14.
(Komisija za ljudska prava)

(1) Radi zaštite ljudskih prava i sloboda i kontrole rada organa Grada Sarajeva u ovoj oblasti, Gradsko vijeće formira Komisiju za ljudska prava.
(2) Broj članova, način njihovog imenovanja te nadležnosti Komisije iz stava 1. ovoga člana, utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća, odnosno odlukom Gradskoga vijeća.

Član 15.
(Odnos organa Grada Sarajeva sa Ombudsmenom)

(1) Organi Grada Sarajeva dužni su pružiti Ombudsmenu Bosne i Hercegovine i svim promatračkim tijelima za ljudska prava, potrebnu pomoć u vršenju njihovih funkcija na području Grada Sarajeva.
(2) U okviru pomoći iz prethodnoga stava, organi Grada Sarajeva dužni su naročito:
   a. staviti na uvid sve službene dokumente, uključujući i dokumente tajnog karaktera, te upravne spise,
   b. osigurati saradnju državnih službenika i namještenika u davanju potrebnih informacija i podataka,
   c. omogućiti pristup upravnim postupcima, kao i sastancima organa Grada Sarajeva.
(3) Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovoga člana će se razmatrati u nadležnim organima Grada Sarajeva po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti poduzimane odgovarajuće mjere, ukoliko to bude potrebno.

POGLAVLJE II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA SARAJEVA I POVJERAVANJE POSLOVA

Član 16.
(Odlučivanje u poslovima iz samoupravnog djelokruga)

(1) Grad Sarajevo samostalno uređuje pitanja lokalne samouprave, putem odluka organa Grada Sarajeva, odnosno odluka građana, putem referenduma, u skladu sa članom 62, 63, 64. i 65. ovog Statuta.

(2) Grad Sarajevo je samostalan u odlučivanju o poslovima iz isključive nadležnosti koje ne mogu biti ograničene ili uskraćene federalnim, kantonalnim ili općinskim propisima, osim u slučajevima utvrđenim ustavom ili zakonom.

Član 17.
(Vlastite nadležnosti)

(1) Vlastite nadležnosti Grada Sarajeva su:

a) osiguranje i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa ustavom;
b) donošenje budžeta Grada Sarajeva i organizacija efikasne gradske uprave prilagođene potrebama Grada Sarajeva;
c) donošenje programa i planova razvoja Grada Sarajeva i stvaranje uslova za privredni razvoj i zapošljavanje, rad dobrotvornih organizacija i unapređenje turizma;
d) utvrđivanje i provođenje politike planiranja i uređenja prostora i zaštite okoliša na teritoriji Grada Sarajeva i rješavanje u upravnom postupku u oblasti građenja, u skladu sa zakonom;
e) utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje visine naknada za korištenje javnih dobara od interesa za Grad Sarajevo, upravljanje prirodnim resursima od značaja za Grad Sarajevo i raspodjela sredstava ostvarenih po osnovu njihovog korištenja;
f) upravljanje i raspolaganje imovinom Grada;
g) upravljanje, finansiranje i unapređenje djelatnosti i objekata gradske komunalne infrastrukture u skladu sa Ustavom Kantona Sarajevo;
h) odlučivanje o raspolaganju stanovima u vlasništvu Grada Sarajeva i visini zakupnine za korištenje stanova koji su u vlasništvu Grada Sarajeva, propisivanje pravila održavanja reda u stambenim zgradama na području Grada Sarajeva, obezbjeđivanje sredstava za radove radi zaštite objekata od kulturno-istorijskog značaja na području Grada Sarajeva, uređivanje i obezbjeđivanje korištenja poslovnog prostora kojim upravlja Grad Sarajevo, utvrđivanje visine naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Sarajeva i vršenje nadzora nad njihovim korištenjem;
i) određivanje imena ulica i trgova na području Grada Sarajeva;
j) donošenje propisa o uslovima, izgradnji i održavanju spomenika, spomeničkih i sličnih obilježja na području Grada Sarajeva;
k) osnivanje, upravljanje, unapređenje i finansiranje ustanova i izgradnja objekata za zadovoljavanje potreba stanovništva u oblasti kulture i sporta od značaja odnosno posebnog interesa za Grad Sarajevo;
l) utvrđivanje osnova zajedničke politike razvoja kulture, fizičke kulture, sporta, odmora i rekreacije građana na području Grada i organizovanje odnosno učestvovanju u organizovanju kulturnih i sportskih manifestacija i sportskih takmičenja od značaja za Grad;
m) analiza stanja javnog reda i mira, bezbjednosti ljudi i imovine, te predlaganje mjera prema organima nadležnim za ova pitanja;
n) donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadležnosti Grada Sarajeva;
o) uspostavljanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz vlastitih nadležnosti Grada Sarajeva;
p) raspisivanje referenduma za područje Grada Sarajeva;
q) raspisivanje samodoprinosa, javnog zajma i odlučivanje o zaduženju Grada Sarajeva; 18. osnivanje i obezbjeđivanje uslova rada gradskih radio i TV stanica, štampanih glasila i drugih sredstava javnog informisanja;
r) podsticanje razvoja civilnog društva;
s) zaštita životinja.

(2) Obavljanje pojedinih poslova iz stava 1. ovog člana Grad Sarajevo može, u skladu sa zakonom, povjeriti ustanovama, privrednim društvima, drugim pravnim licima i obrtnicima.
(3) Grad Sarajeva ima pravo da se bavi svim pitanjima od lokalnog značaja koja nisu isključena iz nadležnosti Grada Sarajeva, niti dodijeljena u nadležnbnost neke druge vlasti na osnovu ustava i zakona.
(4) Osim ukoliko zakon ne odredi da neku nadležnost treba smatrati povjerenom, nadležnost ustanovljena ili predviđena zakonom smatra se vlasitom nadeležnošću Grada Sarajeva.

Član 18.
(Zajedničke nadležnosti Grada Sarajeva i općina u Kantonu Sarajevo koje nisu u sastavu Grada Sarajeva)

(1) Općine koje nisu u sastavu Grada Sarajeva i Grad Sarajevo zajednički upravljaju, finansiraju i unapređuju djelatnosti i objekte nedjeljive komunalne infrastrukture, u skladu s Ustvom Kantona Sarajevo i zakonom.
(2) Općine koje nisu u sastavu Grada Sarajeva i Grad Sarajevo mogu povjeriti obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana Kantonu Sarajevo.

Član 19.
(Prenošenje poslova lokalne samouprave)

Odlukom Gradskog vijeća, odnosno općinskog vijeća općina koje čine Grad Sarajevo, mogu se međusobno prenositi pojedini poslovi iz njihovog samoupravnog djelokruga.

Član 20.
(Prenošenje poslova viših nivo vlasti na Grad Sarajevo)

Poslovi federalnih i kantonalnih vlasti, odnosno državnih vlasti, mogu biti povjereni zakonom Gradu Sarajevu kao jednici lokaelne samouprave, odnosno kao glavnom gradu, nakon konsultacije organa Grada Sarajeva, uzimajući u obzir princip supsidijarnosti i sposobnosti organa Grada Sarajeva i gradske uprave da te poslove obavljeju efikasno.

Člana 21
(Sredstva za prenesene poslove)

Prenos i povjeravanje novih poslova Gradu Sarajevu, prati dodjela sredstava potrebnih za njihovo efikasno obavljanje.

POGLAVLJE III. VITANI NACIONALNI INTERES

Član 22.
(Vitalni nacionalni interes)

(1) Vitalni nacionalni interesi su u oblastima: kulture, obrazovanja, religije i nacionalnih spomenika.
(2) U oblasti od vitalnoga nacionalnog interesa odluke u Gradskom vijeću Grada Sarajeva donose se u skladu s članom 37. ovoga Statuta.

POGLAVLJE IV – ORGANI GRADA SARAJEVA

Član 23.
(Organi Grada Sarajeva)

Organa Grada Sarajeva su Gradsko vijeće i gradonačelnik Grada Sarajeva (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Odjeljak A. Gradsko vijeće

Član 24.
(Gradsko vijeće)

Gradsko vijeće, kao predstavničko tijelo građana Grada Sarajeva i organ odlučivanja, najviši je organ Grada Sarajeva i odlučuje o svim pitanjima iz člana 17.18.19.i 20. ovoga Statuta.

Član 25.
(Sastav Gradskog vijeća i izbor gradskih vijećnika)

(1) Gradsko vijeće se sastoji od 28 gradskih vijećnika.
(2) Svako općinsko vijeće općina koje čini Grad Sarajevo, bira po sedam delegata u Gradsko vijeće iz reda općinskih vijećnika.
(3) Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, kao kostitutivnim narodima, pojedinačno je zajamčen minimum od 6 (šest) mjesta u Gradskome vijeću, a grupi Ostalih najmanje 2 (dva) mjesta, bez obzira na izborne rezultate.
(4) Ukoliko se izborom gradskih vijećnika iz reda općinskih vijećnika ne može popuniti minimalan broj mjesta zajamčen stavom 3. ovoga člana, gradski vijećnici se biraju iz reda kandidata s lista političkih stranaka zastupljenih u općinskim vijećima, a na osnovi izbornih rezultata.

Član 26.
(Konstituiranje Gradskog vijeća)

(1) Gradsko vijeće se konstituira u roku od 30 dana od dana konstituiranja općinskih vijeća općina koje čine Grad Sarajevo (u daljnjem tekstu: općinsko vijeće).

(2) Mandati za Gradsko vijeće dodjeljuju se kandidatima s kandidatskih listi poslije provedenih izbora u općinskom vijeću za Gradsko vijeće, u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a na način i po postupku propisanom ovim članom.

(3) Kandidatsku listu, iz stava 2. ovog člana, može predložiti politička stranka, koalicija, lista nezavisnih kandidata i/ili grupa općinskih vijećnika. Grupu općinskih vijećnika sačinjavaju dva i više vijećnika. Na kandidatskoj listi iz stava 3. ovog člana zastupljeni su isključivo općinski vijećnici kojima je potvrđen i verificiran mandat u općinskom vijeću kojem se predlaže kandidatska lista za provođenje izbora za Gradsko vijeće i to tako da se, uz ime i prezime, obavezno navodi i nacionalno opredjeljenje kandidata.

(4) Prilikom formiranja kandidatske liste, predlagač iz stava 3. ovog člana vodi računa o tome da općinsko vijeće ima obavezu delegirati u Gradsko vijeće najmanje po jednog kandidata iz reda svakog konstitutivnog naroda, a općinsko vijeće u kojem je, u usporedbi s drugim općinskim vijećima, zastupljen veći broj općinskih vijećnika iz reda određenog konstitutivnog naroda, odnosno iz reda ostalih, ima obavezu delegirati u Gradsko vijeće, srazmjerno veći broj vijećnika pripadnika pojedinog konstitutivnog naroda, odnosno vijećnika iz reda ostalih.

(5) Općinsko vijeće se može izjašnjavati o predloženoj kandidatskoj listi ako je ta kandidatska lista ovjerena od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

(6) Izbori u općinskom vijeću za Gradsko vijeće su tajni, a općinski vijećnici se izjašnjavaju tako što svaki općinski vijećnik preuzima jedan glasački listić koji sadrži sve predložene kandidatske liste i upisuje svoj (jedan) glas za samo jednu od kandidatskih listi. U protivnom glasački listić je nevažeći.

(7) Po završetku glasanja, zbrajaju se glasovi za pojedine kandidatske liste.

(8) Mandati za Gradsko vijeće se dodjeljuju kandidatskim listama, prema brojud obivenih glasova, po sistemu proporcionalne zastupljenosti kandidata sa kandidatskih lista, u skladu s Izbornim zakonom BiH, odnosno,dijele se po redu, počev od najvećeg količnika, dok se ne raspodjele svi mandate iz općinskog vijeća za Gradsko vijeće.

(9) Raspodjela mandata među kandidatima s iste kandidatske liste vrši se prema redosljedu kandidata na kandidatskoj listi.

(10) Ukoliko se za određivanje posljednjeg, sedmog mandata dobije isti količnik, mandat se dodjeljuje žrijebanjem. Žrijebanje se provodi odmah po objavi rezultata u prisustvu svih vijećnika općinskog vijeća, nanačin kako o tome odluči općinsko vijeće.

(11) Ukoliko se ovako provedenim izborima u općinskom vijeću za Gradsko vijeće, među sedam izabranih gradskih vijećnika, ne dobije minimalno potrebna zastupljenost vijećnika iz pojedinog konstitutivnog naroda, kako je to navedeno u stavu 5. ovog člana, umjesto izabranog vijećnika, za Gradsko vijeća s najmanjim količnikom iz reda naroda za koji je i bez tog vijećnika zadovoljena minimalna zastupljenost, delegira se općinski vijećnik pripadnik naroda koji nije zastupljen u potrebnom broju među delegatima iz tog općinskog vijeća, a koji je na kandidatskoj listi kojoj pripada sljedeći najveći količnik.

(12) Ukoliko na toj kandidatskoj listi nema kvalificiranog kandidata, utvrđuje se sljedeći najveći količnik, i tako sve dok se ne dođe do kvalificiranog kandidata.

(13) Ukoliko među preostalim kandidatima na kandidatskim listama nije kvalificirani kandidat, za Gradskovijeće se delegira općinski vijećnik koji je na izborima za općinsko vijeće dobio najveći broj glasova građana i koji pripada narodu čiju je minimalnu zastupljenost u Gradskom vijeću potrebno osigurati delegiranjem iz općinskog vijeća, bez obzira na izborni rezultat političke stranke ili koalicije, odnosno rezultat koji je ostvario na lokalnim izborima kao nezavisni kandidat.

(14) Ukoliko se na način iz stava 13. ovoga člana ne može delegirati kvalificirani vijećnik, u Gradsko vijeće se delegira kvalificirani kandidat s najvećim brojem glasova građana, a sa liste kandidata koja je bila prijavljena na lokalnim izborima za to općinsko vijeće i to od strane političke stranke, koalicije ili grupe vijećnika čija kandidatska lista je na izborima u općinskom vijeću za Gradsko vijeće, dobila mandat koji se oduzima. Ukoliko na listi kandidata političkestranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili grupe vijećnika za lokalne izbore za općinsko vijeće, a čija kandidatska lista je na izborima u općinskom vijeću za gradske vijećnike dobila mandate koji se oduzima, nema kvalificiranog kandidata, delegira se kvalificirani kandidat koji je na lokalnim izborima za općinskovijeće dobio najveći broj glasova, bez obzirana izborni rezultat koji je ostvarila politička stranka ili koalicija,odnosno koji je ostvario kao nezavisni kandidat.

(15) Konačno dobivene rezultate izbora u općinskom vijeću za Gradsko vijeće potvrđuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, ovjerava da su izbori provedeni u skladu s Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, te izdaje uvjerenja gradskim vijećnicima kojima su dodijeljeni mandati.

(16) Ukoliko se nakon provođenja svih navedenih procedura iz ovoga člana ne postigne propisana nacionalna zastupljenost gradskih vijećnika, primjenjuju se dodatne procedure propisane Poslovnikom Gradskog vijeća kojima se rješava ovo pitanje.

Član 27.
(Mandat gradskog vijećnika)

Mandat gradskog vijećnika traje do konstituiranja novog saziva Gradskog vijeća Grada Sarajeva, u skladu sa Zakonom.

Član 28.
(Zamjena gradskog vijećnika)

(1) Zamjena za gradskog vijećnika kojem je prestao mandate prije isteka mandata gradskog vijećnika, vrši se sa kandidatske liste općinskog vijeća na kojoj se nalazio vijećnik kome je mandate prestao.

(2) U slučaju da je lista iz stava 1. ovog člana iscrpljena, odnosno u slučaju da se izborom sljedećeg gradskog vijećnika s te kandidatske liste, narušava minimalna zastupljenost naroda u Gradskom vijeću, predlagač kandidatske liste, predlaže dopunsku kandidatsku listu općinskom vijeću s općinskim vijećnicima kandidatima za Gradsko vijeće iz reda naroda čiju je minimalnu zastupljenost u Gradskom vijeću potrebno ponovno osigurati.

(3) Ukoliko predlagač iz stava 2. ovog člana, ne može sačiniti dopunsku listu s kvalificiranim kandidatima iz reda općinskih vijećnika, za Gradsko vijeće će se delegirati općinski vijećnik, pripadnik navedenog naroda, koji je na lokalnim

izborima dobio najveći broj glasova među kvalificiranim kandidatima, bez obzirana to kojoj stranci, koaliciji ili listi nezavisnih kandidata pripada.

(4) Ukoliko među općinskim vijećnicima nema vijećnika pripadnika navedenog naroda, u Gradsko vijeće se delegirati kvalificirani kandidat s liste kandidata za općinske izbore, predlagača iz stava 2. ovog člana.

(5) Ukoliko ni na listi kandidata za općinske izbore, predlagača iz stava 2. ovog člana, nije zastupljen kvalificirani kandidat, za Gradsko vijeće će se delegirati kandidat sa kandidatskih lista političkih stranaka ili koalicija koje imaju predstavnike u općinskom vijeću, a koji je među kvalificiranim kandidatima osvojio najveći broj glasova građana na lokalnim izborima za općinsko vijeće, iako nije općinski vijećnik.

(6) Ukoliko nije moguće izvršiti izbor gradskog vijećnika na način iz stava 5. ovoga člana, za Gradsko vijeće će se delegirati kvalificirani kandidat na lokalnim izborima za općinsko vijeće, koji je među svim kvalificiranim kandidatima dobio najveći broj glasova, bez obzira na to je li politička stranka ili koalicija, čiji je kandidat bio na lokalnim izborima, zastupljena u općinskom vijeću.

Član 29.
(Nadležnosti Gradskog vijeća)

(1) Gradsko vijeće:

a. donosi Statut Grada Sarajeva,
b. donosi odluke, druge propise i opće akte i daje njihovo tumačenje,
c. donosi Poslovnik Gradskog vijeća,
d. bira i razrješava predsjedavajućeg Gradskoga vijeća, zamjenike predsjedavajućeg Gradskoga vijeća, članove radnih tijela Gradskoga vijeća,
e. postavlja i razrješava sekretara Gradskoga vijeća u skladu sa zakonom,
f. bira i razrješava Gradonačelnika i zamjenike Gradonačelnika,
g. donosi Budžet Grada Sarajeva i usvaja izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva kao i završni račun Budžeta Grada Sarajeva, na prijedlog Gradonačelnika,
h. donosi programe i planove razvoja Grada Sarajeva iz svoje nadležnosti,
i. donosi propise i planove prostornog uređenja i zaštite okoliša, u skladu sa zakonom,
j. donosi propise o korištenju javnih dobara i uprvaljanje prirodnim resursima od interesa za Grad Sarajevo, u skladu sa zakonom ;
k. donosi propise o gradskim porezima, naknadama, doprinosima i taksama i na drugi način osigurava financijska sredstva, u skladu sa zakonom,
l. upravlja i raspolaže imovinom Grada Sarajeva,
m. osniva javna poduzeća i javne ustanove i druga pravna lica za obavljanje privrednih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Sarajevo,
n. raspisuje referendum o pitanjima od interesa za Grad Sarajevo,
o. raspisuje javni zajam i samodoprinos i odlučuje o zaduživanju Grada Sarajeva,
p. donosi propise o osnivanju i djelokrugu organa uprave Grada Sarajeva,
q. daje saglasnost na pravilnik o unutarnjoj organizaciji organa uprave Grada Sarajeva,

r. vrši poslove drugostepenog organa u kojima je Gradonačelnik prvostepeni organ, u skaldu sa zakonam,
s. donosi propise u izvršenju prenesenih ovlaštenja,
t. donosi odluke o nagradama i priznanjima Grada Sarajeva,
u. donosi propise i odlučuje o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo u skladu sa zakonom;
v. donosi odluke o davanju imena ulicama i trgovima na području Grada Sarajeva;
w. vrši i druge poslove utvrđene ustavom, zakonom i ovim Statutom.

(2) Gradsko vijeće nadzire rad organa uprave Grada Sarajeva i ima pravo ostvariti uvid u provedbu svojih odluka, posebno kada se radi o gradskim prihodima i izdacima, te u ovu svrhu Gradsko vijeće može, na prijedlog jednoga od klubova gradskih vijećnika ili jedne četvrtine ukupnoga broja gradskih vijećnika, formirati komisiju koja može pregledati spise u prostorijama Gradske uprave i o rezultatima izvršenoga pregleda, obavezno podnijeti Gradskom vijeću izvještaj.

Član 30.
(Prava i dužnosti gradskog vijećnika)

(1) Gradski vijećnik vrši svoju dužnost prema slobodnom uvjerenju koje se temelji na dobrobiti Grada Sarajeva, gradskih općina i stanovnika Grada Sarajeva.
(2) Gradski vijećnik odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje Gradsko vijeće donosi u okviru svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.
(3) Gradski vijećnik ima pravo na imunitet u skladu sa zakonom.
(4) Gradski vijećnik ima pravo:
   a. predlagati donošenje propisa iz nadležnosti Gradskoga vijeća;
   b. podnositi inicijative i postavljati vijećnička pitanja;
   c. dobiti informaciju o upućenoj nincijativi, odnosno odgovor na postavljno pitanje, u roku od mjesec dana.
(5) Gradonačelnik redovito informira Gradsko vijeće o pitanjima važnim za Grad Sarajevo.

Član 31.
(Predsjedavajući i zamjenici Predsjedavajućeg Gradskog vijeća)

(1) Gradsko vijeće bira predsjedavajućeg Gradskoga vijeća (u daljnjem tekstu: Predsjedavajući) i dva zamjenika Predsjedavajućega većinom glasova izabranih gradskih vijećnik, iz reda gradskih vijećnika.
(2) Predsjedavajući predstavlja Gradsko vijeće i saziva i predsjedava sjednicama Gradskoga vijeća.
(3) Predsjedavajući i zmjenici Predsjedavajućeg svoju dužnost obavljaju profesionalno ili volonoterski, o čemu odlučuje Gradsko vijeće.
(4) Zamjenici Predsjedavajućega pomažu Predsjedavajućem u radu i naizmjenice ga zamjenjuju u njegovoj odsutnosti.
(5) Zamjenici Predsjedavajućega pomažu Predsjedavajućem u radu i naizmjenice ga zamjenjuju u njegovoj odsutnosti.
(6) Predsjedavajući i zamjenici Predsjedavajućeg ne mogu biti iz reda istoga naroda, odnosno, istovremeno iz reda ostalih.
(7) Mandat Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg traje do isteka mandata gradskoga vijećnika, a mogu biti i ranije razriješeni većinom glasova ukupnoga broja

gradskih vijećnika, nakon čega se biraju novi Predsjedavajući, odnosno zamjenici Predsjedavajućega.

(8) Predsjedavajućem se na raspolaganje stavljaju neophodno osoblje i materijalna sredstva za vršenje dužnosti.

(9) Predsjedavajući i Gradonačelnik ne mogu biti birani iz reda istoga naroda, odnosno istovremeno iz reda ostalih.

II alternativa člana 31.

(1) Gradsko vijeće bira predsjedavajućeg Gradskoga vijeća (u daljnjem tekstu: Predsjedavajući) i tri zamjenika Predsjedavajućega, dvotrećinskom većinom glasova izabranih gradskih vijećnik, iz reda gradskih vijećnika.

(2) Predsjedavajući predstavlja Gradsko vijeće i saziva i predsjedava sjednicama Gradskoga vijeća.

(3) Predsjedavajući svoju dužnost obavlja profesionalno, a na vlastiti zahtjev može i volnonterski, o čemu odlučuje Gradsko vijeće.

(4) Zamjenici Predsjedavajućeg svoju dužnost obavljaju volonterski.

(5) Ukoliko Predsjedavajući svoju dužnost obavlja volonterski, jedan od zamjenika Predsjedavajućeg svoju dužnost može obavljati profesionalno, o čemu odlučuje Gradsko vijeće.

(6) Zamjenici Predsjedavajućega pomažu Predsjedavajućem u radu i naizmjenice ga zamjenjuju u njegovoj odsutnosti.

(7) Predsjedavajući i zamjenici Predsjedavajućeg ne mogu biti iz reda istoga naroda, odnosno istovremeno iz reda ostalih.

(8) Mandat Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg traje do isteka mandata gradskoga vijećnika, a mogu biti i ranije razriješeni, dvoterćinskom većinom glasova ukupnoga broja gradskih vijećnika, nakon čega se biraju novi Predsjedavajući, odnosno zamjenik Predsjedavajućeg.

(9) Predsjedavajućem se na raspolaganje stavljaju neophodno osoblje i materijalna sredstva za vršenje dužnosti.

(10) Predsjedavajući i Gradonačelnik, te Predsjedavajuć i zamjenici Predsjedavajućeg, odnosno Gradonačelnik i zamjenici Gradunačelnika, međusobno ne mogu biti istovremeno birani iz reda istoga naroda, odnosno iz reda ostalih.

III alterniativa člana 31.

(1) Gradsko vijeće bira predsjedavajućeg Gradskoga vijeća (u daljnjem tekstu: Predsjedavajući) i zamjenika Predsjedavajućega, dvotrećinskom većinom glasova izabranih gradskih vijećnik, iz reda gradskih vijećnika.

(2) Predsjedavajući predstavlja Gradsko vijeće i saziva i predsjedava sjednicama Gradskoga vijeća.

(3) Predsjedavajući svoju dužnost obavlja profesionalno, a na vlastiti zahtjev može i volonterski, o čemu odlučuje Gradsko vijeće.

(4) Zamjenik Predsjedavajućeg svoju dužnost obavljaju volonterski, a izuzetno može i profesionalno, ukoliko Predsjedvajući svoju dužnost obavlja volonterski, o čemu odlučuje Gradsko vijeće.

(5) Zamjenik Predsjedavajućeg pomaže Predsjedavajućem u radu i zamjenjuju ga u njegovoj odsutnosti.

(6) Predsjedavajući i zamjenik Predsjedavajućeg ne mogu biti iz reda istoga naroda, odnosno istovremeno iz reda ostalih.

(7) Mandat Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg traje do isteka mandata gradskoga vijećnika, a mogu biti i ranije razriješeni dvotrećinskom većinom glasova ukupnoga broja gradskih vijećnika, nakon čega se biraju novi Predsjedavajući, odnosno zamjenik Predsjedavajućega.

(8) Predsjedavajućem se na raspolaganje stavljaju neophodno osoblje i materijalna sredstva za vršenje dužnosti.

(9) Predsjedavajući, zamjenik Predsjedavajućeg, Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika ne mogu biti birani istovremeno iz reda istoga naroda, odnosno iz reda ostalih.

Član 32.
(Sukob interesa gradskog vijećnika)

(1) Gradski vijećnik ne može sudjelovati u odlučivanju o stvarima u kojima odluka njemu osobno ili članovima uže obitelji može donijeti izravnu štetu ili korist.

(2) Bliže odredbe o sukobu interesa iz stava 1. ovoga člana utvrdit će se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Član 33.
(Obaveza gradskog vijećnika prema službenoj tajni)

Gradski vijećnik dužan je čuvati službenu tajnu u skladu s propisom koji donosi Gradsko vijeće.

Član 34.
(Naknada za rad u Gradskom vijeću)

(1) Gradski vijećnik ima pravo na naknadu za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća, u skladu sa propisom Gradskoga vijeća.

Član 35.
(Poslovnik o radu Gradskog vijeća)

Način rada Gradskoga vijeća uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Član 36.
(Glasanje)

(1) Gradsko vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja gradskih vijećnika, ako ovim Statutom ili Poslovnikom Gradskog vijeća nije dukčije propisano.

(2) Statut Grada Sarajeva se donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja gradskih vijećnika.

(3) Odluka o raspisivanju gradskog referenduma dodnosi se dvotrećinskom većinom ukupnog broja gradskih vijećnika.

Alternativa stava 3 člana 36.

Odluka o raspisivanju gradskog referenduma dodnosi se većinom ukupnog broja gradskih vijećnika.

Član 37.
(Kvalificirana većina za odlučivanje u pitanjima od vitalnog nacionalnog interesa)

(1) U Gradskom vijeću u pitanjima od vitalnoga nacionalnog interesa odluke se donose većinom glasova, uključujući najmanje četiričlana Gradskoga vijeća iz reda Bošnjaka, Hrvata i Srba i jednog člana iz reda Ostalih.
(2) U oblasti stambenih poslova, infrastrukture/javnih službi i upotrebe lokalnog zemljišta, pojedine odluke mogu uticati na vitalne nacionalne interese Bošnjaka, Hrvata i Srba. U tom slučaju, grupa o kojoj se radi treba prezentirati uvjerljiv dokaz da su njeni vitalni nacionalni interesi narušeni.
(3) Ukoliko se ne postigne sporazum da li je neka odluka od vitalnog nacionalnog interesa, komisija od četiri eminentna člana će donijeti obavezujuću većinsku odluku o tom pitanju, u roku 24 sata.
(4) Komisija će biti sastavljena od po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda, koje će izabrati hrvatski, srpski i bošnja čki vijećnici u Gradskom vijeću, pojedinačno, na početku legislativnog perioda, te od jednog eminentnog suca, kojeg će zajedni čki izabrati tri izabrana člana komisije, u roku od 48 sati nakon njihovog izbora.
(5) Ukoliko u okviru ovog vremenskog perioda oni ne mogu posti ći sporazum o izboru eminentnog suca, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine će, u roku od 48 narednih sati izabrati eminentnog suca.

Alternativa člana 37:

(1) U Gradskom vijeću u pitanjima od vitalnoga nacionalnog interesa odluke se donose većinom glasova, uključujući najmanje četiričlana Gradskoga vijeća iz reda Bošnjaka, Hrvata i Srba i jednog člana iz reda Ostalih.
(2) U oblasti stambenih poslova, infrastrukture/javnih službi i upotrebe lokalnog zemljišta, pojedine odluke mogu uticati na vitalne nacionalne interese Bošnjaka, Hrvata i Srba. U tom slučaju, grupa o kojoj se radi treba prezentirati uvjerljiv dokaz da su njeni vitalni nacionalni interesi narušeni.

Član 38.
(Radna tijela Gradskog vijeća)

(1) Gradsko vijeće osniva radna tijela u svrhu priprema odluka iz svog djelokruga.
(2) Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stava 1. ovog člana utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća, odnosno posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

Odjeljak B. Gradonačelnik i zamjenici Gradonačelnika

Član 39.
(Gradonačelnik)

Gradonačelnik je izvršni organ Grada Sarajeva.
Gradonačelnik predstavlja Grad Sarajevo u sakladu sa ovim Statutom i zakonm.
Gradonačelnik odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi, odnosno predlaže Gradskom vijeću u skladu sa zakonom.

Član 40.
(Prava i obaveze Gradonačelnika)

Gradonačelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Sarajeva, nadležan je za:

a. provođenje gradske politike, predlaganje i izvršavanje gradskih propisa i gradskih akata i izvršavanje prenesenih nadležnosti Gradu Sarajevu,
b. utvrđivanje unutrašnje organizacije Gradske uprave Grada Sarajeva i upravne organizacije i donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Sarajeva i upravne organzacije, uz suglasnost Gradskog vije ća i donošenje drugih akata iz svoje nadležnosti,
c. postavljanje državnih službenika i namještenika u skladu sa zakonom,
d. osiguravanje saradnje državnih službenika sa ombudsmenom,
e. vršenje nadzora nad gradskim ustanovama i objektima, gradskim preduze ćima i gradskom imovinom,
f. poticanje saradnje gradskih općina,
g. predlaganje i izvršavanje budžeta Grada Sarajeva,
h. predlaganje Gradskom vije ću politike Grada Sarajeva za mandatni period,
i. podnošenje izvještaja Gradskom vije ću o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i svojim aktivnostima,

Član 41.
(Izbor Gradonačelnika)

(1) Za Gradonačelnika može biti izabran svaki građanin Bosne i Hercegovine koji ostvaruje biračko pravo na području Grada Sarajeva.
(2) Izbor će se izvršiti na knstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća na početku svakog novog mandata gradskih vijećnika.
(3) Gradski vijećnici imaju pravo predložiti kandidata za izbor Gradonačelnika.
(4) Predloženi kandidat, prije izbora, dužan je dostaviti izjavu o prihvaćanju kandidature.
(5) Gradonačelnik se bira većinom glasova od ukupnog broja gradskih vijećnika.
(6) U slučaju da ni jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova iz prethodnog stava, provodi se drugi krug glasanja, između dva kandidata s najvećim brojem osvojenih glasova u provam krugu glasanja.
(7) Ukoliko dva ili više kandidata s najvećim brojem glasova, imaju jednak broj glasova, u drugi krug ulaze svi kandiati s jednikam brojem glasova.
(8) Ukoliko u drugom krugu ne bude izvršen izbor, procedura drugog kruga se ponavlja.
(9) Ukoliko u ponovljenoj proceduri drugog kruga ne bude izvršen izbor, kompletna procedura izbora Gradonačelnika se ponavlja.
(10) Gradonačelnik može biti smijenjen prije isteka mandata odlukom Gradskog vijeća. Potrebno je da razmatranje prijedloga za smjenjivanje podrži većina ukupnog

broja gradskih vijećnika. Prijedlog se razmatra i odluka o smjenjivanju donosi se na posebnoj sjednici Gradskog vijeća. Za donošenje odluke o smjenjivanju Gradonačelnika potrebna je dvotrećinska većina glasova ukupnog broja gradskih vijećnika.

(11) Ukoliko mjesto Gradonačelnika ostane upražnjeno, Gradsko vijeće će izabrati novog Gradonačelnika u roku od 60 dana.

Član 44.
(Zamjenici Gradonačelnika)

(1) Uz Gradonačelnika, biraju se dva zamjenika Gradonačelnika.
(2) Gradonačelnik i zamjenici Gradonačelnika, kao ni zamjenici Gradonačelnika međusobno, ne mogu biti iz reda istog naroda , odnosno iz reda ostalih.
(3) Zamjenici Gradonačelnika pomažu Gradonačelniku i u radu ga zamjenjuju u njegovoj odsutnosti, po ovlaštenju Gradonačelnika.
(4) U slučaju razrješenja Gradonačelnika, Gradsko vijeće odlučuje o tome koji od zamjenika Gradonačelnika vrši dužnost Gradonačelnika do izbora novog.
(5) Pri izboru i smjenjivanju zamjenika Gradonačelnika, primjenjuje se isti postupak kao pri izboru i smjenjivanju Gradonačelnika.

Član 45.
(Prava i dužnosti zamjenika Gradonačelnika)

(1) Gradonačelnik izvještava svoje zamjenike o svim tekućim pitanjima.
(2) Za sve prijedloge koji se dostavljaju Gradskom vije ću na odlučivanje, potrebni su potpisi zamjenika Gradona čelnika. Ova procedura se ne će koristiti kako bi se zadržavao rad uprave. Ukoliko zamjenici Gradonačelnika ne stave svoje potpise na predložene akte jer imaju drugačije mišljenje, obavezni su to pismeno obrazložiti u roku od 48 sati (dva radna dana) od prijema prijedloga. Tada se prijedlog zajedno s pismeno obrazloženim mišljenjem, dostavlja Gradskom vije ću na odlučivanje.
(3) Za sve prijedloge koji se dostavljaju Gradskom vijeću, Gradonačelnik je dužan obaviti konsultacije sa zamjenicima Gradonačelnika.
(4) Kod svih važnih odluka, posebno o organizaciji uprave, kod donošenja općih uputstava o obavljanju službe, kao i kod postavljanja i otpuštanja službenika potrebna je saglasnost zamjenika Gradonačelnika. Ako takve saglasnosti nema, zamjenici Gradonačelnika moraju svoje različito mišljenje pismeno obrazložiti u roku od 48 sati (dva radna dana) od prijema zahtjeva da daju saglasnost, i predmet se dostavlja Gradskom vijeću na odlučivanje. Zamjenici Gradonačelnika imaju u ovim slučajevima pravo riječi u Gradskom vijeću. Zamjenici Gradonačelnika imaju pravo da odluče šta se smatra važnom odlukom u smislu ovog stava.
(5) U svim slučajevima iz stava 2. i 4., kad se radi o komplikovanim pitanjima, rok se po zahtjevu zamjenika Gradonačelnika može produžiti za naredna dva radna dana. Ukoliko rok bude propušten, Gradonačelnik i Gradsko vijeće mogu dalje postupati bez potpisa, odnosno saglasnosti zamjenika Gradonačelnika.
(6) Ako po prirodi stvari treba donijeti hitne odluke koje ne trpe odlaganja, a nije mogu će blagovremeno pribaviti saglasnost zamjenika Gradonačelnika, Gradonačelnik je ovlašten da sam donese odluku. Zamjenici Gradonačelnika moraju biti obavješteni o takvoj odluci u roku od 48 sati (dva radna dana).

(7) Ukoliko u ostalim slučajevima treba donijeti neku hitnu odluku koja ne trpi odlaganja, Gradonačelnik ima pravo čak i kada su zamjenici Gradonačelnika prisutni i kad postoji neslaganje, samostalno i bez odlaganja, donijeti odluku. Gradsko vije će se mora obavijestiti o takvoj odluci i različitom mišljenju zamjenika Gradonačelnika.

Član 46.
(Mandat)

Mandat Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika traje koliko i mandat Gradskog vijeća.

Član 47.
(Uvođenje u dužnost)

(1) Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika stupaju na dužnost polaganjem zakletve pred Gradskim vijećem, te nakon polaganja, Gradonačelnik i zamjenici Gradonačelnika potpisuju tekst zakletve.
(2) Odluka o izboru Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika objavljuje se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo" i „Službenim novinama Federacije BiH".

Član 48.
(Nespojivost funkcija i imunitet)

Funkcije Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, nespojive su s funkcijom gradskog vijećnika.

Član 49.
(Kolegij Gradonačelnika)

(1) Kolegij Gradonačelnika čine Gradpnačelnik, zamjenici Gradonačelnika i sekretar Gradske uprave Grada Sarajeva.
(2) Pojedinosti o radu Kolegija Gradonačelnika uređuju se poslovnikom koji donosi Gradonačelnik sa zamjenicima.

Član 50.
(Gradski savjet)

(1) Gradski savjet je pomoćno tijelo Gradonačelnika.
(2) Gradski savjet, pored Gradonačelnika, čine zamjenici Gradonačelnika, sekretar Gradske uprave Grada Sarajeva i pomoćnici Gradonačelnika.
(3) Po potrebi, njegov sastav se može proširiti direktorima javnih ustanova i javnih poduzeća Grada Sarajeva, te ekspertima iz pojedinih oblasti.

(4) Gradski savjet pomaže Gradonačelniku u donošenju, pripremanju i izvršavanju akata iz nadležnosti Gradonačelnika i vrši i druge poslove koje odredi Gradona čelnik.
(5) Gradskim savjetom rukovodi Gradonačelnik

Odjeljak C. Gradska uprava

Član 51.
(Osnivanje Gradske uprava)

(1) Za obavljanje poslova lokalne samouprave i upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Sarajeva, kao i prenesenih poslova državne uprave, Gradonačelnik organizira Gradsku upravu Grada Sarajeva (u daljnjem tekstu: Gradska uprava).
(2) Gradska uprava je jedinstveni gradski organ uprave u kojem djeluju gradske službe za upravu i druge organizacije, u skladu sa zakonom, a osnivanje i djelokrug se utvrđuju odlukom Gradskog vijeća o organizaciji i djelokrugu Gradske uprave, u skladu sa zakonom.

Član 52.
(Rukovođenje Gradskom upravom)

(1) Gradskom upravom koju osniva Gradsko vijeće i drugim službama koje osniva Gradonačelnik, u skladu sa zakonom, neposredno rukovodi Gradonačelnik u skladu sa zakonom.
(2) Gradonačelnik je obavezan da na osnov ustava, zakona i ovog Statuta savjesno i odgovorno obavlja povjerenu mu funkciju i lično je odgovoran za njeno obavljanje kao i za rad službi kojima rukovodi.
(3) Sekretar Gradske uprave koordinira rad gradskih službi za upravu i drugih službi koje osniva Gradonačelnik, u okviru smjernica koje daje Gradonačelnik, u skladu sa zakonom.
(4) Pomoćnik Gradonačelnika neposredno rukovodi gradskom službom za upravu u skladu sa zakonom. .
(5) Gradonačelnik postavlja, odnosno raspoređuje državne službenike u skladu sa zakonom i to tako da, među državnim službenicima koji koordiniraju, odnosno rukovode organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi i drugim službama i organzacionim jedinicam koje osniva Gradonačelnik, uključujući i glavnog gradskog inspektora, konstitutivni narodi imaju garantirani minimum od 15% do 20% ovih radnih mjesta, a na nižim nivoima, raspodjela radnih mjesta uređuje se na proporcionalan način, kojim se osigurava poseban multietnički karakter Grada Sarajeva i u njegovoj administraciji, bez obzira na status uposlenika, u skladu sa važećim propisima.

Član 53.
(Principi rada Gradske uprave)

(1) Gradonačelnik Gradsku upravu organizira tako da djeluje na principima zakonitosti, transparentnosti, javnosti, odgovornosti, efikasnosti, ekonomičnosti, profesionalnoj nepristrasnost i političkoj nezavisnosti , i stara se o urednom obavljanju poslova, te izvršava raspoređivanje državnih službenika i namještenika po službama, u skladu sa zakonom i ovim Statutom i nadležnostima propisanim za Grada Sarajevo.
(2) Gradonačelnik može pojedinim službama Gradske uprave, dodijeliti dodatne zadatke, u skladu sa zakonom.

Odjeljak D. Javnost rada

Član 51.
(Javnost rada organa Grada Sarajeva)

(1) Rad organa Grada Sarajeva je javan i njihova dužnost je pravovremeno, istinito, potpuno i objektivno informiranje javnosti o svom radu, uskladu sa zakonom.
(2) Javnost rada organa Grada Sarajeva osigurava se putem redovitih saopćenja medijima javnog informiranja, održavanjem konferencija za štampu, izradom brošura i materijala informativnog karaktera, kao i drugim pogodnim sredstvima i načinima javnog izvještavanja, na službenoj Internetskoj stranici Grada Sarajeva, te na službenim profilima Grada Sarajeva, na društvenim mrežama odabranim u skladu s opredjeljenjima organa Grada Sarajeva.
(3) Objavljivanje određenih informacija može se uskratiti samo iznimno i to kada je to predviđeno zakonom.

Član 55.
(Javnost rada sjednica Gradskog vijeća)

(1) Sjednice Gradskog vijeća su javne i pravovremeno se javno najavljuju u odgovarajućoj formi.
(2) Sjednicama Gradskog vijeća mogu prisustvovati organizacije i udruženja, kao i građani na način i pod uvjetima propisanim Poslovnikom Gradskog vijeća u skladu sa Zakonom.
(3) Gradsko vijeće može odlučiti da se njegove sjednice prenose putem elektronskih medija.
(4) Gradsko vijeće može isključiti javnost prilikom raspravljanja o pojedinom pitanju, i o tom pitanju raspravljati i odlučivati na zatvorenoj sjednici, a rezultat se saopštava na javnoj sjednici.
(5) Pojedinosti o pitanjima iz stava 1, 2, 3. i 4. ovog člana uređuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Odjeljak D. Odnos organa Grada Sarajeva

Član 56.
(Načela međusobnog odnosa Gradskog vijeća i Gradonačelnika)

Međusobni odnosi Gradskog vijeća i Gradonačelnika temelje se na načelima međusobnog uvažavanja i saradnje, uz pojedinačnu odgovornost za ostvarivanje vlastite nadležnosti i zajedničku odgovornost za funkcioniranje Grada Sarajeva u skladu s ustavom i zakonom.

Član 57.
(Preispitvanje odluka organa Grada Sarajeva u smislu usklađenosti sa Ustavom i Zakonom i štetnosti po Grad Sarajevo)[1]

(1) Gradsko vijeće, odnosno Gradonačelnik, može u roku od tri dana nakon donošenja odluke, zatražiti da Gradonačelnik, odnonso Gradsko vijeće, preispita odluku ili akt koji smatra neustavnim ili nezakonitim.
(2) Gradsko vijeće, odnosno Gradonačelnik, može u roku od tri dana nakon donošenja odluke, zatražiti da Gradonačelnik, odnonso Gradsko vijeće, preispita odluku ili akt koji smatra štetnim po Grad Sarajevo, a čije izvršenje može proizvesti nepopravljivu štetu po interese ili imovinu Grada Sarajeva..
(3) U slučaju iz stava (1) ovoga člana nadležni organ dužan je preispitati svoju odluku, odnosno akt u roku od 30 dana i izvjestiti Gradsko vijeće, odnosno Gradonačelnika o svojoj odluci, do kada se taj akt ne će izvršiti.
(4) U slučaju iz stava (2) ovoga člana Organ koji je donio odluku preispitat će je u roku od 15 dana, a do tada se ta odluke ne primjenjuje.
(5) Kada Gradsko vijeće, odnosno Gradonačelnik, potvrdi svoju odluku, odnosno akt, Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće, može u roku od 15 dana pokrenuti postupak preispitivanja odluke, odnosno akta pred nadležnim tijelom, u skladu sa ustavom i zakonom.

Član 58.
(Obaveza Gradonačelnika za informiranje Gradskog vijeća)

Gradonačelnik je dužan redovito informirati Gradsko vijeće o ostvarivanju politike Grada Sarajeva u skladu sa zakonom, programom rada Gradskog vijeća, gradskim propisima i zaključcima Gradskog vijeća, te pismeno odgovoriti na vijećnička pitanja i inicijative, najkasnije u roku od 30 dana od dana postavljanja vijećničkog pitanja odnosno upućivanja inicijative.

Član 59.
(Obaveza Gradskog vijeća razmatranja prijedloga Gradonačelnika)

Gradsko vijeće je dužno razmotriti prijedlog akta koji podnese Gradonačelnik i o tome se izjasniti u roku od najduže 45 dana, osim u izuzetnim slučajevima, a što se uređuje Poslovnikom Gradskog vijeća.

POGLAVLJE V- NEPOSREDNO UČESTVOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Član 60.
(Pravo građana na loklanu smoupravu)

[1] Objedinjen je sadržaj člana 54. I 55, koji postaju član 57. Usklađivanje s Jedinstvanim pravilima

(1) Građanima Grada Sarajeva obezbjeđuje se, kao pravo na ostvarivanje lokalne samouprave, pravo na neposredno učestvovanje u odlučivanju o pitanjima iz nadležnosti Grada Sarajeva, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Grada Sarajeva.
(2) Organi Grada Sarajeva dužni su da u svom djelovanju podstiču raznovrsne metode unaprjeđivanja komunikacije s građanima i sagledavanja efekata odluka koje donose, te da poduzimaju mjere za prepoznavanje zajedničkih interesa većine građana i interesa specifičnih grupa građana, a što je preduslov za obezbjeđivanje uspješnog poticanja građana na neposredno učestvovanje u odlučivanju.

Član 61.
(Neposredno odlučivanje građana)

Građani neposredno učestvuju u odlučivanju o pitanjima iz nadležnosti Grada Sarajeva putem gradskog referenduma, mjesnog zbora građana, građanske inicijative, javne rasprave i drugih oblika neposrednog izjašnjavanja građana.

Odjeljak A. Referendum

Član 62.
(Odluka o raspisivanju referenduma)

(1) Gradsko vijeće može odlučiti da raspiše gradski referendum radi neposrednog izjašnjavanja građana o svakom pitanju iz svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
(2) Odluku o raspisivanju gradskog referenduma Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom od ukupnog broja vijećnika.

Član 63.
(Prijedlog za raspisivanje referenduma)

Prijedlog za raspisivanje gradskog referenduma može podnijeti najmanje jedna trećina gradskih vijećnika, Gradonačelnik ili jedna od općina koje čine Grad Sarajevo.

Član 64.
(Referendumsko pitanje i komisija)

(1) Odlukom Gradskog vijeća o raspisivanju gradskog referenduma, određuju se pitanja o kojima se građani trebaju izjasniti, dan i način održavanja referenduma.
(2) Gradsko vijeće imenuje komisiju za provođenje referenduma koja obavlja sve aktivnosti vezano za provođenje referenduma, u skladu sa zakonom.

Član 65.
(Rezultat referenduma)

Odluka na referendumu je donijeta ako je za nju glasala nadpolovična većina izašlih birača upisanih u biračke spiskove na području Grada Sarajeva.

Odluka donesena na gradskom referendumu obavezna je za Gradsko vijeće i građane Grada Sarajeva.

Odjeljak B. Mjesni zbor građana

Član 66.
(Prava zbora građana u procesu odlučivanja Gradskog vijeća)

Na mjesnom zboru građani mogu raspravljati o svim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Sarajeva, predlagati način rješavanja određenog pitanja, odnosno donošenje akata iz djelokruga Gradskoga vijeća.

Odjeljak C. Građanska inicijativa

Član 68.
(Podnošenje građanske inicijative)

(1) Građani imaju parvo podnositi inicijative za donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Grada Sarajeva.
(2) Za pokretanje građanske inicijative potrebno je osigurati 5% potpisa građana, s njihovim jedinstvenim matičnim brojem, koji su upisani u biračke spiskove na području Grada Sarajeva.
(3) O potpunosti podnijete inicijative, mišljenje daje Komisija za Statut i akta Grada Sarajeva, a o inicijativi se očituje Gradsko vijeće u roku od 60 dana, od dana podnošenja inicijative.

Član 68.
(Razmatranje građanske inicijative)

(1) Gradsko vijeće omogućuje prisustvo predstavnika podnosioca inicijative na sjednici Gradskog vijeća na kojoj se inicijativa razmatra.
(2) O građanskoj inicijativi Gradsko vijeće odlučuje zaključkom o prihvatanju ili neprihvatanju građanske inicijative.
(3) Kada Gradsko vijeće donese zaključak o prihvatanju inicijative, odre đuje zadatke i nadležne organe za njenu realizaciju.

Odjeljak D. Javna rasprava

Član 69.
(Provođenje javne rasprave)

(1) Organi Grada Sarajeva obezbjeđuju provođenje javne rasprave o svim aktima koje donosi Gradsko vijeće u redovnom psotupku

(2) Postupak provođenja javne rasprave uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća i drugim aktima organa Grada koji organiziraju javnu raspravu.
(3) Izuzetno se akti koje donosi Gradsko vijeće mogura smatrati po skraćenom ili po hitnom postupku, a kriteriji za razamtranje akta po postupcima koji nisu redovni, te sami postupci, uređuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Odjeljak E. Drugi oblici neposrednog odlučivanja građana

Član 70.
(Pritužbe građana)

Organi Grada Sarajeva dužni su omogu ćiti građanima i pravnim licima podnošenje podnesaka i pritužbi na svoj rad, kao i na rad njihovih institucija i tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima, kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Član 71.
(Podnesci)

(1) Podnesak se dostavlja Gradskom vijeću ili Gradonačelniku u pisanoj formi, predajom u pisarnicu Gradske uprave, putem redovne ili elektronske pošte i mora biti uredno potpisan od strane podnosioca.
(2) Nadležan organ je odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema podneska, dužan, putem nadležene službe ili drugog tijela, prikupiti potrebne podatke i obavijesti, ili druge vidove relevantnih saznanja neophodnih za odlučivanje o dostavljenom podnesku.
(3) Odluku o prijedlogu i prigovoru sadržanom u podnesku, nadležni organ donosi na način i uroku propisanom zakonom.

Član 72.
(Pristup informacijama)

Organi Grada Sarajeva su dužni davati informacije o svom radu na način i po postupku u skladu sa zakonom kojim se uređuje pristup informacijama u Federaciji BiH.

POGLAVLJE VI – FINANSIRANJE I IMOVINA ORGANI GRADA SARAJEVA

Odjeljak A. Prihodi Grada Sarajeva

Član 73.
(Finansiranje Grada Sarajeva)

(1) Grad Sarajevo ima odgovarajuće izvore finansiranja kojim slobodno raspolaže u okviru svojih ovlaštenja, kao i sredstva za obavljanje delegiranih ili prenesenih poslova u skladu sa zakonom.
(2) Grad Sarajevo ostvaruje prihode oporezivanjem, zaduživanjem i nadrugi način, u skladu sa zakonom.
(3) Grad Sarajevo ostvaruje prihode i od lokalnih taksi i naknada čiju stopu samostalno utvrđuju u okviru zakona.
(4) U skladu sa utvrđenom fiskalnom politikom, kantonalnim zakonom se utvrđuju vrste poreza, naknada, doprinosa i taksi koje u cijelosti ili djelimično pripadaju Gradu Sarajevu kao izvorni prihodi.

Član 74.
(Prihodi Grada Sarajeva)

(1)Vlastiti prihodi Grada Sarajeva su:
a. prihodi s jedinstvenog račune javnih prihoda u Federaciji BiH, u skladu sa Zakonom,
b. porezi za koju Grad Sarajevo samostalno određuje stopu u skladu sa zakonom;
c. lokalne takes i naknade čije iznose utvrđuje Grad Sarajevo u skladu sa zakonom,
d. kazne i kamate u skladu sa zakonom,
e. prihod od upotrebe i prodaje imovine,
f. prihod od preduzeća i drugih pravnih lica u vlasništvu Grada Sarajeva
g. prihod od koncesija u skladu sa zakonskim propisima,
h. darovi, nasljedstva, pomoći i donacije,
i. prihodi od samodoprinosa
j. prihodi od budžetskih korisnika
k. drugi prihodi utvrđeni zakonom ili odlukom Gradskog vijeća;

(2) Drugi prihodi Grada Sarajeva su:

a. prihodi iz Budžeta Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo za obavljanje poslova uprave koji su preneseni na Grad Sarajevo, te drugih poslova u skladu sa Zakonom;
b. transferi i grantovi od viših nivoa vlasti i gradskih općina,
c. grantovi domaćih i međunarodnih fondova
d. dug u skladu sa zakonom.

Odjeljak B. Budžet Grada Sarajeva

Član 75.
(Budžet)

(1) Grad Sarajevo ima budžet, u kojemu se iskazuju prihodi i rashodi.

(2) Budžet se izrađuje na način predviđen zakonom i donosi se za jednu kalendarsku godinu.
(3) Po proteku godine za koju je budžet donesen, sastavlja se završni račun i izvještaj o izvršenju budžeta.
(4) Ukoliko se godišnji budžet za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno finansiranje, i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.
(5) Odluku o privremenom finansiranju donosi Gradsko vijeće, u skladu sa zakonom.
(6) Gradsko vijeće, većinom od ukupnoga broja gradskih vijećnika, usvaja budžet u roku predviđenom budžetskim kalendarom.
(7) Do usvajanja budžeta, najduže 90 dana nakon početka budžetske godine za koju se budžet usvaja, finansiranje Grada Sarajeva ne može biti veće od realizacije budžeta za isto razdoblje prethodne godine, umanjeno za kapitalne investicije, izuzevši kapitalne investicije čija se realizacija nastavlja u tekućoj godini.
(8) Ukoliko Gradsko vijeće ne usvoji budžet u roku od 90 dana od početka budžetske godine, Gradonačelnik proglašava budžet.
(9) Budžet stupa na snagu nakon objave u „Službenim novinama Kantona Sarajevo".
(10) Ukoliko Gradonačelnik, Gradsko vijeće ili jedna trećina ukupnoga broja gradskih vijećnika smatraju da usvojeni budžetu određenoj poziciji može ugroziti funkcioniranje Grada Sarajeva, mogu u roku od sedam dana tražiti arbitražu.
(11) Arbitražu iz stava 10. ovoga člana, u roku od mjesec dana vršit će tijelo koje će formirati Federalno ministarstvo finansija, čiji je nalaz obvezujući.
(12) Arbitražno tijelo činit će predstavnici Federalnog ministarstva finansija, Kantonalnog ministarstva finansija, Gradskog vijeća i Gradonačelnika, neovisni eksperti iz oblasti finansija i predstavnik Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.
(13) Do donošenja arbitražne odluke budžet se izvršava.

Odjeljak C. Imovina Grada Sarajeva

Član 76.
(Imovina)

(1) Imovinu Grada Sarajeva čine pokretna i nepokretna imovina, a imovinom se smatraju stvari, prava i novčana sredstva stečena raspodjelom imovine između Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i gradskih općina na način koji omogućuje Gradu Sarajevu obavljanje njegovih nadležnosti, kupovinom ili na drugi način,u skladu sa zakonom.
(2) Nosilac prava raspolaganja imovinom Grada Sarajeva je Gradsko vijeće.
(3) Imovinom Grada Sarajeva upravlja Gradsko vijeće, u skladu sa zakonom i drugim propisima, te u interesu lokalnog stanovništva s pažnjom dobrog domaćina.
(4) Postupak utvrđivanja i prenosa vlasništva, i rješavanja međusobnih potraživanja u vezi s prenosom vlasništva, kao i druga vlasnička potraživanja, uređuju se zakonom.
(5) Evidencija gradske imovine vrši se u skladu sa zakonom o raspodjeli imovine između Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i gradskih općina.

POGLAVLJE VII-PROPISI I DRUGI OPĆI AKTI

Član 77.
(Propisi i drugi opći akti Gradskog vijeća)

(1) Gradsko vijeće donosi: Statut Grada Sarajeva, Poslovnik Gradskog vijeća, politiku Grada Sarajeva za mandatni period, godišnji program rada Gradskog vijeća i budžet, platformu, strategiju, planski akt, program, preporuku, smjernicu, deklaraciju, rezoluciju i izjavu, odluku, izvještaj, informaciju i zaključak (u daljnjem tekstu: akt) i druge akte iz nadležnosti Gradskoga vijeća, u skladu sa zakonom.
(2) Poslovnikom Gradskog vijeća bliže se utvrđuju postupak, sadržaj i način pripremanja i donošenja gradskih propisa i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće, te način njihove objave.
(3) Propisi i svi akti organa Grada Sarajeva moraju biti u suglasnosti sa ustavom, zakonom i ovim Statutom.
(4) Propisi i opći akti organa Grada Sarajeva objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Član 78.
(Izvršavanje akata Gradskog vijeća)

Gradonačelnik osigurava izvršenje akata iz člana 77. ovoga Statuta, na način i u postupku propisanom zakonom i ovim Statutom.

Član 79.
(Opći i pojedinčni akti Gradonačelnika)

(1) Gradonačelnik, u izvršavanju akata iz samoupravnog djelokruga Grada Sarajeva, donosi pravilnik kao provedbeni propis, uputstvo, instrukciju i naredbu kao opći akt, te pojedinačni akt koji se odnosi na upravno rješavanje iz nadležnosti Gradonačelnika, te rješava o pravima i dužnostima državnog službenika i namještenika iz radnoga odnosa.
(2) Protiv upravnog akta Gradonačelnika donesenog u prvom stupnju, na osnovi Statuta ili propisa Gradskoga vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti lokalne samouprave Grada Sarajeva, u upravnom postupku u drugom stupnju, rješava nadležno tijelo koje formira Gradsko vijeće.
(3) Provedbeni propisi i opći akti Gradonačelnika, te pojedinačni akti izuzev pojedinačnih akata koji se donose u upravnom postupku i pojedinačnih akata koji se odnose na upravno rješavanje o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika, objavljuju se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo", a akti doneseni na osnovi zakona Federacije Bosne i Hercegovine u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

Član 80.
(Odličivanje Gradonačelnika u prenesenim poslovima)

Gradonačelnik, u prenesenim poslovima drugih nivoa vlasti, rješava u upravnim stvarima u prvom stepenu.

POGLAVLJE VII - NADZOR I ZAŠTITA PRAVA NA LOKALNU SAMOUPRAVU

Član 81.
(Nadzor)

Nadzor nad zakonitošću rada organa Grada Sarajeva, obavlja se na način i po postupku predviđenom ustavom i zakonom.

Član 82.
(Zaštita prava na lokalnu samoupravu)

1) Radi ostvarivanja ustavom, zakonom i ovim Statutom utvrđenih prava,osigurava se zaštita prava građana na lokalnu samoupravu.
2) Zaštita prava građana na lokalnu samoupravu obuhvaća naročito:
   a) prava građana da putem referenduma i drugih oblika odlučivanja,vlastitim očitovanjem i preko slobodno izabranih predstavnika, odlučuju o poslovima lokalnoga značaja,
   b) pravo građana na samoorganiziranje,
   c) pravo građana da budu konzultirani o svim pitanjima kada se zakonom uređuju pitanja kojima se reguliraju prava i obveze Grada Sarajeva,
   d) pravo građana da na zborovima građana razmatraju i daju mišljenja u slučajevima kada kanton, odnosno općine žele prenijeti pojedine poslove iz okvira svoje nadležnosti, Gradu Sarajevu.
3) Grad Sarajevo može pokrenuti postupak za zaštitu lokalne samouprave odnosno ocjenu ustavnosti zakona i drugih propisa koji ograničavaju lokalnu samoupravu iz nadležnosti Grada Sarajeva, u skladu sa zakonom.

POGLAVLJE VIII-UPRAVNI NADZOR

Član 83.
(Nadležnost za upravni nadzor)

(1) Upravni nadzor nad aktivnostima organa Grada Sarajeva vrše nadležni federalni i kantonalni organi, u okviru svojih nadležnosti.
(2) Upravni nadzor ne ograničava pravo organa Grada Sarajeva da samostalno i u skladu sa zakonom, upravljaju javnim poslovima iz vlastite nadležnosti.

Član 84.
(Načini upravnog nadzora)

(1) Upravni nadzor se ostvaruje vršenjem nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa kao i zakonitim postupanjem organa Grada Sarajeva i pravnih subjekata s javnim ovlaštenjima u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.
(2) Upravni nadzor obuhvaća:
   a. nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koje donose organi Grada Sarajeva, a kojima rješavaju u upravnim stvarima u upravnom postupku,
   b. nadzor koji organi Grada Sarajeva vrše nad zakonitošću upravnih i drugih akata donesenih od strane pravnih subjekata s javnim ovlaštenjima, u odnosu na rješavanje o pravima i obvezama građana i pravnih subjekata, prenesenim zakonom ili odlukom Gradskoga vijeća,
   c. inspekcijski nadzor koji vrše organi Grada Sarajeva na način da ostvaruju neposredan uvid u zakonitost rada, poslovanja i postupanja pravnih subjekata i građana, te poduzimaju upravne i druge mjere za koje su ovlašteni zakonom i drugim propisima, odnosno propisom Gradskoga vijeća.

Član 85.

(Transparentnost)

Jačanjem transparentnosti rada organa Grada Sarajeva, obveznom saradnjom s Ombudsmanom Bosne i Hercegovine i svim promatračkim tijelima za ljudska prava, javnom prirodom finansijskih odluka i jačanjem unutarnjih mehanizama nadzora u oblasti finansija, putem interne kontrole i interne revizije, u skladu sa zakonom, razvija se sistem nadzora koji ne ugrožava efikasnost rada organa uprave, a reducira upravni nadzor.

Član 86.
(Obaveza primjene sudskih odluka)

Organi Grada Sarajeva su odgovorna za prioritetno i potpuno provođenje privremenih mjera i sudskih odluka koje sud donese, u okviru svoje nadležnosti, u vezi s nadzorom nad radom organa Grada Sarajeva.

POGLAVLJE IX – SARADNJA I UDRUŽIVANJE

Član 87.
(Saradnja Grada Sarajeva i gradskih općina)

(1) Grad Sarajevo i općine koje čine Grad Sarajevo, u obavljanju svojih dužnosti međusobno sarađuju radi obavljanja poslova od zajedničkoga interesa, u skladu sa ustavom, zakonom i ovim statutom.
(2) O oblicima i načinu saradnje iz stava 1. ovoga člana zaključuje se sporazum, o čemu odlučuje Gradsko vijeće.

Član 88.
(Saradnja s općina Kantona Sarajevo izvan Grada Sarajeva)

(1) Grad Sarajevo i općine u Kantonu Sarajevo koje nisu u sastavu Grada Sarajeva, zajednički upravljaju, finansiraju i unapređuju djelatnosti i objekte nedjeljive komunalne infrastrukture u skladu sa Ustavom Kantona Sarajevo.
(2) Općine koje nisu u sastavu Grada Sarajeva i Grad Sarajevo mogu povjeriti obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana Kantonu Sarajevo.

Član 89.
(Savez općina i gradova)

(1) Grad Sarajevo se može udruživati u savez općina i gradova, u skladu sa zakonom.
(2) Odluku o udruživanju Grada Sarajeva u savez općina i gradova donosi Gradsko vijeće, samostalno ili na prijedlog Gradonačelnika.

(3) Odlukom o udruživanju utvrđuju se ciljevi udruživanja, način ostvarivanja tih ciljeva u savezu općina i gradova i druga pitanja od značaja za rad u zajednici općina i gradova.

Član 90.
(Međunarodna udruženja lokalnih zajednica)

(1) Grad Sarajevo može pristupiti međunarodnim udruženjima lokalnih zajednica i surađivati s odgovarajućim lokalnim jedinicama drugih država, u skladu sa zakonom.
(2) Odluku o pristupanju udruženjima, odnosno ostvarivanju suradnje iz prethodnoga stava donosi Gradsko vijeće.

Član 91.
(Odnos vlasti i organa Grada Sarajeva)

(1) U vršenju vlasti i ostvarivanja prava i dužnosti građana, kantonalne vlasti i organi Grada Sarajeva djeluju zajednički na partnerskim osnovama, u okviru ustava i zakona.
(2) Grad Sarajevo može federalnim, odnosno kantonalnim vlastima na razmatranje upućivati inicijative, prijedloge i sugestije.

Član 92.
(Saradnja u vršenju zakonom povjerenih poslova)

U vršenju povjerenih poslova, organi Grada Sarajeva primjenjuju sva uputstva i smjernice koje dobiju od državnih, federalnih, odnosno kantonalnih vlasti.

Član 93.
(Primjena prenesenih poslova u Gradu Sarajevu)

Organi Grada Sarajeva imaju pravo vršenja prenesenih nadležnosti prilagoditi lokalnim uslovima, kada to predviđa zakon ili kada ih zato ovlaste nadležne državne, federalne ili kantonalne vlasti.

POGLAVLJE X– NAČIN PROMJENE STATUTA

Član 94.
(Prijedlog odluke o pristupanju promjeni Statuta)

(1) Prijedlog odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Sarajeva može podnijeti jedna trećina od ukupnog broja gradskih vijećnika, odnosno Gradonačelnik.
(2) Prijedlog odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Sarajeva sadrži osnovne ciljeve promjena kojima se pristupa i mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedavajućem Gradskog vijeća.
(3) Prijedlog odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Sarajeva razmatra se na sjednici Gradskog vijeća.
(4) Gradsko vijeće može raspisati referendum za promjenu Statuta Grada Sarajeva.
(5) Usvojena Odluka o pristupanju izradi Statuta je osnova za predlaganje donošenja izmjena i dopuna, odnosno za predlaganje donošenja novog Statuta Grada Sarajeva u redovnoj proceduri koja se kao i način izrade teksta prijedloga, bliže propisuje Poslovnikom Gradskog vijeća.

Član 95.

(Inicijativa općine za priduživanje Gradu Sarajevu)

(1) Ukoliko Gradskom vijeću bude dostavljena inicijativa za promjenu Statuta Grada Sarajeva od općine izvan Grada Sarajeva, kojom se predlaže uvrštavanje te općine u sastav Grada Sarajeva, Gradsko vijeće razmatra inicijativu i određuje se o prihvaćanju tako podensen inicijative, donošenjem statutarne odluke o pristupnju promjeni teritorija Grada Sarajeva.
(2) Gradsko vijeće može raspisati referendum po pitanju promjene teritorija Grada Sarajeva.
(3) Ukoliko Gradsko vijeće donese odluku o prihvaćanju inicijative, inicijativa se realizira u skaldu sa zakonom, potpisivanjem sporazuma između općine koja je podnijela inijcijativu i Grada Sarajeva, o čemu se obavještava Kanton Sarajevo.
(4) Gradsko vijeće svojom odlukom, usvaja tekst sporazuma o pripajanju i ovlašćuje Gradonačelnika da potpiše sporazum u usvojenom tekstu.
(5) Potpisan sporazum iz stava 3. ovog člana se dostavlja Federaciji Bosne i Hercegovine kao osnova za donošenje Zakona o promjeni teritorije Grada Sarajeva, po osnovi kojeg se mijenja i Ustava Kantona Sarajevo, u dijelu u kome je definirano koje općine čine Grada Sarajevo.

Član 96.

(Usvajanje Statuta i promjene Statuta)

Promjena Statuta Grada Sarajeva, odnosno autentično tumačenje Statuta Grada Sarajeva usvaja se dvotrećinskom većinom glasova ukupnoga broja gradskih vijećnika.

Član 97.

(Kvalificirana većina za određene promjene Statuta)

Ukoliko se izmjene Statuta Grada Sarajeva odnose na članove 9, 17, 18, 22, 25, 26, 28, 29, 37, 39, 44, 45, 52, 96 i 97. ovog Statuta, pojedinačno, one se smatraju usvojenim ukoliko za njih glasaju dvije trećine od ukupnoga broja gradskih vijećnika, uključujući najmanje po četiri gradska vijećnika iz reda Bošnjaka, Hrvata, Srba i jednoga iz redaOstalih.

Član 98.

(Postupak promjene Statut i davanja autentuičnog tumačenja)

Poslovnikom Gradskog vijeća bliže se razrađuje postupak promjene, odnosno autentičnog tumačenja Statuta Grada Sarajeva.

POGLAVLJE XI– PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 99.
(Usklađivanje Statuta Grada Sarajeva i statuta gradskih općina)

Gradske općine su dužne uskladiti statute općina s ovim Statutom u roku od 60 dana od dana objave ovoga Statuta.

Član 100.
(Jednakopravnost spolova)

Gramatička terminologija korištenja muškog i ženskog roda u ovom Statutu podrazumijeva uključivanje oba roda.

Član 101.
(Objava Statuta na službenim jezicima)

„Statut Grada Sarajeva se izrađuje i obljavljuje u službenim glasilima na sva tri službena jezika i dva službena pisma."

Član 102.
(Objava i stupanje na snagu)

Ovaj Statut se objavljuje u „Službenim novinama Kantona Sarajevo", „Službenim novinama Federacije BiH" i „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", a stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Dr. Igor Gavrić

Broj:
Datum:

OBRAZLOŽENJE

a) Ustavno pravni i zakonski temelj za donošenje Statuta Grada Sarajeva:

Osnova za donošenje Statuta Grada Sarajeva sadržana je u slijedećim dokumentima:

- I.5. Ustava Bosne i Hercegovine,
- I.4. i VI. B. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 1/94 i 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 09/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08),
- član 4. a. Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 05/13),
- član 24. stav 1. tačka 1. Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08) i
- Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 49/06).

1. **Ustav Bosne i Hercegovine** (član I.5. Aneks IV Općeg Okvirnog sporazuma za mir iz Dayton-a) propisuje da je Sarajevo glavni grad Bosne i Hercegovine. Ustav BiH (član III. 1. jasno pokazuje da institucije BiH trebaju biti locirane u Sarajevu.
2. **Ustav Federacije Bosne i Hercegovine** („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 1/04, 13/97, 52/02, 9/04),**Amandman XVI** na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnosi na „IV.A. Gradske vlasti" propisuje:

"(1)Za područje dvije ili više općina koje su urbano I teritorijalno povezane svakodnevnim potrebama građana, formira se grad kao jedinica lokalne uprav ei samouprave, u skladu sa federalnim zakonom. Odgovornosti gradao buhvataju:

a) finansije i poresku politiku, u skladu sa federalnim i kantonalnim zakonima,
b) zajedničku infrastrukturu,
c) urbanističko planiranje,
d) javni promet,
e) druge nadležnosti koje gradu povjeri kanton, odnosno koje prenes uopćine.

(2) *(Amandmanom XXV u prvobitni tekst ovog člana bila je uključena tačka (2), ali je Amandmanom LXXXVII brisana, pri čemu je utvrđen novi redosljed tačaka.)*
(3) Grad ima statut koji mora biti u skladu sa ovim ustavom, kantonalnim ustavom I kantonalnim zakonodavstvom.
(4) (*Ova jstav je kompletan zamijenjen Amandmanom C.)*
Osim ako nije drugačije propisano ovim Ustavom, grad ima gradsko vijeće koje se sastoji od jednakog broja vijećnika iz svake općine, a broj vijećnika, izborna procedura I dužina trajanja mandata se utvrđuje Statutom.
Gradsko vijeće ne može imati manje od 15 niti više od 31 vijećnika.
(5) Gradskovijeće:

a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja statut grada,
b) bira gradonačelnika,
c) donosi budžet grada,
d) donosi propise u izvršavanju prenesenih ovlaštenja i vrši druga ovlaštenja utvrđena statutom.

(6) Odgovornost gradonačelnika je:

a) imenovanje i smjenjivanje gradskih funkcionera,
b) provođenje gradske politikei i zvršavanja gradskih propisa,
c) osiguranje saradnje gradskih funkcionera sa ombudsmenima,
d) podnošenje izvještaja gradskom vijeću i javnosti o provođenju gradske politike.

(7) Grad ostvaruje prihode oporezivanjem, zaduživanjem i na drugi način, u skladu sa zakonom."

Ustav Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 1/04, 13/97),**Amandman XXVI** na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnosi na organizaciju Grada Sarajeva propisuje:

„ U Kantonu Sarajevo osniva se Grad Sarajevo kao jedinica lokalne smouprave.
Ustavom Kantona Sarajevo bit će uređeno koje općine ulaze u sastav Grada Sarajeva.
Sastav i način odlučivanja organa Grada Sarajeva odražava multietničnost i posebnost Grada Sarajeva kao glavnog grada Federacije Bosne i Hercegovine.
Nadležnost, organizaciona struktura i način odlučivanja organa Grada Sarajeva utvrđuje se Ustavom Kantona, Kantonalnim zakonima i Statutom Grada, a u skladu s ovim ustavom."

3. **Ustav Kantona Sarajevo** („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 05/13), Amandman I na Ustav Kantona Sarajevo propisuje:
„ U Kantonu Sarajevo općine Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Stari Grad čine Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Grad) kao jedinicu lokalne samouprave.
Nadležnost i unutrašnja organizacija Grada uređuju se Statutom Grada.
Statut Grada uređuje i pitanja od vitalnog nacionalnog interesa".
Amandmanom L naUstavKantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/17), propisano je da se U članu 4a. Ustava Kantona Sarajevo, koji je dodat Amandmanom I na Ustav Kantona Sarajevo, st. 2. i 3. mijenjaju se I glase: "Član 4a. Grad ima Statut, koji mora biti u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, ovim ustavom i zakonom i principima koji su tim propisima utvrđeni. Statutom Grada uređuju se i pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, u skladu sa principima utvrđenim u Ustavu Federacije i u Ustavu Kantona."
Amandmanom LI naUstavKantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/17), propisano je: Član 4b. Ustava Kantona Sarajevo, koji je dodat Amandmanom LII na Ustav Kantona Sarajevo, mijenja se iglasi: "Član 4b. Grad ima Gradsko vijeće koje se sastoji od jednakog broja vijećnika iz svake općine, s tim da ne može imati manje od 15 niti više od 31 vijećnika. Broj vijećnika, izborna procedura I dužina trajanja mandata gradskih vijećnika se utvrđuje Statutom Grada, u skladu sa zakonom. Bošnjacima, Hrvatima I Srbima, kao konstitutivnim narodima, pojedinačno se garantuje minimum od 20% mjesta u Gradskom vijeću, a pripadnicima Ostalih najmanje dva mjesta, bez obzira na izborne rezultate."
Amandmanom LIII naUstav Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/17), propisano je da se iza člana 4b. dodaju se novi čl. 4c., 4d. i 4e., kojima se propisuje mandate i nadležnost Gradskog vijeća; izbor, mandate I nadležnost Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, izvorna nadležnost Grada Sarajeva, zajedničaka nadležnost Grada Sarajeva i općina van grada.

Amandmanom LIV na UstavKantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/17), propisano je da se u članu 12. uvodna rečenica mijenja I glasi: "Kanton ima sve nadležnosti koje nisu izričito povjerene Federalnoj vlasti ili koje ne spadaju u vlastite nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a posebno je nadležan za:" Amandmanom LV i LVI UstavKantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/17), uređuju se su sredstva i imovina jedinica lokalne samouprave.

Amandmanom LVII naUstavKantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/17), je utrđena obaveza Skupštini Kantona Sarajevo da kantonalne zakone kojima je uređena lokalna samouprava i pripadnost javnih prihoda, uskladi s ovim amandmanima i njima uredi pitanja nadležnosti i odgovornosti Grada I općina, njihove međusobne odnose i način finansiranja, kao I obave za prenos I preuzimanja nadležnosti i finansijskih sredstava za njihovo obavljanje, najkasnije u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovih amandmana."

Kao što je poznato, Gard Sarajevo je uputio svoje mišljenje sa primjedbama, prijedlozima i sugestijama u postupku usvajanja posljednjih amandmana na Ustav Kantona Sarajevo, ali ove primjedbe nisu bile uvažene.
U postupku je donošenje Zakona o lokalnoj samoupravi u Kantonu Sarajevo koji mora biti usklađen i sa Ustavom Kantona Sarajevo.

4. Statut Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 34/08), odredbom člana 26, između ostalog propisuje:
   „Gradsko vijeće:
   1. donosi Statut Grada Sarajeva
   2. donosi odluke....."
   U članu 91. do 95 propisan je način promjene Statuta i to, između ostalog
   „Promjena Statuta Grada Sarajeva, odnosno autentično tumačenje Statuta Grada Sarajeva usvaja se dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja gradskih vijećnika." kao i da:
   „ Ukoliko se izmjene Statuta Grada Sarajeva odnose na članove 8, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 36, 41, 42, 49 i 92. ovog Statuta, pojedinačno, one se smatraju usvojenim ukoliko za njih glasaju dvije trećine od ukupnog broja gradskih vijećnika, uključujući najmanje po četiri gradska vijećnika iz reda Bošnjaka, Hrvata, Srba i jednog iz grupe Ostalih.", kao i to da „Poslovnikom Gradskog vijeća bliže se razrađuje postupak promjene, odnosno autentičnog tumačenja Statuta Grada Sarajeva."
5. Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 49/06) u članu 13. je propisano, između ostalog da Gradsko vijeće „priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja Statut ..."

b) Razlozi za donošenje izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva i objašnjenje odabrane politike:

Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća formulirana je inicijativa za otklanjanje nejasnoća u Statutu Grada Sarajevo u dijelu koji se odnosi na izbor Gradonačelnika (član 40.).
S ciljem realizacije podnesene inicijative, imajući u vidu do sada formulirane stavove Gradskog vijeća, u procesu donošenja Amandmana na Ustav kantona Sarajevo tokom 2017. godine, Gradonačelnik je svojim rješenjem formirao radnu grupu za predlaganje rješenja za izradu teksta novog Statuta Grada Sarajeva.
Radna grupa je razmotrila zahtjev Gradonačelnika i ukupnu problematiku te je konstatirala sljedeće.
Statut Grada Sarajeva nije mijenjan od 2008. godine, a tada je usklađen, u mjeri u kojoj je to bilo moguće sa

- Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 49/06), koji je stupio na snagu 07. 09. 2006. godine i u čijim prijelaznim i završnim odredbama je propisano da su jedinice lokalne samouprave dužne uskladiti svoje statute sa ovim zakonom u roku od 12 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu,
- Izbornim Zakonom Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05. 11/06 i 24/06), te
- Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 35/05),
- Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 08/06),
- Zakonom o namještenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 49/05),

Radna grupa je konstatirala da su u međuvremenu, doneseni Amandmani L do LV na Ustav Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj31/17) i to tako da nije uvaženo mišljenje Grada Sarajeva formulirano u javnoj raspravi o prijedlogu ovih amandmana, a usmjerno na prijedlog rješenja vezanih za Grad Sarajevo. U tada izrađenim primjedbama, prijedlozima i sugestijama, organi Grada Sarajev su utvrdili politiku Grad Sarajeva u odnosu na Ustavna rješenja u Kantonu Sarajevo, a vezana za Grad Sarajevo, odnosno lokalnu samupravu u Kantonu Sarajevo.

Radna grupa je konstatirala da se i dalje ne može pristupiti provođenju člana 60. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, budući da Kanton Sarajevo nije donio zakon kojim bi se uredila lokalna samouprava u Kantonu Sarajevo, te da će se usklađivanje s ovim zakonom moći razmatrati u nekoj drugoj fazi promjene Statuta Grada Sarajeva kada se za to steknu uvjeti.
Radna grupa je konstatirala da je za sada tekst moguće uskladiti sa djelokrugom utvrđenim u Amandmanu LII na Ustav Kantona Sarajevo, s tim da se tako utvrđene nadležnosti neće moći provesti dok se i sistemski ne unesu u zakonodavstvo Kantona Sarajevo, a tek zatim u gradske propise, propise gradskih općina i općina van Grada Sarajeva, a što znači određeno prethodno sporazumijevanje.

c) Usklađenost izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva sa evropskim zakonodavstvom:
Kako Kanton Sarajevo, još uvijek, nije izvršio zakonsku obavezu usklađivanja Zakona o lokalnoj samoupravi u Kantonu Sarajevo, iako je bio propisan u roku predviđenom Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 49/06), promjene koje se predlažu nisu usklađene u cjelini sa principima evropskog zakonodavstva o lokalnoj samoupravi, te će se iste uskladiti tokom provođenja neke druge faze donošenja Statuta Grada Sarajeva.

d) Obrazloženje finansijskih sredstva za provedbu Statuta Grada Sarajeva:
Za provedbu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva nisu potrebna posebna sredstva u odnosu na ona koja se utvrđuju Budžetom Grada Sarajeva za funkcioniranje Grada Sarajeva prema postojećem Statutu Grada Sarajeva, budući da se u ovoj fazi donošenja Statuta Grada Sarajeva ne mijenja ni teritorij, niti djelokrug, a time niti organizacija organa Grada Sarajeva.
Međutim, pri daljem sistemskom provođenju nadležnosti Grad Sarajeva propisanih Ustavom kantona Sarajevo doći će do bitnih promjena u financiranju i imovini Grada Sarajeva.

e) Opis konsultacija vođenih u procesu izrade propisa:
U cilju izrade izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva konsultacije i usaglašavanja su vršena u okviru organa Grada Sarajeva, a posebno Kolegija Gradskog vijeća i Komisije za Statut i akte. Svoja mišljenja su dala radna tijela Gradskog vijeća i Gradsko vijeće, te Gradonačelnik u okviru rasprave o Amandmanima na Ustav Kantona Sarajevo.

f) Postupak izrade izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva:
Na osnovi navedene inicijative za izmjenu Statuta Grada Sarajeva, kao i činjenice da su izmjene Ustava kantona Sarajevo stupile na snagu, u programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu uvrštene se i teme kojima će se Gradsko vijeće odrediti prema podržanoj inicijativi. Gradonačelnik Grada Sarajeva je preuzeo ulogu predlagača materijala za Gradsko vijeće na osnovi kojeg će Komisija za Statut i akte, kako je to propisano Poslovnikom Gradskog vijeća, sačiniti Tekst Nacrta Statuta za Gradsko vijeće.
Gradonačelnik je formirao Komisiju za izradu izmjena i dopuna, odnosno izradu novog Statuta Grada Sarajeva (u materijalu: Radna grupa) za pripremu teksta Nacrta Statut Grada Sarajeva, svojim rješenjem, broj 01-05-6001/18 od 24.11. 2019. godini.
Radna grupa je detaljno razmotrila usklađenost Statuta Grada Sarajeva sa važećim ustavnim, zakonskim i drugim relevantnim propisima i pripremila Tekst nacrta Statuta Grada Sarajeva koji Gradonačelniku može poslužiti kao osnova za predlaganje Odluke o pristupanju izradi novog Statuta Grada Sarajeva Grada Sarajeva, usklađenog s Ustavnim promjenama.
Na osnovi ovako ponuđenog teksta, Gradonačelnik će pripremiti Prijedlog Odluka za promjenu Statuta Grada Sarajeva za Gradsko vijeće, a osnovano u članu 91. i 95. Statuta Grada Sarajeva i 141. stav 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva, sa tekstom nacrta odluke o promjeni Statuta Grada Sarajeva. Tako će Gradonačelnik predložiti Gradskom vijeću da razmotri razloge za izmjenu Statuta i predložena rješenja navedena i obrazložena u Tekstu nacrta Statuta, i prihvati da se, u skladu s tim, a prema proceduri propisanoj u Poslovniku Gradskog vijeća Grada Sarajeva, član 50. i 141. stav 2. pokrene procedura promjene Statuta Grada Sarajeva. Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće mogu predložiti i raspisivanje referenduma o određenim pitanjima vezanim za promjenu Statuta Grada Sarajeva.Slijedi tekst Statuta Grada Sarajeva formuliran na osnovi važećeg Statuta Grada Sarajeva sa evidentiranim i obrazloženim svim promjenama koje se predlažu.

Na osnovu Amandmana XVI na Ustav Federacije BiH, te člana 13. stav 2. alineja 1. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BIH", 49/06), Gradsko vijeće Grada Sarajeva (u daljem tekstu: Gradsko vijeće) , na sjednici održanoj..... donijelo je[1]

STATUT GRADA SARAJEVA

(Prijedlozi Komisije za Statut i akte za izradu nacrta Statuta Grada Sarajeva - predložene izmjene evidentirane su u odnosu na važeći Satut Grada Sarajeva)[2]

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.
(Osnovni principi)[3]

(1) Grad Sarajevo je glavni grad, odnosno sjedište kantona, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, te Ustavom Kantona Sarajevo.[4]

(2) Grad Sarajevo osigurava zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda građana u skladu sa ustavom.[5]

(3) Sastav i način odlučivanja organa Grada Sarajeva odražava multietničnost i posebnost Grada Sarajeva, u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.[6]

---

[1] Preambula je formulisana na temelju Ustava i Zakona gdje je propisana nadležnost gradskog vijeća za donošenje statuta.

[2] Materijal je izrađen u skladu s dogovorom Radne grupe koja je formirana Odlukom Komisije, a s ciljem razvrstavanja rješenja za prijedlog novog Statuta Grada Sarajeva, prikladnog, prije svih, za neometanu primjenu Ustava Kantona Sarajevo, ali i drugih važećih propisa, uključujući i neke buduće koje se pripremaju, uzimajući u obzir i pravila koja se primjenjuju pri izradi propisa koje donosi Gradsko vijeće Grada Sarajeva (naslovi i podnaslovi, dijelovi, akt, članovi, brojevi i drugi znakovi razlikovanja, pravna terminologija i dr.). Radna grupa predlaže da se tekst i kterim tako da se razmatra na tri službena jezika i dva pisma.

[3] Ustavom Kantona Sarajevo je utvrđeno da Statut Grada Sarajeva mora biti u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Kantona Sarajevo i zakonom i principima koji se iz njih izvode, utvrđeni. Sadržaj i forma Statuta, pa tako i Osnovnih odredbi je uređen sa Ustavom navedenim, jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 11/05) – (u daljem navedenim "jedinstvena pravila"), izuzev definicije termina, budući da se, umjesto odnosno ustavne, koje se koriste, definicije drugim ustavnim odnosno zakonskim propisima, te se u Opće odredbe Statuta unosi član na osnovu prijedloga za koji se ovim Statutom uređuje Grad Sarajevo i koji su sadržani u Ustavu BiH, Ustavu F BiH, Ustavu Kantona Sarajevo, te Zakonu o principima lokalne samouprave u F BiH, a što je obaveza iz Ustava Kantona Sarajevo.

[4] Ustav Bosne i Hercegovine (član I.5. Aneks IV Općeg Okvirnog sporazuma za mir iz Dayton-a) (U daljem navođenju: Ustav BiH).

[5] Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, član 4. ("Službene novine Federacije BiH", 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 63/03, 9/04, 20/04, 33/04, 71/05 i 72/05) (U daljem navođenju: Ustav F BiH).

[6] Amandman XXXVI na Ustav F BiH.

(4) Grad Sarajevo historijski predstavlja jedinstvenu urbanu, infrastrukturnu cjelinu više gradskih općina, povezanu svakodnevnim potrebama stanovništva, u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.[7]

(5) Građani demokratski odlučuju o pitanjima lokalne samouprave i drugim pitanjima, a u okviru nadležnosti Grada Sarajeva, u skladu sa ustavom, zakonom i ovim Statutom.[8]

Član 2.
(Predmet)

Ovim Statutom uređuje se: samoupravni djelokrug Grada Sarajeva; organizacija, ovlaštenja i način rada organa Grada Sarajeva, odraz multietničke strukture Grada Sarajeva unutar organa Grada Sarajeva, pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, neposredno odlučivanje građana o loklanim poslovima, finansiranje i imovina Grada Sarajeva; propisi i drugi opći akti organa Grada Sarajeva, javnost rada organa Grada Sarajeva, nadzor i zaštita prava na lokalnu samoupravu, upravni nadzor, saradnja i udruživanje i druga pitanja od značaja za ostvarivanje lokalne samouprave.

II – USTAVNO PRAVNI STATUS

Član 3.
(Glavni grad i sjedište)

(1) Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine sjedište Kantona Sarajevo.

(2) Grad Sarajevo je jedinica lokalne samouprave.

Član 4.
(Granice)

[redacted]

(1) Za područja Općine Centar Sarajevo, Općine Novi Grad Sarajevo, Općine Novo Sarajevo i Općine Stari Grad Sarajevo formira se GradSarajevo kao jedinica lokalne samouprave i uprave, u skladu sa Zakonom o principima lokalne samopurave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Pravna sposobnost)[13]

Grad Sarajevo ima svojstvo pravnog lica.

Član 6.
(Simboli)

Grad Sarajevo ima grb i zastavu, kao i druge simbole, o kojima posebnom odlukom odlučuje Gradsko vijeće.[14]

Član 7.
(Pečat)[15]

(1) Grad Sarajevo ima pečat.
(2) Sadržaj pečata je sljedeći: "Bosna i Hercegovina – Federacija Bosne i Hercegovine" u prvom koncentričnom krugu, "Kanton Sarajevo – GRAD SARAJEVO" u drugom koncentričnom krugu i naziv organa u trećem koncentričnom krugu.
(3) Sadržaj pečata Grada Sarajeva ispisuje se oko grba Grada Sarajeva na službenim jezicima, te ćiriličnim i latiničnim pismom.

Davanje odobrenja za izradu pečata, način vođenja evidencije o izdatim pečatima, način uništavanja pečata i druga pitanja od značaja za izradu i korištenje pečata, uređuju se se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Član 8.
(Ime)

Teritorij Grada Sarajeva se osim ustavom može izmijeniti i zakonom F BiH, a na osnovu, a na osnovu sporazuma o udruživanju dvije ili više općina (Napomena obrađivača – s ovakvim određenjem bi trebalo uskladiti i Ustav Kantona Sarajevo - član 4a, stav 1.).

[13] Određeno u članu 6. Zakona o principima loklane samouprave u F BiH. Radna grupa je stava da Član 4. nije potrebno mijenjati, osim što je evidentirana potreba razmatranja samog naziva „Grad Sarajevo" na ovoj, ali i svakoj drugoj odredbi u tekstu Statuta, ukolio se ocijeni prihvatljivim opredjeljenje da se Grad Sarajevo dobije službeno ime „Glavni grad Sarajevo".

[14] Radna grupa je stava da Član 5. nije potrebno mijenjati, sinom što je potrebno izostaviti tekst „u skladu sa Zakonom".

[15] Radna grupa je stava da Član 6. nije potrebno mijenjati, izuzev što je potrebno definirati da se sadržaj teksta na pečatku upisuje na službenim jezicima i pismima.

Službeno ime Sarajeva kao glavnog grada Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i sjedišta Kantona Sarajevo je "Grad Sarajevo".[16]

Član 9.
(Sjedište)[17]

(1) Sjedište Grada Sarajeva je u Sarajevu, Općina Stari Grad, Ulica Branilaca, broj 1, u Vijećnici.

(2) Sjedišta organa Grada Sarajeva ili organa uprave, koje bit će organizovane u centralnom dijelu grada Sarajeva, određuje Gradsko vijeće donoseći odluku.

Član 10.
(Službeni jezici)[18]

(1) Bosanski, hrvatski i srpski jezik, te ćirilično i latinično pismo su u ravnopravnoj upotrebi, u skladu s ustavom.

Član 11.
(Dan Grada Sarajeva)

Dan Grada Sarajeva je 6. april.[19]

III. –ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA I SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA SARAJEVA[20]

ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

Član 12
(Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava)

[20] Usklađivanje sa Zakonom o principima lokalne samouprave u F BiH i sa Jedinstvenim pravilima.

(1) Grad Sarajevo u ostvarivanju svojih zadataka, poštuje osnovna ljudska prava i temeljne slobode, utvrđene ustavom i zakonom. .

(2) Organi Grada Sarajeva ne mogu reducirati ljudska prava i slobode utvrđene aktima iz prethodnoga stava. Oni su dužni u donošenju akata i u njihovoj primjeni posebno voditi računa o efektima koje ti akti imaju ili mogu imati u oblasti ljudskih prava.

Član 13.[23]
(Zaštita ljudskih prava kroz gradske propise)

Organi Grada Sarajeva osiguravaju donošenje propisa kojima se štite utvrđena ljudska prava i slobode, te primjenjuju efikasne instrumente za zaštitu ljudskih prava, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i njegovim aneksima.

Član 14.
(Komisija za ljudska prava)[24]

(1) Radi zaštite ljudskih prava i sloboda i kontrole rada organa Grada Sarajeva u ovoj oblasti, Gradsko vijeće formira Komisiju za ljudska prava.

(2) Broj članova, način njihovog imenovanja te nadležnosti Komisije iz stava 1. ovoga člana utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća, odnosno odlukom Gradskoga vijeća.

Član 15.
(Odnos organa Grada Sarajeva sa Ombudsmenom)[25]

(1) Organi Grada Sarajeva dužni su pružiti Ombudsmenu Bosne i Hercegovine i svim promatračkim tijelima za ljudska prava, potrebnu pomoć u vršenju njihovih funkcija na području Grada Sarajeva.

(2) U okviru pomoći iz prethodnoga stava, organi Grada Sarajeva dužna su naročito:

a. staviti na uvid sve službene dokumente uključujući i dokumente tajnog karaktera, te upravne spise,
b. osigurati saradnju državnih službenika i namještenika u davanju potrebnih informacija i podataka,
c. omogućiti pristup upravnim postupcima, kao i sastancima organa Grada Sarajeva.

(3) Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovoga člana će se razmatrati u nadležnim organima Grada Sarajeva po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti poduzimane odgovarajuće mjere, ukoliko to bude potrebno.

---

[23] Radna grupa je stava da Član 12. treba preformulirati tako da se obaveza zaštite ljudskih prava i sloboda odnosi na sve organe Grada Sarajeva, u skladu sa Ustavom BiH, odnosno ratificiranim dokumentima o ljudskim pravima sadržanim u Aneksu I Ustava BiH - Dodatni sporazum o ljudskim pravima koje se primjenjuju u BiH."

[24] Radna grupa je stava da Član 13. nije potrebno mijenjati.

[25] Radna grupa je stava da član 14. nije potrebno mijenjati.

POGLAVLJE II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA SARAJEVA I POVJERAVANJE POSLOVA[1] Član 15.

(Odlučivanje u poslovima iz samoupravnog djelokruga)

(1) Grad Sarajevo samostalno uređuje pitanje lokalne samouprave, putem odluka organa Grada Sarajeva, odnosno odluka gradana, putem referenduma, u skladu sa clanom 62, 63, 64, i 65. ovog Statuta.[2]

(2) Grad Sarajevo je samostalan u odlučivanju o poslovima iz isključive nadležnosti koje ne mogu biti ograničene ili uskraćene federalnim, kantonalnim ili općinskim propisima, osim u slučajevima utvrđenim ustavom ili zakonom.

Član 17. (Vlastite nadležnosti)[3]

(1) Vlastite nadležnosti Grada Sarajeva su:

a) [illegible] prava i osnovnih sloboda u skladu sa ustavom;

b) donošenje budžeta Grada Sarajeva i organizacija efikasne gradske uprave prilagođene potrebama Grada Sarajeva;

c) donošenje [illegible] Grada Sarajeva i stvaranje uslova za privredni [illegible] i [illegible], rad dobrotvornih organizacija i unapređenje [illegible];

d) [illegible] i zaštite okoliša na teritoriji Grada Sarajeva i [illegible] u oblasti gradenja [illegible];

e) [illegible] i [illegible] za korištenje [illegible] Grad Sarajevo, [illegible] resursima od značaja za Grad Sarajevo i [illegible] po osnovu njihovog korištenja;

f) [illegible] Grada;

g) [illegible] i [illegible] gradske komunalne [illegible] u skladu sa Ustavom Kantona Sarajevo;

h) [illegible] u vlasniku Grada Sarajeva i visini [illegible] Grada Sarajeva, propisivanje [illegible] na području Grada Sarajeva, [illegible] na [illegible] Grada Sarajeva, [illegible] i obezbjeđivanje korištenja

---

[1] [illegible]

[2] [illegible]

[3] [illegible]

poslovnog prostora kojim upravlja Grad Sarajevo, utvrđivanje visine naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Sarajeva i vršenje nadzora nad njihovim korištenjem;

i) određivanje imena ulica i trgova na području Grada Sarajeva;

j) donošenje propisa o uslovima, izgradnji i održavanju spomenika, spomeničkih i sličnih obilježja na području Grada Sarajeva;

k) osnivanje, upravljanje, unapređenje i finansiranje ustanova i izgradnja objekata za zadovoljavanje potreba stanovništva u oblasti kulture i sporta od značaja odnosno posebnog interesa za Grad Sarajevo;

l) utvrđivanje osnova zajedničke politike razvoja kulture, fizičke kulture, sporta, odmora i rekreacije građana na području Grada i organizovanje odnosno učestvovanju u organizovanju kulturnih i sportskih manifestacija i sportskih takmičenja od značaja za Grad;

m) analiza stanja javnog reda i mira, bezbjednosti ljudi i imovine, te predlaganje mjera prema organima nadležnim za ova pitanja;

n) donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadležnosti Grada Sarajeva;

o) uspostavljanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz vlastitih nadležnosti Grada Sarajeva;

p) raspisivanje referenduma za područje Grada Sarajeva;

q) raspisivanje samodoprinosa, javnog zajma i odlučivanje o zaduženju Grada Sarajeva; ili osnivanje i obezbjeđivanje rada gradskih radio i TV stanica, štampanih glasila i drugih sredstava javnog informisanja;

r) podsticanje razvoja civilnog društva;

s) zaštita životinja.

(2) Obavljanje pojedinih poslova iz stava 1. ovog člana Grad Sarajevo može, u skladu sa zakonom, povjeriti udruženjima, privrednim društvima, drugim pravnim licima i obrtnicima.

(3) Grad Sarajevo ima pravo da se bavi svim pitanjima od lokalnog značaja koja nisu isključena iz nadležnosti Grada Sarajeva, niti dodijeljena u nadležnost neke druge vlasti na osnovu ustava i zakona.

(4) Ako ukoliko zakon ne odredi da neku nadležnost treba smatrati potpuno novom nadležnošću ustanovljenu ili predviđenu zakonom smatra se vlastitom nadležnošću Grada Sarajeva.

Oblikov
numerir

Član 18.
(Zajedničke nadležnosti Grada Sarajeva i općina u Kantonu Sarajevo koje nisu u sastavu Grada Sarajeva)[2]

(1) Općine koje nisu u sastavu Grada Sarajeva i Grad Sarajevo zajednički upravljaju, finansiraju i unapređuju djelatnosti i objekte nedjeljive komunalne infrastrukture u skladu s Ustavom Kantona Sarajeva i zakonom.

Oblikov
2, 3, ...
0,63 cm

[2] Uvršten je novi član 18. koji znači usklađivanje s Amandmanom LII na Ustav KS.

Oblikov

(2) Općine koje nisu u sastavu Grada Sarajeva i Grad Sarajevo mogu povjeriti obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana Kantonu Sarajevo.

Oblikov
2, 3, ...
0,63 cm

Član 19.
(Prenošenje poslova lokalne samouprave)[30]

Odlukom Gradskog vijeća, odnosno općinskog vijeća općina koje čine Grad Sarajevo, mogu se međusobno prenositi pojedini poslovi iz njihovog samoupravnog djelokruga.

Član 20.[31]
(Prenošenje poslova viših nivo vlasti na Grad Sarajevo)

Poslovi federalnih i kantonalnih vlasti, odnosno državnih vlasti, mogu biti povjereni zakonom Gradu Sarajevu kao jedinici lokalne samouprave, odnosno kao glavnom gradu, nakon konsultacije organa Grada Sarajeva, uzimajući u obvir princip supsidijarnosti i sposobnosti organa Grada Sarajeva i gradske uprave da te poslove obavljeju efikasno.

Člana 21.[32] (Sredstva za prenošene poslove)

Prenos i povjeravanje novih poslova Gradu Sarajevu prati dodjela sredstava potrebnih za njihovo efikasno obavljanje.

POGLAVLJE IV. VITALNI NACIONALNI INTERES[33]

Član 22.
(Vitalni nacionalni interes)

(1) Vitalni nacionalni interesi su u oblastima: kulture, obrazovanja, religije i nacionalnih spomenika.

(2) U oblasti od vitalnoga nacionalnog interesa odluke u Gradskom vijeću Grada Sarajeva donose se u skladu sčlanom 27. ovoga Statuta.[34]

---

[30] [illegible] 17. [illegible]
[31] [illegible] 20. [illegible] Zakonom [illegible] 10. [illegible]
[32] [illegible]
[33] [illegible]
[34] [illegible]

Oblikov
Oblikov
Oblikov

Izbrisa
Obliko

POGLAVLJE IV – ORGANI GRADA SARAJEVA[36]

Član 23.
(Organi Grada Sarajeva)[37]

Organa Grada Sarajeva su Gradsko vijeće i gradonačelnik Grada Sarajeva (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Odjeljak A. Gradsko vijeće[38]

Član 24.
(Gradsko vijeće)

Gradsko vijeće, kao predstavničko tijelo građana Grada Sarajeva i organ odlučivanja[39], najviši je organ Grada Sarajeva i odlučuje o svim pitanjima iz člana 17.18.19.i 20. ovoga Statuta.

Član 25.
(Sastav Gradskog vijeća i izbor gradskih vijećnika)[40]

(1) Gradsko vijeće se sastoji od 28 gradskih vijećnika.
(2) Svako općinsko vijeće općina koje čini Grad Sarajevo, bira po sedam delegata u Gradsko vijeće iz reda općinskih vijećnika.
(3) Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, kao kostitutivnim narodima, pojedinačno je zajamčen minimum od 6 (šest) mjesta u Gradskome vijeću, a grupi Ostalih najmanje 2 (dva) mjesta, bez obzira na izborne rezultate.
(4) Ukoliko se izborom gradskih vijećnika iz reda općinskih vijećnika ne može popuniti minimalan broj mjesta zajamčen stavom 3. ovoga člana, gradski vijećnici se biraju iz reda kandidata s lista političkih stranaka zastupljenih u općinskim vijećima, a na osnovi izbornih rezultata.

---

[36] Radna grupa je mišljenja da je potrebno razmotrit isimagnu "Mehanizmi lokalne samouprave", odnosno predložiti drugi odgovarajući naziv ovog odjeljka Statuta, te je naziv izostavlje uzajedno s članom 19. brajući da je odlučivanje organa Grada Sarajeva i građana razrađeno u drugimodredbamaStatuta.
[37] Usklađivanje forme s Jedinstvenim pravilima
[37] Radnagrupa je mišljenja da član 20. nije potrebno mijenjati, osim što je potrebno definirati skraćeni naziv ovih organa u tekstu Statuta pri prvom navođenju ovnog naziva organa.
[38] Usklađivanje form s Jedinstvenim pravilima
[39] Usklađivanje sa Zakonom o principima lokalne samouprave
[40] Radnagrupa je stave da se stav 1. člana 22 (sada 25)trebaizmijenititako da glasi:
"Gradskovijećesastoji se od 28 gradskihvijećnika."

Član 26.[1]

(Konstituiranje Gradskog vijeća)

(1) Gradskovijeće se konstituira u roku od 30 dana od dana konstituiranja općinskih vijeća općina koje čine Grad Sarajevo (u daljnjem tekstu: općinsko vijeće).

(2) Mandati za Gradsko vijeće dodjeljuju se kandidatima s kandidatskih listi poslije provedenih izbora u općinskom vijeću za Gradsko vijeće, u skladu sa Izbornim zakonom Bosne I Hercegovine, a na način i po postupku propisanom ovim članom.

(3) Kandidatsku listu, izstava 2. ovog člana, može predložiti politička stranka, koalicija, lista nezavisnih kandidata i/ili grupa općinskih vijećnika. Grupu općinskih vijećnika sačinjavaju dva i više vijećnika. Na kandidatskoj listi iz stava 3. ovog člana zastupljeni su isključivo općinski vijećnici kojima je potvrđen i verificiran mandat u općinskom vijeću kojem se predlaže kandidatska lista za provođenje izbora za Gradsko vijeće i to tako da se, uz ime ip rezime, obavezno navodi inacionalno opredjeljenje kandidata.

(4) Prilikom formiranja kandidatske liste, predlagač iz stava 3. ovog člana void računa o tome da općinsko vijeće ima obavezu delegirati u Gradsko vijeće najmanje po jednog kandidata iz reda svakog konstitutivnog naroda, a općinsko vijeće u kojem je, u usporedbi s drugim općinskim vijećima, zastupljen veći broj općinskih vijećnika iz reda određenog konstitutivnog naroda, odnosno iz reda ostalih, ima obavezu delegirati u Gradsko vijeće, srazmjerno veći broj vijećnika pripadnika pojedinog konstitutivnog naroda, odnosno vijećnika iz reda ostalih.

(5) Općinsko vijeće se može izjašnjavati o predloženoj kandidatskoj listi ako je ta kandidatska lista ovjerena od strane Centralne izborne komisije Bosne I Hercegovine.

(6) Izbori u općinskom vijeću za Gradsko vijeće su tajni, a općinski vijećnici se izjašnjavaju tako što svaki općinski vijećnik preuzima jedan glasački listićkoji sadrži sve predložene kandidatske liste i upisuje svoj (jedan) glas za samojednu od kandidatskih listi. U protivnom glasački listić je nevažeći.

(7) Po završetku glasanja, zbrajaju se glasovi za pojedine kandidatske liste.

(8) Mandati za Gradsko vijeće se dodjeljuju kandidatskim listama, prema brojud obivenih glasova, po sistemu proporcionalne zastupljenosti kandidata sa kandidatskih lista, u skladu s Izbornim zakonom BiH, odnosno,dijele se po redu, počev od najvećeg količnika, dok se ne raspodjele svi mandate iz općinskog vijeća za Gradsko vijeće.

(9) Raspodjela mandata među kandidatima s iste kandidatske liste vrši se prema redosljedu kandidata na kandidatskoj listi.

(10) Ukoliko se za određivanje posljednjeg, sedmog mandata dobije isti količnik, mandat se dodjeljuje žrijebanjem. Žrijebanje se provodi odmah po objavi rezultata u prisustvu svih vijećnika općinskog vijeća, nanačin kako o tome odluči općinsko vijeće.

[illegible]

(11) Ukoliko se ovako provedenim izborima u općinskom vijeću za Gradsko vijeće, među sedam izabranih gradskih vijećnika, ne dobije minimalno potrebna zastupljenost vijećnika iz pojedinog konstitutivnog naroda, kako je to navedeno u stavu 5. ovog člana, umjesto izabranog vijećnika, za Gradsko vijeća s najmanjim količnikom iz reda naroda za koji je i bez tog vijećnika zadovoljena minimalna zastupljenost, delegira se općinski vijećnik pripadnik naroda koji nije zastupljen u potrebnom broju među delegatima iz tog općinskog vijeća, a koji je na kandidatskoj listi kojoj pripada sljedeći najveći količnik.

(12) Ukoliko na toj kandidatskoj listi nema kvalificiranog kandidata, utvrđuje se sljedeći najveći količnik i tako sve dok se ne dođe do kvalificiranog kandidata.

(13) Ukoliko međup reostalim kandidatima na kandidatskim listama nije kvalificirani kandidat, za Gradskovijeće se delegira općinsk ivijećnik koji je na izborima za općinsko vijeće dobio najveći broj glasova građana I koji pripada narodu čiju je minimalnu zastupljenost u Gradskom vijeću potrebno osigurati delegiranjem iz općinskog vijeća, bez obzira na izborni rezultat političke stranke ili koalicije, odnosno rezultat koji je ostvario na lokalnim izborima kao nezavisni kandidat.

(14) Ukoliko se na način iz stava 13. Ovoga člana ne može delegirati kvalificirani vijećnik, u Gradsko vijeće se delegira kvalificirani kandidat s najvećim brojem glasova građana, a sa listekandidata koja je bila prijavljena na lokalnim izborima za to općinsko vijeće i to od strane političke stranke, koalicije ili grupe vijećnika čija kandidatska lista je na izborima u općinskom vijeću za Gradsko vijeće dobila mandate koji se oduzima. Ukoliko na listi kandidata političkestranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili grupe vijećnika za lokalne izbore za općinsko vijeće, a čija kandidatska lista je na izborima u općinskom vijeću za gradske vijećnike dobila mandate koji se oduzima, nema kvalificiranog kandidata, delegira se kvalificirani kandidat koji je na lokalnim izborima za općinskovijeće dobio najveći broj glasova, bez obzirana izborni rezultat koji je ostvarila politička stranka ili koalicija,odnosno koji je ostvario kao nezavisni kandidat.

(15) Konačno dobivene rezultate izbora u općinskom vijeću za Gradsko vijeće potvrđuje Centralna izborna komisija Bosne I Hercegovine, ovjerava da su izbori provedeni u skladu s Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, te izdaje uvjerenja gradskim vijećnicima kojima su dodijeljeni mandati.

(16) Ukoliko se nakon provođenja svih navedenih procedura iz ovoga člana ne postigne propisana nacionalna zastupljenost gradskih vijećnika, primjenjuju se dodatne procedure propisane Poslovnikom Gradskog vijeća kojima se riješava ovo pitanje.

Član 27.

(Mandat gradskog vijećnika)[42]

Mandat gradskog vijećnika traje do konstituiranja novog saziva Gradskog vijeća Grada Sarajeva u skaldu sa Zakonom.

Član 28.

[42] Radna grupa je stave da tekst članova 23. i 25. (sada 26, 27, 28. Formom usklađeni s Jedinstvenim pravilima ne treba mijenjati, a da u 24. treba jasnije dioglinirati predstanak mandata Gradskih vijećnika, imirajući u vodu trajanje procesa izbora gradskih ijvećnika i konstituiranja Gradskog vijeća.

(Zamjena gradskog vijećnika)[43]

(1) Zamjena za gradskog vijećnika kojem je prestao mandate prije isteka mandata gradskog vijećnika, vrši se sa kandidatske liste općinskog vijeća na kojoj se nalazi ovijećnik kome je mandate prestao.

(2) U slučaju da je lista iz stava 1. ovog člana iscrpljena, odnosno u slučaju da se izborom sljedećeg gradskog vijećnika s te kandidatske liste, narušava minimalna zastupljenost naroda u Gradskom vijeću, predlagač kandidatske liste, predlaže dopunsku kandidatsku listu općinskom vijeću s općinskim vijećnicima kandidatima za Gradsko vijeće iz reda naroda čiju je minimalnu zastupljenost u Gradskom vijeću potrebno ponovno osigurati.

(3) Ukoliko predlagač iz stava 2. ovog člana ne može sačiniti dopunsku listu s kvalificiranim kandidatima iz reda općinskih vijećnika, za Gradsko vijeće će se delegirati općinski vijećnik pripadnik navedenog naroda koji je na lokalnim izborima dobio najveći broj glasova među kvalificiranim kandidatima, bez obzirana to kojoj stranci, koaliciji ili listi nezavisnih kandidata pripada.

(4) Ukoliko među općinskim vijećnicima nema vijećnika pripadnika navedenog naroda, u Gradsko vijeće se delegira kvalificirani kandidat s liste kandidata za općinske izbore predlagača iz stava 2. Ovog člana.

(5) Ukoliko ni na listi kandidata za općinske izbore, predlagača iz stava 2. Ovog člana, nije zastupljen kvalificirani kandidat, za Gradsko vijeće će se delegirati kandidat sa kandidatskih lista političkih stranaka ili koalicija koje imaju predstavnike u općinskom vijeću, a koji je među kvalificiranim kandidatima osvojio najveći broj glasova građana na lokalnim izborima za općinsko vijeće, iako nije općinski vijećnik.

(6) Ukoliko nije moguće izvršiti izbor gradskog vijećnika na način iz stava 5. Ovoga člana, za Gradsko vijeće će se delegirati kvalificirani kandidat na lokalnim izborima za općinsko vijeće, koji je među svim kvalificiranim kandidatima dobio najveći broj glasova, bez obzira na to je li politička stranka ili koalicija, čiji je kandidat bio na lokalnim izborima, zastupljena u općinskom vijeću.

Član 39.

(Nadležnosti Gradskog vijeća)

(1) Gradsko vijeće:

a. donosi Statut Grada Sarajeva,
b. donosi odluke, druge propise i opće akte i daje njihovo tumačenje,
c. donosi Poslovnik Gradskog vijeća,

---

d. bira i razrješava predsjedavajućeg Gradskoga vijeća, zamjenike predsjedavajućeg Gradskoga vijeća, članove radnih tijela Gradskoga vijeća i sekreatara Gradskog vijeća.
e. postavlja i razrješava sekretara Gradskoga vijeća u skladu sa Zakonom,
f. bira i razrješava Gradonačelnika i zamjenike Gradonačelnika,
g. donosi Budžet Grada Sarajeva i usvaja izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva kao i završni račun Budžeta Grada Sarajeva na prijedlog Gradonačelnika,
h. donosi programe i planove razvoja Grada Sarajeva iz svoje nadležnosti,
i. donosi propise i planove prostornog uređenja i zaštite okoliša u skladu sa zakonom,
j. dono i propise o korištenju javnih dobara i upravljanje prirodnim resursima od interesa za Grad Sarajevo u skladu sa zakonom;
k. donosi propise o gradskim taksama, porezima, naknadama, doprinosima i na drugi način osigurava financijska sredstva, u skladu sa zakonom,
l. upravlja i raspolaže imovinom Grada Sarajeva,
m. osniva javna poduzeća i javne ustanove i druga pravnalica za obavljanje privrednih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Sarajevo,
n. raspisuje referendum o pitanjima od interesa za Grad Sarajevo,
o. raspisuje javni zajam i samodoprinos i odlučuje o zaduživanju Grada Sarajeva,
p. donosi propise o osnivanju i djelokrugu organa uprave Grada Sarajeva,
q. daje saglasnost na pravilnik o unutarnjoj organizaciji organa uprave Grada Sarajeva,
r. vrši poslove drugostepenog organa u postupcima u kojima je Gradonačelnik prvostepeni organ, u skladu sa zakonom, donosi propise o izvršavanju prenesenih ovlaštenja,
s. donosi odluke o priznanjima i nagradama Grada Sarajeva,
t. donosi propise i odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo u skladu sa zakonom;
u. donosi odluke o davanju imena ulicama i trgovima na području Grada Sarajeva;
v. vrši i druge poslove utvrđene ustavom, zakonom i ovim Statutom.

(2) Gradsko vijeće nadzire rad organa uprave Grada Sarajeva i ima pravo ostvariti uvid u provedbu svojih odluka, posebn okada se radi o gradskim prihodima i izdacima, te u ovu svrhu Gradsko vijeće može, na prijedlog jednoga od klubova gradskih vijećnika ili jedne četvrtine ukupnoga broja gradskih vijećnika, formirati komisiju koja može pregledati spise u prostorijama Gradske uprave i o rezultatima izvršenoga pregleda obavezno podnijeti Gradskom vijeću izvještaj.

Član 30.
(Prava i dužnosti gradskog vijećnika)[45]

[45] Radna grupa je stava da je tekst člana 27. potrebno prilagoditi i pročistiti odredbama člana 30. kako bi se prava i dužnosti gradskih vijećnika jasno navela u okviru samo jednog člana Statuta.

(1) Gradski vijećnik vrši svoju dužnost prema slobodnom uvjerenju koje se temelji na dobrobiti Grada Sarajeva, gradskih općina i stanovnika Grada Sarajeva.

(2) Gradski vijećnik odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje Gradsko vijeće donosi u okviru svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom.

(3) Gradski vijećnik ima pravo na imunitet, u skladu sa zakonom.

(4) Gradski vijećnik ima pravo odnosno dogovor na postavljeno pitanje, u roku od mjesec dana.

(5)

a. Gradski vijećnik ima pravo: predlagati donošenje propisa iz nadležnosti Gradskoga vijeća;

b. podnositi inicijative i postavljati vijećnička pitanja; te

c. dobiti informaciju o upućenoj inicijativi.

(6) Gradonačelnik redovito informira Gradsko vijeće o pitanjima važnim za Grad Sarajevo.

46

Član 21.

(Predsjedavajući i zamjenici Predsjedavajućeg Gradskoga vijeća)[47]

[illegible]

47 [illegible] Predsjedavajući [illegible] Predsjedavajućeg [illegible] izabranih gradskih vijećnika.

[illegible] Gradonačelnik [illegible]

[illegible]

[illegible]

(1) Gradsko vijeće bira predsjedavajućeg Gradskoga vijeća (u daljnjem tekstu: Predsjedavajući) i dva zamjenika Predsjedavajućega većinom glasova izabranih gradskih vijećnik, iz reda gradskih vijećnika.

(2) Predsjedavajući predstavlja Gradsko vijeće i saziva i predsjedava sjednicama Gradskoga vijeća.

(3) Predsjedavajući i zamjenici Predsjedavajućeg svoju dužnost obavljaju profesionalno ili volonoterski., o čemu odlučuje Gradsko vijeće.

(4) Zamjenici Predsjedavajućega pomažu Predsjedavajućem u radu i naizmjenice ga zamjenjuju u njegovoj odsutnosti.

(5) Predsjedavajući i zamjenici Predsjedavajućeg ne mogu biti iz reda istoga naroda, odnosno istovremeno iz reda ostalih.

(6) Mandat Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg traje do isteka mandata gradskoga vijećnika, a mogu biti i ranije razriješeni većinom glasova ukupnoga broja gradskih vijećnika, nakon čega se biraju novi Predsjedavajući, odnosno zamjenik Predsjedavajućega.

(7) Predsjedavajućem se na raspolaganje stavljaju neophodno osoblje i materijalna sredstva za vršenje dužnosti.

(8) Predsjedavajući i Gradonačelnik ne mogu biti birani iz reda istoga naroda,odnosno istovremeno iz reda ostalih.

U varijanti

(1) Gradsko vijeće bira predsjedavajućeg Gradskoga vijeća (u daljnjem tekstu: Predsjedavajući) i dvi zamjenika Predsjedavajućega, dvotrećinskom većinom glasova izabranih gradskih vijećnik, iz reda gradskih vijećnika.

(2) Predsjedavajući predstavlja Gradsko vijeće i saziva i predsjedava sjednicama Gradskoga vijeća.

(3) Predsjedavajući svoju dužnost obavlja profesionalno, a na vlastiti zahtjev može i volonterski, o čemu odlučuje Gradsko vijeće.

(4) Zamjenici Predsjedavajućega svoju dužnost obavljaju volonterski.

Kad ovih važnih odluka, povezanih s organizacijom uprave, kod donošenja svih upravnih i ekonomskih akata, kao i kod provođenja istraživanja zbog kojih postoji potreba za saslušanjem Gradonačelnika.

Ako takve okolnosti nema, zamjenik Gradonačelnika mora svoje različite mišljenje pismeno obrazložiti u roku od tri radna dana od primitka zahtjeva, da se saglasnost i prijedlog se dostavlja Gradskom vijeću na odlučivanje. Zamjenik Gradonačelnika ima u svim slučajevima pravo sjediti u Gradskom vijeću.

Zamjenik Gradonačelnika ima pravo da odbije da se sastane većinom odlukom u svim ovim slučajevima.

U tim slučajevima je stavak 2. i 3. kad se radi o kompliciranim pitanjima, koji se na zahtjev zamjenika Gradonačelnika može produžiti za naredna dva radna dana. Ukoliko ni tada nije postignut Gradonačelnik i Gradsko vijeće ima pravo dalje postupati bez potpisa odluke na način kako je to zamjenik Gradonačelnika.

Ako je odluci stvari treba donijeti hitne odluke koje ne trpe odlaganje, a nije moguće blagovremeno sazvati sjednicu Gradonačelnika, Gradonačelnik je ovlašten da sam donese odluku.

Zamjenik Gradonačelnika mora biti obaviješten o takvoj odluci u roku od 48 sati (dva radna dana).

Ukoliko u takvim slučajevima treba donijeti neke hitne odluke koje ne trpi odlaganje, Gradonačelnik ima pravo sam donijeti, a zamjenik Gradonačelnika odsutan, i kod prvog sljedećeg sastanka, ako odlučuje drugačije odluku. Gradsko vijeće se mora obavijestiti o takvoj odluci i razlozima donošenja Gradonačelnika."

(5) Ukoliko Predsjedavajući svoju dužnost obavlja volonterski, izam od zamjenika Predsjedavajućeg svoju dužnost može obavljati profesionalno, o čemu odlučuje Gradsko vijeće.

(6) Zamjenici Predsjedavajućega pomažu Predsjedavajućem u radu i zamjenice ga zamjenjuju u njegovoj odsutnosti.

(7) Predsjedavajući i zamjenici Predsjedavajućeg ne mogu biti iz reda istoga naroda, odnosno istovremeno iz reda ostalih.

(8) Mandat Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg traje do isteka mandata gradskoga vijećnika, a mogu biti i ranije razriješeni, dvotrećinskom većinom glasova ukupnoga broja gradskih vijećnika, nakon čega se biraju novi Predsjedavajući odnosno zamjenik Predsjedavajućeg.

(9) Predsjedavajućem se na raspolaganje stavljaju neophodno osoblje i materijalna sredstva za vršenje dužnosti.

(10) Predsjedavajući i Gradonačelnik, te Predsjedavajući i zamjenici Predsjedavajućeg, odnosno Gradonačelnik i zamjenici Gradonačelnika, ne bisobno ne mogu biti istovremeno biraji iz reda istoga naroda, odnosno iz reda ostalih.

Ili varijanta

(1) Gradsko vijeće bira predsjedavajućeg Gradskoga vijeća (u daljnjem tekstu: Predsjedavajući) i zamjenika Predsjedavajućega, dvotrećinskom većinom glasova izabranih gradskih vijećnik, iz reda gradskih vijećnika.

(2) Predsjedavajući predstavlja Gradsko vijeće i [illegible] Gradskoga vijeća.

(3) Predsjedavajući svoju dužnost obavlja profesionalno, a [illegible] volonterski o čemu odlučuje Gradsko vijeće.

(4) Zamjenik Predsjedavajućeg svoju dužnost obavljaju volonterski, a [illegible] profesionalno, ukoliko Predsjedavajući svoju dužnost obavlja volonterski, a [illegible] odlučuje Gradsko vijeće.

(5) Zamjenik Predsjedavajućeg pomaže Predsjedavajućem u radu i zamjenice ga u njegovoj odsutnosti.

(6) Predsjedavajući i zamjenik Predsjedavajućeg ne mogu biti iz reda istoga naroda, odnosno istovremeno iz reda ostalih.

(7) Mandat Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg traje do isteka mandata gradskoga vijećnika, a mogu biti i ranije razriješeni dvotrećinskom većinom glasova ukupnoga broja gradskih vijećnika, nakon čega se biraju novi Predsjedavajući odnosno zamjenik Predsjedavajućeg.

(8) Predsjedavajućem se na raspolaganje stavljaju neophodno osoblje i materijalna sredstva za vršenje dužnosti.

(9) Predsjedavajući i zamjenik Predsjedavajućeg, Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika ne mogu biti biraji istovremeno iz reda istoga naroda, odnosno iz reda ostalih.

Obliko

Obliko

Obliko

48

49

50

Član 32.
(Sukob interesa gradskog vijećnika)[51]

(1) Gradski vijećnik ne može sudjelovati u odlučivanju o stvarima u kojima odluka njemu osobno ili članovima uže obitelji može donijeti izravnu štetu ili korist.

(2) Bliže odredbe o sukobu interesa iz stava 1. ovoga člana utvrdit će se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Član 33.
(Obaveza gradskog vijećnika prema službenoj tajni)[52]

Gradski vijećnik dužan je čuvati službenu tajnu u skladu s propisom koji donosi Gradsko vijeće.

Član 34.
(Naknada za rad u Gradskom vijeću)[53]

Gradski vijećnik ima pravo na naknadu za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća, u skladu sa propisom Gradskog vijeća.

54

Član 35.
(Poslovnik o radu Gradskog vijeća)[55]

Način rada Gradskog vijeća uređuje se poslovnikom Gradskog vijeća.

---

[48] Radna grupa je stava da ovaj član treba brisati budući da je postavljanje sekretara definirano u članu 26. sada 29. u kome su uređene nadležnosti Gradskog vijeća.

[49] Uskladivanje forme s Jedinstvenim pravilima

[50] Radna grupa je stava da ovaj član treba brisati, a njegov sadržaj objediniti u članu 27. Sada 30. (Prava i dužnosti gradskih vijećnika).

[51] Radna grupa je stava da član 31. nije potrebno mijenjati.

[52] Radna grupa je stava da član 32. potrebno posjednostavniti, tako da se čuvanje službene tajne uređuje posebnim gradskim propisom.

[53] Radna grupa je stava da je član 33. potrebno posjednostavniti tako da se naknada za rad u Gradskom vijeću, odnosno za Gradsko vijeće, dalje uređuju posebnim gradskim propisom, u skladu sa zakonom.

[54] Uskladivanje forme s Jedinstvenim pravilima

[55] Radna grupa je stava da je u članu 34. potrebno izostavljati unutrašnju organizaciju kako se ne bi miješala s unutrašnjom organizacijom organa uprave.

Član 35.

(1) Gradsko vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja gradskih vijećnika, ako ovim Statutom ili Poslovnikom Gradskog vijeća nije drukčije propisano.
(2) Statut Grada Sarajeva se donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja gradskih vijećnika.
(3) Odluka o raspisivanju gradskog referenduma dodnosi se dvotrećinskom većinom ukupnog broja gradskih vijećnika.

Alternativni prijedlog člana 36.

Odluka o raspisivanju gradskog referenduma donosi se većinom ukupnog broja gradskih vijećnika.

Član 37.

(1) U Gradskom vijeću u pitanjima od vitalnoga nacionalnog interesa odluke se donose većinom glasova, uključujući najmanje četiričlana Gradskoga vijeća iz reda Bošnjaka, Hrvata i Srba i jednog člana iz reda Ostalih.
(2) U oblasti stambenih poslova, infrastrukture/javnih službi i upotrebe lokalnog zemljišta, pojedine odluke mogu uticati na vitalne nacionalne interese Bošnjaka, Hrvata i Srba. U tom slučaju, grupa o kojoj se radi treba prezentirati uvjerljiv dokaz da su njeni vitalni nacionalni interesi narušeni.
(3) Ukoliko se ne postigne sporazum da li je neka odluka od vitalnog nacionalnog interesa, komisija od četiri eminentna člana će donijeti obavezujuću većinsku odluku o tom pitanju, u roku 24 sata.
(4) Komisija će biti sastavljena od po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda, koje će izabrati hrvatski, srpski i bošnjački vijećnici u Gradskom vijeću, pojedinačno, na početku legislativnog perioda, te od jednog eminentnog suca, kojeg će zajedni čki izabrati tri izabrana člana komisije, u roku od 48 sati nakon njihovog izbora.
(5) Ukoliko u okviru ovog vremenskog perioda oni ne mogu posti ći sporazum o izboru eminentnog suca, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine će, u roku od 48 narednih sati izabrati eminentnog suca.

Alternativni član 37.

(Kvalificirana većina za odlučivanje u pitanjima od vitalnog nacionalnog interesa)[59]

(1) U Gradskom vijeću u pitanjima od vitalnoga nacionalnog interesa odluke se donose većinom glasova, uključujući najmanje četiričlana Gradskoga vijeća iz reda Bošnjaka, Hrvata i Srba i jednog člana iz reda Ostalih.

(2) U oblasti stambenih poslova, infrastrukture/javnih službi i upotrebe lokalnog zemljišta, pojedine odluke mogu uticati na vitalne nacionalne interese Bošnjaka, Hrvata i Srba. U tom slučaju, grupa o kojoj se radi treba prezentirati uvjerljiv dokaz da su njeni vitalni nacionalni interesi narušeni.

[60]

Član 38.

(Radna tijela Gradskog vijeća)[61]

(1) Gradsko vijeće osniva radna tijela u svrhu priprema odluka iz svog djelokruga.

(2) Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stava 1. ovog člana utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća, odnosno posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

Odjeljak B. Gradonačelnik i zamjenici Gradonačelnika [62]

Član 39.

(Gradonačelnik)[63]

Gradonačelnik je izvršni organ Grada Sarajeva.

Gradonačelnik predstavlja Grad Sarajevo u sakladu sa ovim Statutom i zakonom.

---

[59] Radna grupa predlaže alternativnu rješenjuju da se zadrža prva dva stave, a ostala tri briuše.

[60] Usklađivanje forme s Jedinstvenim pravilima

[61] Radna grupa predlaže, da se u članu 37. definira jedinstveni naziv „radna tijela" u Gradskom vijeću, te da se precizira naziv Poslovnika Gradskog vijeća

[62] Usklađivanje forme s Jedinstvenim pravilima

[63] Član 38. nije potrebno mijenjati, s tim što je u diskusiji problematizirana potreba propisivanja odgovornosti Gradonačelnika za ustavnost akata koje donosi, odnosno koje predlaže Gradskom vijeću, a tekst je usklađen sa Amandmanom LII na Ustav Kantona Sarajevo.

Amandman LII na Ustav Kantona Sarajevo: "Grad im ugradonačelnika i zamjenike gradonačelnika, koji ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda i Ostalih. 2 Mandat gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika traje koliko i mandate gradskih vijećnika. Broj zamjenika gradonačelnika, ovlaštenja zamjenika gradonačelnika i odnosi zamjenika gradonačelnika sa gradonačelnikom utvrđuju se Statutom Grada. Gradonačelnik je nadležan za:

1. provođenje gradske politike i izvršavanje gradskih propisa, kao i prenesenih nadležnosti,

2. imenovanje i smjenjivanje državnih službenika i namještenika,

3. osiguranje saradnje državnih službenika i namještenika s ovlaštenjima,

4. podnošenje izvještaja Gradskom vijeću i javnosti o provođenju gradske politike,

5. vrši i druga ovlaštenja utvrđena zakonom i Statutom Grada.

Gradski organi osnivaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje organizacija uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine."

Gradonačelnik odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi, odnosno predlaže Gradskom vijeću u skladu sa zakonom.

Član 46.

(Prava i obaveze Gradonačelnika)[1]

Gradonačelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Sarajeva, nadležan je za:

a. provođenje gradske politike, predlaganje i izvršavanje gradskih propisa i gradskih akata i izvršavanje prenesenih nadležnosti Gradu Sarajevu,
b. utvrđivanje unutrašnje organizacije Gradske uprave Grada Sarajeva i upravne organizacije i donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Sarajeva i upravne organizacije, uz suglasnost Gradskog vijeća i donošenje drugih akata iz svoje nadležnosti,
c. postavljanje državnih službenika i namještenika u skladu sa zakonom,
d. osiguravanje saradnje državnih službenika sa ombudsmenom,
e. vršenje nadzora nad gradskim ustanovama i objektima, gradskim preduzećima i gradskom imovinom,
f. poticanje saradnje gradskih općina,
g. predlaganje i izvršavanje budžeta Grada Sarajeva,
h. predlaganje Gradskom vijeću politike Grada Sarajeva za mandatni period,
i. podnošenje izvještaja Gradskom vijeću o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i svojim aktivnostima,

Član 47.

(Izbor Gradonačelnika)[2]

(1) Za Gradonačelnika može biti izabran svaki građanin Bosne i Hercegovine koji ostvaruje biračko pravo na području Grada Sarajeva.
(2) Izbor će se izvršiti na [illegible] sjednici Gradskog vijeća na početku svakog novog mandata gradskih vijećnika.
(3) Gradski vijećnici ima pravo predložiti kandidata za izbor Gradona čelnika.
(4) Predloženi kandidat prije izbora [illegible]
(5) Gradonačelnik se bira [illegible] ukupnog broja gradskih vijećnika.
(6) U slučaju da ni jedan [illegible] za Gradonačelnika, [illegible] ponovi se drugi krug [illegible] za koje se provodi [illegible]

[1] [illegible] Član 39. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 26/21 i 11/24) i [illegible] Grada Sarajeva.

[illegible]

(7) Ukoliko dva ili više kandidata s najvećim brojem glasova, imaju jednak broj glasova, u drugi krug ulaze svi kandiati s jednikam brojem glasova.

(8)

(9) Ukoliko u drugom krugu ne bude izvršen izbor, procedura drugog kruga se ponavlja. Ukoliko u ponovljenoj proceduri drugog kruga ne bude izvršen izbor, kompletna procedura izbora Gradonačelnika se ponavlja.

(10) Gradonačelnik može biti smijenjen prije isteka mandata odlukom Gradskog vijeća. Potrebno je da razmatranje prijedloga za smjenjivanje podrži većina ukupnog broja gradskih vijećnika. Prijedlog se razmatra i odluka o smjenjivanju donosi se na posebnoj sjednici Gradskog vijeća. Za donošenje odluke o smjenjivanju Gradonačelnika potrebna je dvotrećinska većina glasova ukupnog broja gradskih vijećnika.

(11) Ukoliko mjesto Gradonačelnika ostane upražnjeno, Gradsko vije će izabrat će novog Gradonačelnika u roku od 60 dana.

Član 44.
(Zamjenici Gradonačelnika)[66]

(1) Uz Gradonačelnika biraju se dva zamjenika Gradonačelnika.

(2) Gradonačelnik i zamjenici Gradonačelnika, kao i zamjenici Gradona čelnika međusobno, ne mogu biti iz reda istog naroda, odnosno iz reda ostalih.

(3) Zamjenici Gradonačelnika pomažu Gradonačelniku u radu ga zamjenjuju u njegovoj odsutnosti po ovlaštenju Gradonačelnika.

(4) U slučaju razrješenja Gradonačelnika, Gradsko vijeće odlučuje o tome koji od zamjenika Gradonačelnika vrši dužnost Gradona čelnika do izbora novog.

(5) Pri izboru i smjenjivanju zamjenika Gradonačelnika primjenjuje se isti postupak kao pri izboru i smjenjivanju Gradonačelnika.

Član 45.
(Prava i dužnosti zamjenika Gradonačelnika)[67]

(1) Gradonačelnik izvještava svoje zamjenike o svim tekućim pitanjima.

(2) Za sve prijedloge koji se dostavljaju Gradskom vije ću na odlučivanje potrebni su potpisi zamjenika Gradona čelnika. Ova procedura se ne će koristiti kako bi se zadržavao rad uprave. Ukoliko zamjenici Gradonačelnika ne stave svoje potpise na predložene akte, jer imaju druga čije mišljenje, obavezni su to pismeno obrazložiti u roku od 48 sati (dva radna dana) od prijema prijedloga. Tada se prijedlog zajedno s pismeno obrazloženim mišljenjem dostavlja Gradskom vije ću na odlučivanje.

---

[66] Radnagrupa je stave da je potrebno da Gradonačelnik ovlasti ejdnog odd zamjenika Gradonačelnika da ga mijenja za vrijeme planiranog odsustva Gradonačelnika.

[67] Radnagrupa je stave da ovaj član nije potrebno suštinski mijenjati dok postoji institutu zamjenjak Gradonačelnika kako je sada postavljen.

(3) Za sve prijedloge koji se dostavljaju Gradskom vijeću, Gradonačelnik je dužan pribaviti komentare sa zamjenicima Gradonačelnika.

(4) Kod svih važnih odluka, posebno o organizaciji uprave, kod donošenja općih uputstava o obavljanju službe, kao i kod postavljanja i otpuštanja službenika potrebna je saglasnost zamjenika Gradonačelnika. Ako takve saglasnosti nema zamjenici Gradonačelnika moraju svoje razlučito mišljenje pismeno obrazložiti u roku od 48 sati (dva radna dana) od prijema zahtjeva da daju saglasnost, i predmet se dostavlja Gradskom vijeću na odlučivanje. Zamjenici Gradonačelnika imaju u ovim slučajevima pravo riječi u Gradskom vijeću. Zamjenici Gradonačelnika imaju pravo da odlučuju šta se smatra važnom odlukom u smislu ovog stava.

(5) U svim slučajevima iz stava 2. i 4., kad se radi o komplikovanim pitanjima, rok se po zahtjevu zamjenika Gradona čelnika može produžiti za naredna dva radna dana. Ukoliko rok bude propušten, Gradonačelnik i Gradsko vijeće mogu dalje postupati bez potpisa odnosno saglasnosti zamjenika Gradona čelnika.

(6) Ako po prirodi stvari treba donijeti hitne odluke koje ne trpe odlaganja, a nije moguće blagovremeno pribaviti saglasnost zamjenika Gradona čelnika, Gradonačelnik je ovlašten da sam donese odluku. Zamjenici Gradonačelnika moraju biti obavješteni o takvoj odluci u roku od 48 sati (dva radna dana).

(7) Ukoliko u ostalim slučajevima treba donijeti neku hitnu odluku koja ne trpi odlaganja, Gradonačelnik ima pravo čak i kada su zamjenici Gradona čelnika prisutni i kad postoji neslaganje, samostalno i bez odlaganja donijeti odluku. Gradsko vije će se mora obavijestiti o takvoj odluci i razlučitom mišljenju zamjenika Gradonačelnika

Član 46.
(Mandat)

Mandat Gradonačelnika i zamjenika Gradona čelnika traje koliko i mandat Gradskog vijeća.

Član 47.
(Stupanje u dužnost)

(1) Gradonačelnik i zamjenik Gradona čelnika stupaju u dužnost na polaganjem pred Gradskim vijećem [illegible]

(2) [illegible]

Član 48.
(Nespojivost funkcija i imunitet)[69]

Funkcije Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, nespojive su s funkcijom gradskog vijećnika.

Član 49.
(Kolegij Gradonačelnika)[70]

(1) Kolegij Gradonačelnika čineGradonačelnik zamjenici Gradona čelnika i sekretar Gradske uprave Grada Sarajeva.

(2)

(3) Pojedinosti o radu Kolegija Gradonačelnika uređuju se poslovnikom koji donosi Gradonačelnik sa zamjenicima

Član 50.
(Gradski savjet)[71]

(1) Gradski savjet je pomoćno tijelo Gradonačelnika.

(2) Gradski savjet, pored Gradona čelnika, čine zamjenici Gradona čelnika, sekretar Gradske uprave Grada Sarajeva i pomoćnici Gradonačelnika

(3) Po potrebi njegov sastav se može proširiti direktorima javnih ustanova i javnih poduzeća Grada Sarajeva, te ekspertima iz pojedinih oblasti.

(4) Gradski savjet pomaže Gradona čelniku u donošenju, pripremanju i izvršavanju akata iz nadležnosti Gradonačelnika i vrši i druge poslove koje odredi Gradona čelnik.

(5) Gradskim savjetom rukovodi Gradonačelnik

Odjeljak C. Gradska uprava[72]

Član 51.
(Osnivanje Gradske uprava)[73]

---

[69] Radna grupa je stava da je iz član 48. potrebno izostaviti nespojivost funkcije s oslom državnog sluđenika, odnosno namještenik, budući da je to regulirano drugim zakonima, te da je drugi stav suvišan.

[70] Radna grupa je stava da je drugi stav drug člana potrebno izostaviti kao suvišan, a te da je u trećem stavu potrebno definirati da Poslovnik donosi Gradonačelnik sa zamjenicima.

[71] Radna grupa je stava da je iz član 47. potrebno izostaviti savjetnike i direktora upravne organizacije, te uvrstiti mogućnost da se, po potrebi, Savjet proširi i direktorima JU, odnosno JP Grada Sarajeva. Uređivanje rada Gradskog savjeta putem poslovnika je suvišno.

[72] Usklađivanje forme s jedinstvenim pravilima

[73] Izostavljeno je navođenje upravne organizacije, budući da je moguće formirati upravnu organizaciju u okviru organa uprave, a u skladu sa Zakonom o organizaciji organa uprave u FBiH, odnosno druge oprganizacijske jedinice u okviru Gradske uprave.

(1) Za obavljanje poslova lokalne samouprave i upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Sarajeva, kao i prenesenih poslova državne uprave, Gradona čelnik organizuje Gradsku upravu Grada Sarajeva (u daljnjem tekstu: Gradska uprava).

(2) Gradska uprava je jedinstveni gradski organ uprave u kojem djeluju gradske službe za upravu i druge organizacije u skladu sa zakonom, a osnivanje i djelokrug se utvrđuju odlukom Gradskog vijeća o organizaciji i djelokrugu Gradske uprave, , u skladu sa zakonom.

Član 52.

(Rukovođenje Gradskom upravom)[74]

(1) Gradskom upravom koje osniva Gradsko vijeće i drugim službama koje osniva Gradonačelnik u skladu sa zakonom, neposredno rukovodi Gradonačelnik u skladu sa zakonom.

(2) Gradonačelnik je obavezan da na osnovu ustava, zakona i ovog Statuta savjesno i odgovorno obavlja poslovanu mu funkciju i lično je odgovoran za njeno obavljanje kao i za rad službi kojima rukovodi.

(3) [illegible] Gradske uprave koordinira rad gradskih službi za upravu i drugih službi koje osniva Gradonačelnik, u okviru smjernica koje daje Gradonačelnik u skladu sa zakonom.

(4) Povjednik Gradonačelnika neposredno rukovodi gradskom službom za upravu u skladu sa zakonom.

(5) Gradonačelnik postavlja odnosno [illegible] državne službenike u skladu sa zakonom i to [illegible] Gradskoj upravi i drugim službama i [illegible] konstitutivni narodi imaju garantirani minimum od 15% do 20% ovih [illegible] mjesta, a na nižim nivoima, raspodjela radnih mjesta uređuje se na proporcionalan način, kojim se osigurava poseban multietnički karakter Grada Sarajeva i u njegovoj administraciji [illegible].

Član 53.

(Principi rada Gradske uprave)[75]

---

[74] [illegible]

[75] [illegible]

(1) Gradonačelnik Gradsku upravu organizira tako da djeluje na principima zakonitosti, transparentnosti, javnosti, odgovornosti, efikasnosti, ekonomičnosti, profesionalnoj nepristrasnosti i političkoj nezavisnosti, I stara se o urednom obavljanju poslova i izvršava raspoređivanje državnih službenika i namještenika po službama, u skladu sa ovim Statutom, te nadležnostima propisanim za Grada Sarajevo.

(2) Gradonačelnik može pojedinim službama Gradske uprave, dodijeliti dodatne zadatke, u skladu sa zakonom.

Odjeljak D. Javnost rada[76]

Član 51.
(Javnost rada organa Grada Sarajeva)[77]

(1) Rad organa Grada Sarajeva je javani i njihova dužnost je pravovremeno, istinito, potpuno i objektivno informiranje javnosti o svom radu, uskladu sa zakonom.

(2) Javnost rada organa Grada Sarajeva osigurava se putem redovitih saopćenja medijima javnog informiranja, održavanjem konferencija za štampu, izradom brošura i materijala informativnog karaktera, kao i drugim pogodnim sredstvima i načinima javnog izvještavanja, na službenoj Internetskoj stranici Grada Sarajeva, te na službenim profilima Grada Sarajeva na društvenim mrežama odobranim u skladu s opredjeljenjima organa Grada Sarajeva.[78]

(3) Objavljivanje određenih informacija može se uskratiti samo iznimnoi tokadaj eto predviđeno zakonom.

Član 55.
(Javnost rada sjednica Gradskog vijeća)[79]

(1) Sjednice Gradskog vijeća su javne i pravovremeno se javno najavljuju u odgovarajućoj formi.

(2) Sjednicama Gradskog vijeća mogu prisustvovati organizacije i udruženja, kao i građani na način i pod uvjetima propisanim Poslovnikom Gradskog vijeća u skladu sa Zakonom.

(3) Gradsko vijeće može odlučiti da se njegove sjednice prenose putem elektronskih medija.

---

[76] Uskladivanje forme s jedinstvenim pravilima.

[77] Uskladivanje forme s jedinstvenim pravilima.

[78] Uvrštavanje obaveze informiranja javnosti putem službene Internetske stranice Grada Sarajeva, te službenih profila Grada Sarajeva na društvenim mrežama u skladu s opredjeljenjima organa Grada Sarajeva, radi pravnosti.

[79] Uskladivanje s jedinstvenim pravilima.

(4) Gradsko vijeće može isključiti javnost prilikom raspravljanja o pojedinom pitanju, i o tom pitanju raspravljati i odlučivati na zatvorenoj sjednici, a rezultat se saopštava na javnoj sjednici.

(5) Pojedinosti o pitanjima iz stava 1, 2, 3. i 4. ovog člana uređuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Odjeljak D. Odnos organa Grada Sarajeva[80]

Član 56.

(Načela međusobnog odnosa Gradskog vijeća i Gradonačelnika)[81]

Međusobni odnosi Gradskog vijeća i Gradonačelnika temelje se na načelima međusobnog uvažavanja i saradnje, uz pojedinačnu odgovornost za ostvarivanje vlastite nadležnosti i zajedničku odgovornost za funkcioniranje Grada Sarajeva u skladu s ustavom i zakonom.

Član 57.

(Preispitivanje odluka organa Grada Sarajeva u smislu poklapanosti sa Ustavom i Zakonom i štetnosti po Grad Sarajevo)[82]

(1) [83]Gradsko vijeće, odnosno Gradonačelnik, može u roku od tri dana nakon donošenja odluke, zatražiti da Gradonačelnik odnonso Gradsko vijeće da preispita odluku ili akt koji smatra neustavnim ili nezakonitim.

(2) Gradsko vijeće, odnosno Gradonačelnik, može u roku od tri dana nakon donošenja odluke, zatražiti da Gradonačelnik odnonso Gradsko vijeće preispita odluku ili akt koji smatra odnosno štetnim po Grad Sarajevo, a dije izvršenje može proizvesti nepopravljivu štetu po interese ili imovinu Grada Sarajeva.

(3) U slučaju iz stava (1) ovoga člana nadležni organ dužan je preispitati svoju odluku, odnosno akt u roku od 30 dana i izvjestiti Gradsko vijeće, odnosno Gradonačelnika o svojoj odluci, do kada se taj akt ne će izvršiti.

(4) U slučaju iz stava (2) ovoga člana Organ koji je donio odluku [illegible] 15 dana, a do tada se [illegible].

(5) Kada Gradsko vijeće, odnosno Gradonačelnik, potvrdi svoju odluku, odnosno akt, Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće, može u roku od 15 dana pokrenuti postupak preispitivanja odluke, odnosno akta pred nadležnim tijelom, u skladu sa ustavom i zakonom.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Član 58.
(Obaveza Gradonačelnika za informiranje Gradskog vijeća)[85]

Gradonačelnik je dužan redovito informirati Gradsko vijeće o ostvarivanju politike Grada Sarajeva u skladu sa zakonom, programom rada Gradskog vije ća, gradskim propisima i zaključcima Gradskog vijeća, te pismeno odgovoriti na vijećnička pitanja i inicijative, najkasnije u roku od 30 dana od dana postavljanja vije ćničkog pitanja odnosno upućivanja inicijative.

Član 59.
(Obaveza Gradskog vijeća razmatranja prijedloga Gradonačelnika)[86]

Gradsko vijeće je dužno razmotriti prijedlog akta koji podnese Gradonačelnik i o tome se izjasniti u roku od najduže 45 dana, osim u izuzetnim slučajevima, a što se uređuje Poslovnikom Gradskog vijeća.

POGLAVLJE V- NEPOSREDNO UČESTVOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU[87]

Član 60.
(Prave građana na lokalnu samoupravu)[88]

(1) Građanima Grada Sarajeva obezbjeđuje se, kao pravo na ostvarivanje lokalne samouprave, pravo na neposredno učestvovanje u odlučivanju o pitanjima iz nadležnosti Grada Sarajeva, u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim aktima Grada Sarajeva.

(2) Organi Grada Sarajeva dužni su da u svom djelovanju podstiču raznovrsne metode unaprjeđivanja komunikacije s građanima i sagledavanja efekata odluka koje donose, te da preduzimaju mjere za prepoznavanje zajedničkih interesa većine građana i interesa specifičnih grupa građana, a što je preduslov za obezbjeđivanje uspješnog podsticanja građana na neposredno učestvovanje u odlučivanju.

Član 61.
(Neposredno odlučivanje građana)[89]

Građani neposredno učestvuju u odlučivanju o pitanjima iz nadležnosti Grada Sarajeva putem gradskog referenduma, mjesnog zbora građana, građanske inicijative, javne rasprave i drugih oblika neposrednog izjašnjavanja građana.

Odjeljak A. Referendum[90]

[85] Usklađivanje s Jedinstvenim pravilima
[86] Usklađivanje s Jedinstvenim pravilima
[87] Usklađivanje s Jedinstvenim pravilima
[88] Usklađivanje s Jedinstvenim pravilima
[89] Usklađivanje članova s Jedinstvenim pravilima
[90] Usklađivanje člana s Jedinstvenim pravilima

Član 62.

(Odluka o raspisivanju referenduma)[1]

(1) Gradsko vijeće može odlučiti da raspiše gradski referendum radi neposrednog izjašnjavanja građana o svakom pitanju iz svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

(2) Odluku o raspisivanju gradskog referenduma Gradsko vije će donosi dvotrećinskom većinom od ukupnog broja izabranih gradskih vijećnika.

Član 63.

(Prijedlog za raspisivanje referenduma)[2]

Prijedlog za raspisivanje gradskog referenduma može podnijeti najmanje jedna trećina gradskih vijećnika, Gradonačelnik ili jedna od općina koje čine Grad Sarajevo.

Član 64.

(Referendumsko pitanje i komisija)[3]

(1) Odlukom Gradskog vijeća o raspisivanju gradskog referenduma, određuju se pitanja o kojima se građani trebaju izjasniti, te dan i način održavanja referenduma. (2) Gradsko vijeće imenuje komisiju za provođenje referenduma koja obavlja sve [illegible] referenduma u skladu sa zakonom.

Član 65.

(Rezultat referenduma)[4]

Odluka na referendumu je donijeta ako je za nju glasala nadpolovi čna većina izašlih birača upisanih u biračke spiskove na području Grada Sarajeva.

Odluka donesena na gradskom referendumu obavezna je za Gradsko vijeće i građane [illegible]

Odjeljak 6. Mjesni zbor građana[5]

Član 66.

(Prava zbora građana u procesu odlučivanja Gradskog vijeća)[6]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Na mjesnom zboru građani mogu raspravljati o svim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Sarajeva, predlagati način rješavanja određenog pitanja, odnosno donošenje akata iz djelokruga Gradskoga vijeća.

Odjeljak C. Građanska inicijativa[97]

Član 67.
(Podnošenje građanske inicijative)[98]

(1) Građani imaju parvo podnositi inicijative za donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Grada Sarajeva.

(2) Za pokretanje građanske inicijative potrebno je osigurati 5% potpisa građana, s njihovim jedinstvenim matičnim brojem, koji su upisani u biračke popise na području Grada Sarajeva.

(3) O potpunosti podnijete inicijative, mišljenje daje Komisija za Statut i akta Grada Sarajeva, a o inicijativi se očituje Gradsko vijeće u roku od 60 dana, od dana podnošenja inicijative.

Član 68.
(Razmatranje građanske inicijative)

(1) Gradsko vijeće omogućuje prisustvo predstavnika podnosioca inicijative na sjednici Gradskog vijeća na kojoj se inicijativa razmatra.

(2) O građanskoj inicijativi Gradsko vijeće odlučuje zaključkom o prihvatanju ili neprihvatanju građanske inicijative.

(3) Kada Gradsko vijeće donese zaključak o prihvatanju inicijative, određuje zadatke i nadležne organe za njenu realizaciju.

Odjeljak D. Javna rasprava[99]

Član 69.
(Provođenje javne rasprave)[100]

(1) Organi Grada Sarajeva obezbjeđuju provođenje javne rasprave o svim aktima koje donosi Gradsko vijeće u redovnom postupku.

---

[97] Usklađivanje forme s Jedinstvenim pravilima

[98] Potrebno u stavu 3. člana 65. Statuta Grada Sarajeva termin "urednost" izostaviti ili definirati da Komisija za Statut i akte odlučuje o potpunosti podnesene inicijative.

[99] Usklađivanje forme s Jedinstvenim pravilima

[100] Radnaprupa je stave da je odlazu 67. Potrebnopropisati da se javnarasprava provodi o svimaktimakojedonosiGradskovijeće u redovnompostupku, a da se PoslovnikomGradskogvijećaprednjuizuzeća odnosnoutvrdujukriteriji za razmatranjeodređenihakata po skraćenomilihitnompostupku.

(2) Postupak provođenja javne rasprave uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća i drugim aktima organa Grada koji organiziraju javnu raspravu.

(3) Izuzetno se akti koje donosi Gradsko vijeće mogu zaustrati po skraćenom ili po hitnom postupku, a kriteriji za razamtranje akta po postupcima koji nisu redovni, te sami postupci uređuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Odjeljak E. Drugi oblici neposrednog odlučivanja građana[101]

Član 70.

(Pritužba građana)[102]

Organi Grada Sarajeva dužni su omogućiti građanima i pravnim licima podnošenje podnesaka i pritužbi na svoj rad, kao i na rad njihovih institucija i tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima, kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Član 71.

(Podnesak)

(1) Podnesak se dostavlja Gradskom vijeću ili Gradonačelniku u pisanoj formi [illegible] ili elektronske poste i mora biti uredno potpisan od strane podnosioca.[103]

(2) Nadležan organ je odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema podneska, dužan, putem nadležene službe ili drugog tijela, prikupiti potrebne podatke i obavijesti, ili druge vidove relevantnih saznanja neophodnih za odlučivanje o dostavljenom podnesku.

(3) Odluku o prijedlogu i prigovoru sadržanom u podnesku, nadležni organ donosI na način i uroku propisanom zakonom.

Član 72.

(Pristup informacijama)[103]

[illegible]

[illegible] FINANSIRANJE I IMOVINA ORGANI GRADA SARAJEVA[104]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Odjeljak A. Prihodi Grada Sarajeva[105]

Član 73.
(Finansiranje Grada Sarajeva)[106]

(1) Grad Sarajevo ima odgovarajuće izvore finansiranja kojim slobodno raspolaže u okviru svojih ovlaštenja, kao i sredstva za obavljanje delegiranih ili prenesenih poslova u skladu sa zakonom.

(2) Grad Sarajevo ostvaruje prihode oporezivanjem, zaduživanjem i na drugi način, u skladu sa zakonom.

(3) Grad Sarajevo ostvaruje prihode i od lokalnih taksi i naknada čiju stopu samostalno utvrđuje u okviru zakona.

(4) U skladu sa utvrđenom fiskalnom politikom, kantonalnim zakonom se utvrđuju vrstep oreza, naknada, doprinosa i taksi koji u cijelosti ili djelimično pripadaju Gradu Sarajevu kao izvorni prihodi.

Član 74.
(Prihodi Grada Sarajeva)

(1)Vlastiti prihodi Grada Sarajeva su:

a. prihodi s jedinstvenog računa javnih prihoda u Federaciji BiH, u skladu sa Zakonom;
b. porezi za koje Grad Sarajevo samostalno određuje stopu u skladu sa zakonom;
c. lokalne takse i naknade čije iznose utvrđuje Grad Sarajevo u skladu sa zakonom;
d. kazne izrečene u skladu sa zakonom;
e. prihod od imovine i prodaje imovine;
f. prihod od preduzeća i drugih pravnih lica u vlasništvu Grada Sarajeva
g. prihodi od koncesija u skladu sa zakonskim propisima;
h. darovi, nasljedstva, pomoći i donacije;
i. prihodi od samodoprinosa
j. prihodi od budžetskih korisnika
k. drugi prihodi utvrđeni zakonom i odlukom Gradskog vijeća;

(2) Drugi prihodi Grada Sarajeva su:

---

[105] Usklađivanje forme s jedinstvenim pravilima

[106] Finansiranje Grada Sarajeva, odnosno prihodi Grada Sarajeva su usklađeni sa Zakonom o principima lokalne samouprave u F BiH, Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u F BiH, te Ustavom Kantona Sarajevo.

a. prihodi iz Budžeta Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevoza obavljanje poslova uprave koji su prenesani na Grad Sarajevo, te drugih poslova u skladu sa Zakonom;

b. transferiigrantoviodvišihnivoavlastiigradskihopćina

c. grantovidomaćihimedunarodnihfondova

d. dug u skladusazakonom,

e.

10/

Odjeljak II. Budžet Grada Sarajeva[108]

Član 75.

(Budžet)[10]

(1) Grad Sarajevo ima budžet u kojemu se iskazuju prihodi i rashodi.

(2) Budžet se izraduje na način predviden zakonom i donosi se za jednu kalendarsku godinu.

(3) Po proteku godine za koju je budžet donesen, sastavlja se završni račun i izvještaj o izvršenju budžeta.

(4) Ukoliko se godišnji budžetza narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno finansiranje, i to najduže za mjesecu od tri mjeseca.

(5) Odluku o privremenom finansiranju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom.

(6) Gradsko vijeće većinom od ukupnoga broja gradskih vijećnika usvaja budžet, [illegible]

(7) Do usvajanja budžeta, najduže 90 dana nakon početka budžetskih godina za koju se budžetuvaja, finansiranje Grada Sarajeva [illegible]

(8) Ukoliko Gradsko vijeće ne usvoji budžet [illegible] od 90 dana [illegible] budžetska godina [illegible] budžet.

(9) Budžetskim [illegible]

(10) Ukoliko Gradonačelnik Gradsko vijeće [illegible] vijećnika [illegible] Grada Sarajeva, [illegible]

(11) [illegible]

(12) [illegible] Kantonalnog [illegible] Grada Sarajeva [illegible] Hercegovine.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(13) Do donošenja arbitražne odluke budžet se izvršava.

Odjeljak C. Imovina Grada Sarajeva[110]

Član 76.
(Imovina)[111]

(1) ImovinuGradaSarajeva činenepokretnainepokretnaimovina, ainovinomsesmatrajustvari, pravainovčanasredstvastečenarazdjelom imovine između Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i gradskih općina na način koji omogućuje Gradu Sarajevu obavljanje njegovih nadležnosti, kupovinom ili na drugi način u skladu sa zakonom.
(2) Nosilac prava raspolaganja imovinom Grada Sarajeva je Gradsko vijeće.
(3) Imovinom Grada Sarajeva upravlja Gradsko vijeće, u skladu sa zakonom i drugim propisima, te u interesu lokalnog stanovništva s pažnjom dobrog domaćina.
(4) Postupak utvrđivanja i prenosa vlasništva, i rješavanja međusobnih potraživanja u vezi s prijenosom vlasništva, kao i druga vlasnička potraživanja, uređuju se zakonom.
(5) Evidencija gradske imovine vrši se u skladu sa zakonom o raspodjeli imovine između Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i gradskihopćina.

POGLAVLJE VII-PROPISI I DRUGI OPĆI AKTI[112]

Član 77
(Propisi i drugi opći akti Gradskog vijeća)

(1) Gradsko vijeće donosi: Statut Grada Sarajeva, Poslovnik Gradskog vijeća, politiku Grada Sarajeva za mandatni period godišnji program rada Gradskog vijeća i budžet, platformu, strategiju, planski akt, program, preporuku, smjernicu, deklaraciju, rezoluciju i izjavu, odluku, izvještaj, informaciju i zaključak (u daljnjem tekstu: akt) i druge akte iz nadležnosti Gradskoga vijeća u skladu sa zakonom.
(2) Poslovnikom Gradskog vijeća bliže se utvrđuju postupak, sadržaj i način pripremanja i donošenja gradskih propisa i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće i način njihove objave.
(3) Propisi i svi akti organa Grada Sarajeva moraju biti u suglasnosti sa ustavom, zakonom i ovim Statutom.
(4) Propisi i opći akti organa Grada Sarajeva objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".[113]

Član 78.

[110] Usklađivanje naziva s Jedinstvenim pravilima

[111] Član 75. je usklađen sa Zakonom Kantona Sarajevo, Zakonom o principima lokalne samouprave Kantona Sarajevo (prijedlog zakona u drugom čitanju), te sadašnjim Ustavom grada i Billa o valjanosti odluka Gradskog vijeća Grada Sarajeva za uređivanje lokalne samouprave u odnosu Zakon o imovini Kantona Sarajevo.

[112] Usklađivanje forme s Jedinstvenim pravilima

[113] Radna grupa je problematizirala potrebu uspostavljanja „Službenih novina Grada Sarajeva".

(Izvršavanje akata Gradskog vijeća)

Gradonačelnik osigurava izvršenje akata iz člana 77. ovoga Statuta, na način i u postupku propisanom zakonom i ovim Statutom.

Član 79.
(Opći i pojedinačni akti Gradonačelnika)

(1) Gradonačelnik, u izvršavanju akata iz samoupravnog djelokruga Grada Sarajeva, donosi pravilnik kao provedbeni propis, uputu, instrukciju i naredbu kao opći akt, te pojedinačni akt koji se odnosi na upravno rješavanje iz nadležnosti Gradonačelnika, te rješava o pravima i dužnostima državnog službenika i namještenika iz radnoga odnosa.

(2) Protiv upravnog akta Gradonačelnika donesenog u prvom stupnju, na osnovi Statuta ili propisa Gradskoga vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti lokalne samouprave Grada Sarajeva, u upravnom postupku u drugom stupnju, rješava nadležno tijelo koje formira Gradsko vijeće.

(3) Provedbeni propisi i opći akti Gradonačelnika, te pojedinačni akti izuzev pojedinačnih akata koji se donose u upravnom postupku i pojedinačnih akata koji se odnose na upravno rješavanje o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika, objavljuju se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo", a akti doneseni na osnovi zakona Federacije Bosne i Hercegovine u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

Član 80.
(Odličivanje Gradonačelnika u propisanim postupku)

[illegible]

[illegible]

Član 81.
(Nadzor)[1]

Nadzor nad zakonitošću rada organa Grada Sarajeva obavlja se na na čin i po postupku predviđenom ustavom i zakonom.

Član 82.

[1] [illegible]
[2] [illegible]

(Zaštita prava na lokalnu samoupravu)[116]

1) Radi ostvarivanja ustavom, zakonom i ovim Statutom utvrđenih prava,osigurava se zaštita prava građana na lokalnu samoupravu.
2) Zaštita prava građana na lokalnu samoupravu obuhvata naročito:
   a. prava građana da putem referenduma i drugih oblika odlučivanja,vlastitim očitovanjem i preko slobodno izabranih predstavnika, odlučuju o poslovima lokalnoga značaja,
   b. pravo građana na samoorganiziranje,
   c. prava građana da budu konzultirani o svim pitanjima kada se zakonom uređuju pitanja kojima se reguliraju prava i obveze Grada Sarajeva,
   d. pravo građana da na zborovima građana razmatraju i daju mišljenja u slučajevima kada kanton, odnosno općine žele prenijeti pojedine poslove iz okvira svoje nadležnosti, Gradu Sarajevu.
3) Grad Sarajevo može pokrenuti postupak za zaštitu lokalne samouprave odnosno ocjenu ustavnosti zakona i drugih propisa koji ograničavaju lokalnu samoupravu iz nadležnosti Grada Sarajeva, u skladu sa zakonom.

POGLAVLJE VIII-UPRAVNI NADZOR[117]

Član 83.
(Nadležnost za upravni nadzor)[118]

(1) Upravni nadzor nad aktivnostima organa Grada Sarajeva vrše nadležni federalni i kantonalni organi u okviru svojih nadležnosti.
(2) Upravni nadzor ne ograničava pravo organa Grada Sarajeva da samostalno i u skladu sa zakonom, upravljaju javnim poslovima iz vlastite nadležnosti.

Član 84.
(Načini upravnog nadzora)[119]

[116] Radna grupa je stava da Član 79. nije potrebno mijenjati budući da je usklađen s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

[117] Usklađivanje teksta s Jedinstvenim pravilima.

[118] Radna grupa je stava da Član 79. nije potrebno mijenjati budući da je usklađen s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, izuzev manje tehničke usklađenja teksta na kraju drugog stava.

[119] Radna grupa je stava da Član 81. nije potrebno mijenjati budući da je usklađen s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

(1) Upravni nadzor se ostvaruje vršenjem nadzora nad provedbom zakona i drugih propisa kao i zakonitim postupanjem organa Grada Sarajeva i pravnih subjekata s javnim ovlaštenjima u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.

(2) Upravni nadzor obuhvaća:

a. nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koje donose organi Grada Sarajeva, a kojima rješavaju u upravnim stvarima u upravnom postupku,

b. nadzor koji organiGrada Sarajeva vrše nad zakonitošću upravnih i drugih akata donesenih od strane pravnih subjekatas javnim ovlaštenjima u odnosu na rješavanje o pravima i obvezama građana i pravnih subjekata,prenesenim zakonom ili odlukom Gradskoga vijeća,

c. inspekcijski nadzor koji vrše organa Grada Sarajeva na način da ostvaruju neposredan uvid u zakonitost rada, poslovanja i postupanja pravnih subjekata i građana, te poduzimaju upravne i druge mjere za koje su ovlašteni zakonom i drugim propisima, odnosno propisom Gradskoga vijeća.

Član [illegible]

[illegible]

Jačanjem transparentnosti rada organa Grada Sarajeva, obveznom suradnjom s Ombudsmanom Bosne i Hercegovine i svim promatračkim tijelima za ljudska prava, javnom prirodom finansijskih odluka i jačanjem unutarnjih mehanizama nadzora u oblasti financija, putem interne kontrole i interne revizije, u skladu sa zakonom, razvija se sistem nadzora koji ne ugrožava efikasnost rada organa uprave, a reducira upravni nadzor.

Član [illegible]

[illegible]

Organi Grada Sarajeva su odgovorna za prioritetnu i potpunu provedbu privremenih mjera i sudskih odluka koje sud donese u okviru svoje nadležnosti u vezi s nadzorom nad radom organa Grada Sarajeva.

[illegible]

Član 87.
(Saradnja Grada Sarajeva i gradskih općina)[123]

(1) Grad Sarajevo i općine koje čine Grad Sarajevo, u obavljanju svojih dužnosti međusobno sarađuju radi obavljanja poslova od zajedničkoga interesa, u skladu sa ustavom, zakonom i ovim statutom.

(2) oblicima i načinu suradnje iz stava 1. ovoga člana zaključuje se sporazum, o čemu odlučuje Gradsko vijeće.

Član 88.[124]
(Saradnja s općina Kantona Sarajevo izvan Grada Sarajeva)

(1) Grad Sarajevo i općine u Kantonu Sarajevo koje nisu u sastavu Grada Sarajeva, zajednički upravljaju, finansiraju i unapređuju djelatnosti i objekte nedjeljive komunalne infrastrukture u skladusa Ustavom Kantona Sarajevo.

(2) Općine koje nisu u sastavu Grada Sarajeva i Grad Sarajevo mogu povjeriti obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana Kantonu Sarajevo.

[125]Član 89.
(Savez općina i gradova)[126]

(1) Grad Sarajevo se može udruživati u savez općina i gradova, u skladu sa zakonom.

(2) Odluku o udruživanju Grada Sarajeva u savez općina i gradova donosi Gradsko vijeće.

(3) Odlukom o udruživanju utvrđuju se ciljevi udruživanja, način ostvarivanja tih ciljeva u savezu općina i gradova i druga pitanja od značaja za rad u zajednici općina i gradova.

[127]

Član 90.
(Međunaorđna udruženja lokalnih zajednica)

---

[123] Radnagrupa je stave da je član 84.i 85. potrebno preformulirati ili uskladiti sa Ustavom Kantona Sarajevo - Amandman LII.

[124] Usklađivanje s Ustavom kantona Sarajevo

[125] Usklađivanje forme sa Jedinstvenim pravilima

[126] Radnagrupa je stave da Član 86. nije potrebno mijenjati, budući da je usklađen sa Zakonom o principima lokalne samouprave, ljanja izuzev izostav izuzev izostavljanja teksta „samostalno ili na prijedlu Gradonačelnika" kao suvišnog

[127] Usklađivanje forme s Jedinstvenim pravilima

(1) Grad Sarajevo može pristupiti međunarodnim udruženjima lokalnih zajednica i surađivati s odgovarajućim lokalnim jedinicama drugih država, u skladu sa zakonom.

(2) Odluku o pristupanju udruženjima, odnosno ostvarivanju suradnje iz prethodnoga stava donosi Gradsko vijeće.

128

Obliko
Obliko
Razina:
Poravna
cm
Obliko
Obliko
Izbrisa
vlasti i o
Obliko

Član 91.

(Odnos vlasti i organa Grada Sarajeva)[129]

(1) U vršenju vlasti i ostvarivanja prava i dužnosti građana, kantonalne vlasti i organi Grada Sarajeva djeluju zajednički na partnerskim osnovama, u okviru ustava i zakona. (2) Grad Sarajevo može federalnim, odnosno kantonalnim vlastima na razmatranje upućivati inicijative, prijedloge i sugestije.

Obliko
Obliko
Obliko
Izbrisa
Federaln
Izbrisa
Obliko

Član 92.

(Saradnja u vršenju zakonom povjerenih poslova)[130]

U vršenju povjerenih ovlasti, organi Grada Sarajeva primjenjuju sve upute i smjernice koje dobiju od Državnih, Federalnih, odnosno Kantonalnih vlasti.

Obliko

Član 93.

(Primjena prenesenih poslova u Gradu Sarajevu)[131]

Organi Grada Sarajeva imaju pravo vršenja prenesenih nadležnosti prilagoditi lokalnim uslovima, kada to predviđa zakon ili kada ih zato ovlaste nadležne Državne, Federalne ili Kantonalne vlasti.

POGLAVLJE X – NAČIN PROMJENE STATUTA

---

[129] [illegible]

[130] [illegible]

[131] [illegible]

[132] [illegible]

Član 94.

(Prijedlog odluke o pristupanju promjeni Statuta)[132]

(1) Prijedlog odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Sarajeva može podnijeti jedna trećina od ukupnog broja gradskih vijećnika, odnosno Gradonačelnik.

(2) Prijedlog odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Sarajeva sadrži osnovne ciljeve promjena kojima se pristupa i mora biti obrazložen,, a podnosi se predsjedavajućem Gradskog vijeća.

(3) u Prijedlog odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Sarajeva razmatra se na sjednici Gradskog vije ća.

(4) Gradsko vijeće može raspisati referendum za promjenu Statuta Grada Sarajeva.

(5) Usvojena Odluka o pristupanju izradi Statuta je osnova za predlaganje donošenja izmjena i dopuna, odnosno za predlaganje donošenja novog Statuta Grada Sarajeva u redovnoj proceduri koja se kao i način izrade teksta prijedloga, bliže propisuje Poslovnikom Gradskog vijeća.

Član 95.

(Inicijativa općine za priduživanje Gradu Sarajevu)[133]

(1) Ukoliko Gradskom vijeću bude dostavljena inicijativa za promjenu Statuta Grada Sarajeva od općine izvan Grada Sarajeva, kojom se predlaže uvrštavanje te općine u sastav Grada Sarajeva, Gradsko vijeće razmatra inicijativu i određuje se o prihvaćanju tako podensen inicijative donošenjem Statutarne odluke o pristupnju promjene teritorija Grada Sarajeva.

(2) Gradsko vijeće može raspisati referendum po pitanju promjene teritorija Grada Sarajeva.

(3) Ukoliko Gradskovijeće donese odluku o prihvaćanju inicijative, inicijativa se realizira u skaldu sa zakonom, potpisivanjem sporazuma o pripajanju između općine koja je podnijela inicijativu i Grada Sarajeva, o čemu se obavještava Kanton Sarajevo.

(4) Gradsko vijeće svojom odlukom, usvaja tekst sporazuma o pripajanju i ovlašćuje Gradonačelnika da potpiše sporazum u usvojenom tesktu. Potpisan sporazum iz stava 3. ovog člana se dostavlja Federaciji Bosne i Hercegovine kao osnova za donošenje Zakona o promjeni teritorije Grada Sarajeva, po osnovi kojeg se mijenja i Ustava Kantona Sarajevo, u dijelu u kome je definirano koje općine čine Grada Sarajevo.

Član 96.

---

[132] Radnogrupa je stave da je u članu 91. potrebno nomotehnički prediti odredbe, uz dodavanje stava u kojem će se definirati da se procedura donošenja izmjena i dopuna, odnosno donošenje novog Statuta Grada Sarajeva, bliže uređuje Poslovnikom Gradskog vijeća.

[133] Radnogrupa je stava da je potrebno provjeriti je li član 92. usklađen sa Zakonom o principima lokalne samouprave, odnosno sa Ustavom Kantona Sarajevo. Pri obraditeksta, utvrđuje je da Zakon o principima lokalne samouprave u F BiH određuje, između ostalog, da ce se u Kantonu Sarajevo, ustavom, zakonom i statutom, prediti i pitanja teritorijalne organizacije Grada Sarajeva, općina u sastavu Grada Sarajeva, kao i općina koje nisu u sastavu Grada Sarajeva, s obzirom na specifičnost iorganizacije Sarajeva.

(Usvajanje Statuta i promjena Statuta)[94]

Promjena Statuta Grada Sarajeva, odnosno autentično tumačenje Statuta Grada Sarajeva usvaja se dvotrećinskom većinom glasova ukupnoga broja gradskih vijećnika.

Član 97.

(Izuzetak: većina za odlučivanje o promjeni Statuta)[95]

Ukoliko se izmjene Statuta Grada Sarajeva odnose na članove 9, 17, 18, 20, 23, 25, 28, 29, 37, 39, 44, 45, 52, 96 i 97. ovog Statuta, pojedinačno, one se smatraju usvojenim ukoliko za njih glasuju dvije trećine od ukupnoga broja gradskih vijećnika, uključujući najmanje po četiri gradska vijećnika iz reda Bošnjaka, Hrvata, Srba i jednoga iz redaOstalih.

Član 98.

(Poslovnik gradskog vijeća i donošenje autentičnog tumačenja)[97]

Poslovnikom Gradskog vijeća bliže se razrađuje postupak promjene, odnosno autentičnog tumačenja Statuta Grada Sarajeva.

OGLAVLJE - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE[98]

Član 99.

(Usklađivanje Statuta Grada Sarajeva i statuta gradskih općina)[99]

Gradske općine su dužne uskladiti statute općina s ovim Statutom u roku od 60 dana od dana objave ovoga Statuta.

Član 100.

(Stupanje na snagu Statuta)

[94] Član 96. mijenjan Amandmanom XXXIII Odluke o usvajanju amandmana na Statut Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/13).

[95] Član 97. mijenjan Amandmanom XXXIV Odluke o usvajanju amandmana na Statut Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/13).

[97] Član 98. mijenjan Amandmanom XXXV Odluke o usvajanju amandmana na Statut Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/13).

[98] Član 98. mijenjan Amandmanom XXXVI Odluke o usvajanju amandmana na Statut Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/13).

[99] Član 99. mijenjan Amandmanom XXXVII Odluke o usvajanju amandmana na Statut Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/13).

Gramatička terminologija korištenja muškog i ženskog roda u ovom Statutu podrazumijeva uključivanje oba roda.

Član 101.

(Objava Statuta na službenim jezicima)

„Statut Grada Sarajeva se izrađuje i objavljuje u službenim glasilima na sva tri službena jezika i dva službena pisma."

Član 102.

(Objava i stupanje na snagu)[139]

Ovaj Statut se objavljuje u „Službenim novinama Kantona Sarajevo, Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", a stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Dr. Igor Gravrić

Broj:
Datum:

[139] Radnagrupa je stava da se Član 98. treba izmijeniti tako da glasi: Ovaj Statut se objavljuje u „Službenim novinama Kantona Sarajevo, Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", a stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Komisija za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva
ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva

Broj: 01/11-04-4283-1/20
Datum, 28.07.2020. godine

ZAPISNIK O RADU
14. SJEDNICE KOMISIJE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA STATUTA GRADA SARAJEVA
ILI IZRADU NOVOG STATUTA GRADA SARAJEVA
ODRŽANE 28.07.2020. GODINE

Prisutni:
1. mr. Izmir Hadžiavdić, predsjedavajući
2. Toni Vukadin, zamjenik Predsjedavajućeg
3. Bajro Biber, član
4. Adnan Gušo, član
5. Sanela Holjan, član
6. Emir Zlatar, član
7. Drago Jurić, član, Dragana Solaković, član
8. Safet Krajišnik, član
9. Dubravka Muminović – Klašnja, član

Odsutni: Nihad Uk, član, Subha Krajišnik, član, Omer Jakupović, član

Sjednici prisustvovala Mirjana Đanović Stanić.

Na prijedlog Predsjedavajućeg, prihvaćena je
- Zabilješka o radu 13. sjednice Komisije za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili Izradu novog Statuta Grada Sarajeva održane 13.07.2020. godine

Prijedlog dnevnog reda:
1. Usvajanje Izvještaja o radu Komisije za izradu izmjena i dopuna Statuta Grada Sarajeva ili izradu novog Statuta Grada Sarajeva sa predloženim zaključkom i pripadajućim materijalima
2. Tekuća pitanja

Ad 1).
Na sjednici Komisije održanoj 28.07.2020. godine, razmatrani su pojedinačno prijedlozi odredbi od člana 73. do kraja razmatranog teksta, te je, u skladu s prihvaćenim opredjeljenjima, korigiran radni materijal. Korigirani dio teksta je postao sastavni dio korigiranog obrazloženja teketa Nacrta Statuta Grada Sarajeva koji se dostavlja uz poziv za sljedeću sjednicu ove Komisije.

Dogovoreno je da će se na sljedećoj sjednici Komisije usvojiti konačan izvještaj o radu ove Komisije i zajedno s konačno formuliranim pripadajućim materijalom, uputiti Gradonačelniku na dalje postupanje.
Prilog izvještaju će biti:
Radni materijal za predlaganje odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Sarajeva sa obrazloženjem, čiji sastavni dio je i tekst za predlaganje Nacrta Statut Grada Sarajeva sa pripadajućim obrazloženjem.

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 8
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 407 449
Fax: +387 33 209 341
Email: grad@sarajevo.ba
Web: www.sarajevo.ba

Tako obrađeni materijal će sadržavati sve potrebne elemente i sadržaj da bi Gradonačelnik, koji je ranije preuzeo ulogu predlagača, mogao Gradskom vijeću predložiti pristupanje promjeni Statuta Grada Sarajeva.

Ad 2)
Dogovoreno je da će se nastaviti s radom na sljedećoj sjednici koja će se održati u terminu u dogovoru sa Predsjedavajućim Komisije.

ZAPISNIČAR *PREDSJEDAVAJUĆI KOMISIJE*

Mirjana Đanović-Stanić *mr. Izmir Hadžiavdić, s.r.*

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 407 443
Fax: +387 33 208 341
Email: grad@sarajevo.ba
Web: www.sarajevo.ba

Gradsko vijeće Grada Sarajeva
Komisija za Statut i akta

Na osnova člana 36. stav 1. alineja 3. i člana 102. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/98), Komisija za Statut i akta Gradskog vijeća Grada Sarajeva, na svojoj sjednici održanoj 03.10.2008.godine, utvrdila je pročišćeni tekst Statuta Grada Sarajeva.
Pročišćeni tekst Statuta Grada Sarajeva obuhvaća: Statut Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/98), Izmjene i dopune Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/98), Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/05) i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajevo", 23/08 i 32/08), u kojima je označen dan stupanja na snagu tih akata.

Predsjedavajući Komisije za Statut i akta
Gradskog vijeća Grada Sarajeva
Alija Šačić

Broj: 01-02-1861/08
Datum:09.10.2008. godine
Sarajevo

STATUT GRADA SARAJEVA
(Pročišćeni tekst)

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom uređuje se: samoupravni djelokrug Grada Sarajeva, organizacija, ovlaštenja i način rada organa Grada Sarajeva, odraz multietničke strukture Sarajeva unutar organa Grada Sarajeva, pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, neposredno odlučivanje građana o lokalnim poslovima, finansiranje i imovina Grada Sarajeva, propisi i drugi opći akti organa Grada Sarajeva, javnost rada organa Grada Sarajeva, nadzor i zaštita prava na lokalnu samoupravu, upravni nadzor, saradnja i udruživanje i druga pitanja od značaja za ostvarivanje lokalne samouprave.

Član 2.

Grad Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i sjedište Kantona Sarajevo.
Grad Sarajevo je jedinica lokalne samouprave.

Član 3.

Općine: Centar Sarajevo, Novi grad Sarajevo. Novo Sarajevo i Stari grad Sarajevo čine Grad Sarajevo.

Član 4.

Grad Sarajevo ima svojstvo pravnog lica.

Član 5.

Grad Sarajevo ima grb i zastavu, kao i druge simbole, o kojima posebnom odlukom odlučuje Gradsko vijeće u skladu sa zakonom.

Član 6.

Grad Sarajevo ima pečat.

Sadržaj pečata je slijedeći: "Bosna i Hercegovina – Federacija Bosne i Hercegovine" u prvom koncentričnom krugu, "Kanton Sarajevo - GRAD SARAJEVO" u drugom koncentričnom krugu i naziv organa u trećem koncentričnom krugu.

Sadržaj pečata Grada Sarajeva ispisuje se oko grba Grada Sarajeva.

Davanje odobrenja za izradu pečata, način vođenja evidencije o izdatim pečatima, način uništavanja pečata i druga pitanja od značaja za izradu i korištenje pečata uredit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Član 7.

Službeno ime Grada Sarajeva je Grad Sarajevo.

Član 8.

Sjedište Grada Sarajeva je u Sarajevu, ulica Hamdije Krešcvljakovića broj 3.

Član 9.

Bosanski, hrvatski i srpski jezik, te ćirilično i latinično pismo su u ravnopravnoj upotrebi.

Primjena stava 1. ovog člana regulira se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Član 10.

Dan Grada Sarajeva je 6. april.

II OSTVARIVANJE I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA

1.Opće odredbe

Član 11.

Grad Sarajevo i gradske općine su obavezni da u ostvarivanju svojih zadataka poštuju osnovna ljudska prava i temeljne slobode utvrđene ustavom i zakonom i da osiguraju svim građanima jednaka prava, uz poštivanje njihovog nacionalnog, vjerskog i kulturnog identiteta, kao i da podstiču njihov miroljubiv suživot i dobrobit svojih stanovnika u slobodnoj samoupravi.

Gradsko vijeće ili bilo koji drugi organ Grada Sarajeva ne mogu reducirati ljudska prava i slobode utvrđene aktima iz prethodnog stava. Oni su dužni u donošenju akata i u njihovoj primjeni posebno voditi računa o efektima koje ti akti imaju ili mogu imati u oblasti ljudskih prava.

Član 12.

Gradsko vijeće će osigurati donošenje propisa kojima će se zaštititi utvrđena ljudska prava i slobode, te uvesti efikasni instrumenti te zaštite, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i ratificiranim konvencijama o ljudskim pravima.

Član 13.

Radi zaštite ljudskih prava i sloboda i kontrole rada organa Grada Sarajeva u ovoj oblasti, Gradsko vijeće obrazuje Komisiju za ljudska prava.

Broj članova, način njihovog imenovanja te nadležnosti Komisije iz stava 1. ovog člana utvrđuju se Poslovnikom, odnosno odlukom Gradskog vijeća.

Član 14.

Organi Grada Sarajeva dužni su pružiti Ombudsmenu Bosne i Hercegovine i svim posmatračkim tijelima za ljudska prava potrebnu pomoć u vršenju njihovih funkcija na području Grada Sarajeva.

U okviru pomoći iz prethodnog stava organi Grada Sarajeva dužni su naročito:

a) staviti na uvid sve službene dokumente uključujući i dokumente tajnog karaktera, te upravne spise,
b) osigurati saradnju državnih službenika i namještenika u davanju potrebnih informacija i podataka,
c) omogućiti pristup upravnim postupcima, kao i sastancima organa Grada Sarajeva.

Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovog člana će se razmatrati u nadležnim organima Grada Sarajeva po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti preduzimane odgovarajuće mjere, ukoliko to bude potrebno.

Član 15.

Grad Sarajevo je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga, u skladu sa ustavom i zakonom.

Član 16.

Grad Sarajevo je nadležan za:

1. urbano planiranje/upotrebu lokalnog zemljišta,
2. javne službe/infrastrukturu (vodu, kanalizaciju, prikupljanje otpada. grijanje, gas, tržnice, javne parkove, vatrogasne brigade, lokalne zdravstvene službe, sportske objekte, groblja),
3. gradske finansije,
4. javni saobraćaj,
5. kulturu,
6. osnovno i srednje obrazovanje,
7. lokalni biznis,
8. dobrotvorne organizacije,
9. lokalni radio i televiziju,
10. lokalni turizam,
11. izvršne aspekte stambene politike (dodjela stanova, planiranje, izgradnja i održavanje zgrada u društvenom vlasništvu, odluke o visini stanarina),
12. druge nadležnosti koje Gradu Sarajevu prenese Kanton Sarajevo, odnosno povjere općine.

Obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Sarajeva može se, u skladu sa zakonom, povjeriti ustanovama, preduzećima i drugim pravnim licima osnovanim radi obavljanja javnih službi u Gradu Sarajevu.

Član 17.

Odlukom Gradskog vijeća, odnosno općinskog vijeća općina koje čine Grad Sarajevo mogu se međusobno prenositi pojedini poslovi iz njihovog samoupravnog djelokruga.

1. Pitanja od vitalnog nacionalnog interesa

Član 18.

Vitalni nacionalni interesi su u oblastima: kulture, obrazovanja, religije i nacionalnih spomenika.

U oblasti od vitalnog nacionalnog interesa odluke u Gradskom vijeću donose se u skladu sa članom 36. ovog statuta.

2. Mehanizmi lokalne samouprave

Član 19.

Grad Sarajevo uređuje pitanja lokalne samouprave putem odluka svojih organa i građana.

IV ORGANI GRADA SARAJEVA

Član 20.

Organi Grada Sarajeva su Gradsko vijeće Grada Sarajeva (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) i gradonačelnik Grada Sarajeva (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

1. Gradsko vijeće

Član 21.

Gradsko vijeće je, kao predstavničko tijelo građana i Grada Sarajeva, najviši organ Grada Sarajeva i odlučuje o svim pitanjima iz člana 16. ovog statuta.

Član 22.

Gradsko vijeće sastoji se od 28 vijećnika (u daljnjem tekstu: gradski vijećnik).

Svako općinsko vijeće općina koje čine Grad Sarajevo bira po sedam delegata u Gradsko vijeće iz reda općinskih vijećnika.

Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, kao kostitutivnim narodima, pojedinačno bit će garantiran minimum od 20% mjesta u Gradskom vijeću, a grupi Ostalih najmanje 2 (dva) mjesta, bez obzira na izborne rezultate.

Ukoliko se izborom gradskih vijećnika iz reda općinskih vijećnika ne može popuniti minimalan broj mjesta zagarantovan stavom 3. ovog člana, gradski vijećnici će biti birani iz reda kandidata sa lista političkih stranaka zastupljenih u općinskim vijećima, a na osnovu izbornih rezultata.

Član 23.

Gradsko vijeće se konstituira u roku od 30 dana od dana konstituiranja općinskih vijeća općina koje čine Grad Sarajevo (u daljnjem tekstu: općinsko vijeće).

Mandati za Gradsko vijeće dodjeljuju se kandidatima s kandidatskih listi poslije provedenih izbora u općinskom vijeću za Gradsko vijeće, u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a na način i po postupku propisanom ovima članom.

Kandidatsku listu, iz stava 2. ovog člana, može predložiti politička stranka, koalicija, lista nezavisnih kandidata i/ili grupa općinskih vijećnika. Grupu općinskih vijećnika sačinjavaju dva i više vijećnika.

Na kandidatskoj listi iz stava 3. ovog člana zastupljeni su isključivo općinski vijećnici kojima je potvrđen i verificiran mandat u općinskom vijeću kojem se predlaže kandidatska lista za provođenje izbora za Gradsko vijeće i to tako da se uz ime i prezime, obavezno navodi i nacionalno opredjeljenje kandidata.

Prilikom formiranja kandidatske liste predlagač iz stava 3. ovog člana vodi računa o tome da općinsko vijeće ima obavezu delegirati u Gradsko vijeće najmanje po jednog

kandidata iz reda svakog konstitutivnog naroda, a općinsko vijeće u kojem je, u usporedbi s drugim općinskim vijećima, zastupljen veći broj općinskih vijećnika iz reda određenog konstitutivnog naroda, odnosno iz reda ostalih, ima obavezu delegirati u Gradsko vijeće, srazmjerno veći broj vijećnika pripadnika pojedinog konstitutivnog naroda, odnosno vijećnika iz reda ostalih.

Općinsko vijeće se može izjašnjavati o predloženoj kandidatskoj listi ako je ta kandidatska lista ovjerena od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Izbori u općinskom vijeću za Gradsko vijeće su tajni, a općinski vijećnici se izjašnjavaju tako što svaki općinski vijećnik preuzima jedan glasački listić koji sadrži sve predložene kandidatske liste i upisuje svoj (jedan) glas za samo jednu od kandidatskih listi. U protivnom glasački listić je nevažeći.

Po završetku glasanja zbrajaju se glasovi za pojedine kandidatske liste.

Mandati za Gradsko vijeće se dodjeljuju kandidatskim listama prema broju dobivenih glasova po sistemu proporcionalne zastupljenosti kandidata sa kandidatskih lista u skladu s Izbornim zakonom BiH, odnosno dijele se po redu, počev od najvećeg količnika, dok se ne raspodjele svi mandati iz općinskog vijeća za Gradsko vijeće. Raspodjela mandata među kandidatima s iste kandidatske liste vrši se prema redosljedu kandidata na kandidatskoj listi.

Ukoliko se za određivanje posljednjeg, sedmog mandata dobije isti količnik, mandat se dodjeljuje žrijebanjem. Žrijebanje se provodi odmah po objavi rezultata u prisustvu svih vijećnika općinskog vijeća, na način kako o tome odluči općinsko vijeće.

Ukoliko se ovako provedenim izborima u općinskom vijeću za Gradsko vijeće, među sedam izabranih gradskih vijećnika ne dobije minimalno potrebna zastupljenost vijećnika iz pojedinog konstitutivnog naroda, kako je to navedeno u stavu 5. ovog člana, umjesto izabranog vijećnika za Gradsko vijeća s najmanjim količnikom iz reda naroda za koji je i bez tog vijećnika zadovoljena minimalna zastupljenost, delegira se općinski vijećnik pripadnik naroda koji nije zastupljen u potrebnom broju među delegatima iz tog općinskog vijeća, a koji je na kandidatskoj listi kojoj pripada sljedeći najveći količnik. Ukoliko na toj kandidatskoj listi nema kvalificiranog kandidata, utvrđuje se sljedeći najveći količnik i tako sve dok se ne dođe do kvalificiranog kandidata. Ukoliko među preostalim kandidatima na kandidatskim listama nije kvalificirani kandidat, za Gradsko vijeće se delegira općinski vijećnik koji je na izborima za općinsko vijeće dobio najveći broj glasova građana i koji pripada narodu čiju je minimalnu zastupljenost u Gradskom vijeću potrebno osigurati delegiranjem iz općinskog vijeća, bez obzira na izborni rezultat političke stranke ili koalicije, odnosno rezultat koji je ostvario na lokalnim izborima kao nezavisni kandidat.

Ukoliko se na način iz stava 13. ovoga člana ne može delegirati kvalificirani vijećnik, u Gradsko vijeće se delegira kvalificirani kandidat s najvećim brojem glasova građana, a sa liste kandidata koja je bila prijavljena na lokalnim izborima za to općinsko vijeće i to od strane političke stranke, koalicije ili grupe vijećnika čija kandidatska lista je na izborima u općinskom vijeću za Gradsko vijeće dobila mandat koji se oduzima.

Ukoliko na listi kandidata političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili grupe vijećnika za lokalne izbore za općinsko vijeće, a čija kandidatska lista je na izborima u općinskom vijeću za gradske vijećnike dobila mandat koji se oduzima, nema kvalificiranog kandidata, delegira se kvalificirani kandidat koji je na lokalnim izborima za općinsko vijeće dobio najveći broj glasova, bez obzira na izborni rezultat koji je

ostvarile politička stranka ili koalicija odnosno koji je ostvario kao nezavisni kandidat. Konačno dobivene rezultate izbora u općinskom vijeću za Gradsko vijeće potvrđuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, ovjerava da su izbori provedeni u skladu s Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, te izdaje uvjerenja gradskim vijećnicima kojima se dodjeljuju mandati.

Ukoliko se nakon provođenja svih navedenih procedura iz ovoga člana ne postigne propisana nacionalna zastupljenost gradskih vijećnika, primjenjuju se dodatne procedure propisane Poslovnikom Gradskog vijeća kojima se rješava ovo pitanje.

Član 24.

Mandat gradskog vijećnika traje do izbora novog vijećnika u Gradsko vijeće.

Član 25.

Zamjena za gradskog vijećnika kojem je prestao mandat prije isteka mandata gradskog vijećnika, vrši se sa kandidatske liste općinskog vijeća na kojoj se nalazio vijećnik kome je mandat prestao.

U slučaju da je lista iz stava 1. ovog člana iscrpljena, odnosno u slučaju da se izborom sljedećeg Gradskog vijećnika s te kandidatske liste narušava minimalna zastupljenost naroda u Gradskom vijeću, predlagač kandidatske liste, predlaže dopunsku kandidatsku listu općinskom vijeću s općinskim vijećnicima kandidatima za Gradsko vijeće iz reda naroda čiju je minimalnu zastupljenost u Gradskom vijeću potrebno ponovno osigurati.

Ukoliko predlagač iz stava 2. ovog člana ne može sačiniti dopunsku listu s kvalificiranim kandidatima iz reda općinskih vijećnika, za Gradsko vijeće će se delegirati općinski vijećnik pripadnik navedenog naroda koji je na lokalnim izborima dobio najveći broj glasova među kvalificiranim kandidatima, bez obzira na to kojoj stranci, koaliciji ili listi nezavisnih kandidata pripada.

Ukoliko među općinskim vijećnicima nema vijećnika pripadnika navedenog naroda, u Gradsko vijeće se delegira kvalificirani kandidat s liste kandidata za općinske izbore predlagača iz stava 2. ovog člana.

Ukoliko ni na listi kandidata za općinske izbore, predlagača iz stava 2. ovog člana, nije zastupljen kvalificirani kandidat, za Gradsko vijeće će se delegirati kandidat sa kandidatskih lista političkih stranaka ili koalicija koje imaju predstavnike u općinskom vijeću, a koji je među kvalificiranim kandidatima osvojio najveći broj glasova građana na lokalnim izborima za općinsko vijeće, iako nije općinski vijećnik.

Ukoliko nije moguće izvršiti izbor gradskog vijećnika na način iz stave 5. ovoga člana, za Gradsko vijeće će se delegirati kvalificirani kandidat na lokalnim izborima za općinsko vijeće, koji je među svim kvalificiranim kandidatima dobio najveći broj glasova, bez obzira na to je li politička stranka ili koalicija, čiji je kandidat bio na lokalnim izborima, zastupljena u općinskom vijeću.

a) Nadležnosti Gradskog vijeća

Član 26.

Gradsko vijeće:

1. donosi Statut Grada Sarajeva,
2. donosi odluke, druge propise i opće akte i daje njihovo tumačenje.
3. donosi poslovnik Gradskog vijeća,
4. bira i razrješava predsjedavajućeg Gradskog vijeća, zamjenike predsjedavajućeg Gradskog vijeća, članove radnih tijela Gradskog vijeća i sekretara Gradskog vijeća,
5. bira i razrješava Gradonačelnika i zamjenike Gradonačelnika,
6. donosi budžet Grada Sarajeva i usvaja izvještaj o izvršenju budžeta Grada Sarajeva i završni račun budžeta Grada Sarajeva na prijedlog Gradonačelnika,
7. donosi programe razvoja za pojedine djelatnosti za koje je nadležno,
8. donosi provedbene planove, uključujući zoniranje,
9. donosi propise o gradskim taksama i na drugi način osigurava finansijska sredstva, u skladu sa zakonom,
10. upravlja i raspolaže imovinom Grada Sarajeva,
11. osniva javna preduzeća i javne ustanove i druga pravna lica za obavljanje privrednih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Sarajevo,
12. raspisuje referendum o pitanjima od interesa za Grad Sarajevo,
13. raspisuje javni zajam i samodoprinos i odlučuje o zaduživanju Grada Sarajeva,
14. donosi propis o osnivanju i djelokrugu organa uprave Grada Sarajeva,
15. daje suglasnost na pravilnik o unutrašnjoj organizaciji organa uprave Grada Sarajeva,
16. vrši poslove drugostepenog organa, koje je Gradonačelnik rješavao na osnovu propisa Grada Sarajeva,
17. donosi propise u izvršavanju prenesenih ovlaštenja,
18. donosi odluke o priznanjima i nagradama Grada Sarajeva,
19. vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

Gradsko vijeće nadzire rad organa uprave Grada Sarajeva i ima pravo ostvariti uvid u provođenje svojih odluka, posebno kada se radi o gradskim prihodima i izdacima, te u ovu svrhu Gradsko vijeće može, na prijedlog jednog od klubova gradskih vijećnika ili jedne četvrtine ukupnog broja gradskih vijećnika, obrazovati komisiju koja može pregledati spise u prostorijama Gradske uprave i o rezultatima izvršenog pregleda obavezno podnijeti Gradskom vijeću izvještaj.

Član 27.

Gradski vijećnik ima pravo predlagati donošenje propisa iz nadležnosti Gradskog vijeća.

U pogledu ostalih pitanja, redovan nadzor nad radom Gradske uprave i nad vršenjem dužnosti gradonačelnika Grada Sarajeva vrši se ostvarivanjem prava na postavljanje pitanja u vezi sa tačkama dnevnog reda i pismenih pitanja.

Gradonačelnik Grada Sarajeva je obavezan, najkasnije u roku od jednog mjeseca, odgovoriti na postavljena pitanja.

Gradonačelnik Grada Sarajeva će redovno informirati Gradsko vijeće o važnim pitanjima.

b) Predsjedavajući i zamjenici Predsjedavajućeg

Član 28.

Gradsko vijeće bira predsjedavajućeg Gradskog vijeća (u daljnjem tekstu: Predsjedavajući) i dva zamjenika Predsjedavajućeg iz reda gradskih vijećnika.

Predsjedavajući zastupa Gradsko vijeće i saziva i predsjedava sjednicama Gradskog vijeća.

Predsjedavajući obavlja svoju dužnost u pravilu profesionalno, a zamjenici Predsjedavajućeg, u pravilu volonterski, o čemu odlučuje Gradsko vijeće.

Zamjenici Predsjedavajućeg pomažu Predsjedavajućem u radu i naizmjenično ga zamjenjuju u njegovoj odsutnosti.

Predsjedavajući i zamjenici Predsjedavajućeg ne mogu biti iz reda istog naroda.

Mandat Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg traje do isteka mandata gradskog vijećnika, a mogu biti i ranije razriješeni dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja gradskih vijećnika, nakon čega se biraju novi Predsjedavajući, odnosno zamjenik Predsjedavajućeg.

Predsjedavajućem se na raspolaganje stavljaju neophodno osoblje i materijalna sredstva za vršenje dužnosti.

Predsjedavajući i Gradonačelnik ne mogu biti birani iz reda istog naroda.

Član 29.

Gradsko vijeće postavlja i razrješava sekretara Gradskog vijeća u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

c) Prava i dužnosti gradskih vijećnika

Član 30.

Gradski vijećnik vrši svoju dužnost prema slobodnom uvjerenju koje se zasniva na dobrobiti Grada Sarajeva, gradskih općina i stanovnika Grada Sarajeva. Gradski vijećnik nije vezan bilo kakvim nalozima, uputstvima ili željama.

Gradski vijećnik odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje Gradsko vijeće donosi u okviru svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.

Gradski vijećnik ima pravo na imunitet u skladu sa zakonom.

Član 31.

Gradski vijećnik ne može učestvovati u odlučivanju o stvarima u kojima odluka njemu lično ili članovima uže porodice može donijeti direktnu štetu ili korist.

Bliže odredbe o sukobu interesa iz stava 1. ovog člana utvrdit će se poslovnikom Gradskog vijeća.

Član 32.

Gradski vijećnik dužan je čuvati službenu tajnu u stvari koju po svojoj prirodi ili po zaključku Gradskog vijeća treba tretirati kao povjerljivu, i dvije godine nakon prestanka mandata gradskog vijećnika.

Član 33.

Gradski vijećnik ima pravo na naknadu za rad u Gradskom vijeću, u skladu sa odlukom Gradskog vijeća.

Gradski vijećnik za svoj rad u Gradskom vijeću ima pravo na naknadu troškova, odnosno naknadu izgubljene zarade, na osnovu odluke Gradskog vijeća.

d) Poslovnik Gradskog vijeća

Član 34.

Unutrašnja organizacija i način rada Gradskog vijeća uređuju se poslovnikom Gradskog vijeća.

e) Glasanje

Član 35.

Gradsko vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja gradskih vijećnika.

Statut Grada Sarajeva se donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja gradskih vijećnika.

Odluka o raspisivanju gradskog referenduma dodnosi se dvotrećinskom većinom ukupnog broja gradskih vijećnika.

Član 36.

U Gradskom vijeću u pitanjima od vitalnog nacionalnog interesa odluke se donose većinom glasova, uključujući najmanje 4 člana Gradskog vijeća iz reda Bošnjaka, Hrvata i Srba i jednog člana iz grupe Ostalih.

U oblasti stambenih poslova, infrastrukture/javnih službi i upotrebe lokalnog zemljišta, pojedine odluke mogu uticati na vitalne nacionalne interese Bošnjaka, Hrvata i Srba. U tom slučaju, grupa o kojoj se radi treba prezentirati uvjerljiv dokaz da su njeni vitalni nacionalni interesi narušeni.

Ukoliko se ne postigne sporazum da li je neka odluka od vitalnog nacionalnog interesa, komisija od četiri eminentna člana će donijeti obavezujuću većinsku odluku o tom pitanju, u roku 24 sata.

Komisija će biti sastavljena od po jednog predstavnika svakog konstitutivnog naroda, koje će izabrati hrvatski, srpski i bošnjački vijećnici u Gradskom vijeću, pojedinačno, na početku legislativnog perioda, te od jednog eminentnog suca, kojeg će zajednički izabrati tri izabrana člana komisije. u roku od 48 sati nakon njihovog izbora.

Ukoliko u okviru ovog vremenskog perioda oni ne mogu postići sporazum o izboru eminentnog suca, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine će, u roku od 48 narednih sati izabrati eminentnog suca.

f) Radna tijela

Član 37.

Gradsko vijeće osniva savjete, komisije, odbore i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz svog djelokruga.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stava 1. ovog člana utvrđuje se poslovnikom, odnosno posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

2. Gradonačelnik i zamjenici Gradonačelnika

a) Gradonačelnik

Član 38.

Gradonačelnik Grada Sarajeva (daljnjem tekstu: Gradonačelnik) je izvršni organ Grada Sarajeva.

Gradonačelnik predstavlja i zastupa Grad Sarajevo.

Gradonačelnik odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi, odnosno predlaže Gradskom vijeću.

Član 39.

Gradonačelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Sarajeva. nadležan je za:

1. provođenje gradske politike, predlaganje i izvršavanje gradskih propisa i gradskih akata i izvršavanje prenesenih nadležnosti Gradu Sarajevu,
2. utvrđivanje unutrašnje organizacije Gradske uprave Grada Sarajeva i upravne organizacije i donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Sarajeva i upravne organzacije, uz suglasnost Gradskog vijeća i donošenje drugih akata iz svoje nadležnosti,
3. postavljanje državnih službenika i namještenika u skladu sa zakonom,
4. osiguravanje saradnje državnih službenika sa ombudsmenom,
5. vršenje nadzora nad gradskim ustanovama i objektima, gradskim preduzećima i gradskom imovinom,
6. poticanje saradnje gradskih općina,

7. predlaganje i izvršavanje budžeta Grada Sarajeva,
8. prezentiranje i predlaganje Gradskom vijeću politike za mandatni period,
9. podnošenje izvještaja Gradskom vijeću o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i svojim aktivnostima,

Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i stručno obavljanje prenesenih poslova u skladu sa zakonom.

Član 40.

Za Gradonačelnika može biti izabran svaki građanin Bosne i Hercegovine koji ostvaruje biračko pravo na području Grada Sarajeva.

Izbor će se izvršiti na prvoj sjednici Gradskog vijeća na početku svakog novog mandata gradskih vijećnika.

Gradski vijećnik ima pravo predložiti kandidata za izbor Gradonačelnika.

Predloženi kandidat mora prije izbora pismeno izjaviti da će prihvatiti izbor.

Za izbor Gradonačelnika potrebna je većina glasova ukupnog broja gradskih vijećnika. Ukoliko niti jedan predloženi kandidat ne dobije u prvom krugu glasanja potrebnu većinu, provodi se uži izbor između dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova. Ukoliko dva kandidata na drugom mjestu dobiju jednak broj glasova, odlučit će se žrijebom koji kandidat ide u novi krug izbora, izuzev ako jedan od kandidata ne odustane. Ukoliko u drugom krugu oba kandidata dobiju jednak broj glasova, odlučuje se žrijebom, koji izvlači Predsjedavajući.

Neposredno nakon izbora izabrani se treba izjasniti da li prihvata izbor.Ukoliko odbije, ponovit će se izbori iz reda ostalih kandidata.

Gradonačelnik može biti smijenjen prije isteka mandata odlukom Gradskog vijeća. Prijedlog za smjenjivanje je potrebno da podrži većina ukupnog broja gradskih vijećnika. Odluka o smjenjivanju donosi se na posebnoj sjednici Gradskog vijeća. Za odluku je potrebna dvotrećinska većina glasova ukupnog broja gradskih vijećnika.

Ukoliko mjesto Gradonačelnika ostane upražnjeno, Gradsko vijeće izabrat će novog Gradonačelnika u roku od 60 dana.

b) Zamjenici Gradonačelnika

Član 41.

Uz Gradonačelnika biraju se dva zamjenika Gradonačelnika.

Gradonačelnik i zamjenici Gradonačelnika, kao i zamjenici Gradonačelnika međusobno, ne mogu biti iz reda istog naroda.

Zamjenici Gradonačelnika pomažu Gradonačelniku u radu i naizmjenično ga zamjenjuju u njegovoj odsutnosti.

U slučaju razrješenja Gradonačelnika, Gradsko vijeće odlučuje o tome koji od zamjenika Gradonačelnika vrši dužnost Gradonačelnika do izbora novog.

Prilikom izbora i smjenjivanja zamjenika Gradonačelnika primjenjuje se isti postupak kao pri izboru i smjenjivanju Gradonačelnika.

Član 42.

Gradonačelnik stalno izvještava svoje zamjenike o svim tekućim pitanjima.

Za sve prijedloge koji se dostavljaju Gradskom vijeću na odlučivanje potrebni su potpisi zamjenika Gradonačelnika. Ova procedura se neće koristiti kako bi se zadržao red uprave. Ukoliko zamjenici Gradonačelnika ne stave svoje potpise, jer imaju drugačije mišljenje, obavezni su to pismeno obrazložiti u roku od 48 sati (dva radna dana) od prijema prijedloga. Tada se prijedlog zajedno s pismeno obrazloženim mišljenjem dostavlja Gradskom vijeću na odlučivanje.

Kod svih važnih odluka, posebno o organizaciji uprave, kod donošenja općih uputstava o obavljanju službe, kao i kod postavljanja i otpuštanja službenika potrebna je saglasnost zamjenika Gradonačelnika. Ako takve saglasnosti nema zamjenici Gradonačelnika moraju svoje različito mišljenje pismeno obrazložiti u roku od 48 sati (dva radna dana) od prijema zahtjeva da daju saglasnost, i predmet se dostavlja Gradskom vijeću na odlučivanje. Zamjenici Gradonačelnika imaju u ovim slučajevima pravo riječi u Gradskom vijeću. Zamjenici Gradonačelnika imaju pravo da odluče šta se smatra važnom odlukom u smislu ovog stava.

U svim slučajevima iz stava 2. i 3., kad se radi o komplikovanim pitanjima, rok se po zahtjevu zamjenika Gradonačelnika može produžiti za naredna dva radna dana. Ukoliko rok bude propušten, Gradonačelnik i Gradsko vijeće mogu dalje postupati bez potpisa odnosno saglasnosti zamjenika Gradonačelnika.

Ako po prirodi stvari treba donijeti hitne odluke koje ne trpe odlaganja, a nije moguće blagovremeno pribaviti saglasnost zamjenika Gradonačelnika, Gradonačelnik je ovlašten da sam donese odluku. Zamjenici Gradonačelnika moraju biti obaviješteni o takvoj odluci u roku od 48 sati (dva radna dana).

Ukoliko u ostalim slučajevima treba donijeti neku hitnu odluku koja ne trpi odlaganja, Gradonačelnik ima pravo čak i kada su zamjenici Gradonačelnika prisutni i kad postoji neslaganje, samostalno i bez odlaganja donijeti odluku. Gradsko vijeće se mora obavijestiti o takvoj odluci i različitom mišljenju zamjenika Gradonačelnika

e) Mandat i uvođenje u dužnost

Član 43.

Mandat Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika traje koliko i mandat Gradskog vijeća.

Član 44.

Nakon izbora, Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika uvode se u dužnost na javnoj sjednici, polaganjem svečane izjave pred Gradskim vijećem.

Po imenovanju se Gradonačelniku i zamjeniku Gradonačelnika uručuje odluka, koju potpisuje Predsjedavajući

d) **Nespojivost funkcija i imunitet**

Član 45.

Nespojive su funkcije Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, odnosno status državnog službenika i namještenika s funkcijom gradskog vijećnika.

Ukoliko gradski ili općinski vijećnik bude izabran za Gradonačelnika ili zamjenika Gradonačelnika prestaje mu mandat vijećnika.

Član 46.

Kolegij Gradonačelnika, pored Gradonačelnika, čine zamjenici Gradonačelnika i sekretar Gradske uprave Grada Sarajeva.

Kolegij Gradonačelnika je radno-konsultativno tijelo i raspravlja o pitanjima iz djelokruga Gradonačelnika, pitanjima rada Gradske uprave Grada Sarajeva, pitanjima koja se odnose na protokolarne aktivnosti, organizovanje posjeta i susreta, kao i o drugim pitanjima od značaja za Gradonačelnika i rad i funkcionisanje Gradske uprave Grada Sarajeva.

Pojedinosti o radu Kolegija Gradonačelnika uređuju se poslovnikom koji donosi Gradonačelnik.

3. Gradski savjet

Član 47.

Gradski savjet je pomoćno tijelo Gradonačelnika.

Gradski savjet, pored Gradonačelnika, čine zamjenici Gradonačelnika, sekretar Gradske uprave Grada Sarajeva, pomoćnici Gradonačelnika, direktor upravne organizacije u sastavu Gradske uprave i savjetnici Gradonačelnika.

Po potrebi njegov sastav se može proširiti sa ekspertima iz pojedinih oblasti.

Gradski savjet pomaže Gradonačelniku u donošenju, pripremanju i izvršavanju akata iz nadležnosti Gradonačelnika i vrši i druge poslove koje odredi Gradonačelnik.

Pojedinosti o radu Gradskog savjeta uređuju se poslovnikom koji donosi Gradonačelnik.

Gradskim savjetom rukovodi Gradonačelnik

4. Gradska uprava

Član 48.

Za obavljanje poslova lokalne samouprave i upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Sarajeva, kao i prenesenih poslova državne uprave, Gradonačelnik organizuje Gradsku upravu Grada Sarajeva (u daljnjem tekstu: Gradska uprava).

Gradska uprava je jedinstveni gradski organ uprave u kojem djeluju gradske službe za upravu i gradska upravna organizacija, a osnivanje i djelokrug se utvrđuju odlukom

Gradskog vijeća o organizaciji i djelokrugu Gradske uprave, odnosno samostalnih upravnih organizacija, u skladu sa zakonom.

Član 49.

Gradskom upravom neposredno rukovodi Gradonačelnik, a pomoćnici Gradonačelnika, kao rukovodeći državni službenici, neposredno rukovode službama Gradske uprave, u okviru smjernica koje daje Gradonačelnik.

Gradonačelnik postavlja rukovodeće državne službenike u Gradskoj upravi, u skladu sa zakonom, tako da konstitutivni narodi imaju garantirani minimum od 15% do 20% ovih mjesta, a na nižim nivoima, raspodjela radnih mjesta uređuje se na proporcionalan način, kojim se osigurava poseban multietnički karakter Grada Sarajeva i u njegovoj administraciji.

Član 50.

Gradonačelnik Gradsku upravu organizira tako da djeluje ekonomično i efikasno, stara se o urednom obavljanju poslova i izvršava raspoređivanje državnih službenika i namještenika po službama, u skladu sa zakonom i nadležnostima propisanim ovim statutom.

Gradonačelnik može pojedinim službama Gradske uprave, dodijeliti dodatne zadatke, u skladu sa zakonom.

b) Javnost rada organa Grada Sarajeva

Član 51.

Rad organa Grada Sarajeva je javan i njihova dužnost je pravovremeno, istinito, potpuno i objektivno informisanje javnosti o svom radu, u skladu sa zakonom.

Javnost rada organa Grada Sarajeva obezbjeđuje se putem redovnog saopštavanja informacija štampanim i elektronskim medijima javnog informiranja, održavanjem konferencija za štampu, izradom brošura i materijala informativnog karaktera, kao i drugim pogodnim sredstvima i načinima javnog obavještavanja.

Objavljivanje određenih informacija može se uskratiti samo izuzetno i to kada je to predviđeno zakonom.

Član 52.

Sjednice Gradskog vijeća su javne i pravovremeno se javno najavljuju u odgovarajućoj formi.

Sjednicama Gradskog vijeća mogu prisustvovati organizacije i udruženja, kao i građani na način i pod uvjetima propisanim Poslovnikom Gradskog vijeća u skladu sa Zakonom.

Gradsko vijeće može odlučiti da se njegove sjednice prenose putem elektronskih medija.

Gradsko vijeće može isključiti javnost prilikom raspravljanja o pojedinom pitanju, i o tom pitanju raspravljati i odlučivati na zatvorenoj sjednici, a rezultat se saopštava na javnoj sjednici.

Pojedinosti o pitanjima iz stava 1, 2, 3. i 4. ovog člana uređuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

c) Odnos Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Član 53.

Međusobni odnosi Gradskog vijeća i Gradonačelnika temelje se na načelima međusobnog uvažavanja i saradnje, uz pojedinačnu odgovornost za ostvarivanje vlastite nadležnosti i zajedničku odgovornost za funkcioniranje Grada Sarajeva.

Član 54.

Gradonačelnik je dužan dostaviti prijedlog budžeta Gradskom vijeću u roku propisanom budžetskim kalendarom.

Gradsko vijeće odnosno Gradonačelnik, može u roku od tri dana nakon donošenja odluke, zatražiti da Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće preispita odluku ili akt koji smatra neustavnim ili nezakonitim.

U slučaju iz stava (2) ovoga člana nadležno tijelo dužno je preispitati svoju odluku, odnosno akt u roku od 30 dana i izvjestiti Gradsko vijeće odnosno Gradonačelnika o svojoj odluci, do kada se taj akt neće izvršiti.

Kada Gradsko vijeće, odnosno Gradonačelnik, potvrdi svoju odluku, odnosno akt, Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće može u roku od 15 dana pokrenuti postupak preispitivanja odluke odnosno akta pred nadležnim tijelom u skladu sa ustavom i zakonom.

Član 55.

Gradsko vijeće odnosno Gradonačelnik, može u roku od 3 dana nakon donošenja odluke, zatražiti da Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće preispita odluku ili akt koji smatra štetnim po Grad Sarajevo, a čije izvršenje može proizvesti nepopravljivu štetu po interese ili imovinu Grada Sarajeva.

Organ koji je donio odluku preispitat će je u roku od 15 dana, a do tada se ta odluke ne primjenjuje.

Član 56.

Gradonačelnik je dužan redovito informisati Gradsko vijeće o ostvarivanju politike Grada Sarajeva u skladu sa zakonom, programom rada Gradskog vijeća, gradskim propisima i zaključcima Gradskog vijeća, te pismeno odgovoriti na vijećnička pitanja i inicijative najkasnije u roku od 30 dana od dana postavljanja vijećničkog pitanja odnosno upućivanja inicijative.

Član 57.

Gradsko vijeće je dužno razmotriti prijedlog odluke odnosno informacije koje podnese Gradonačelnik i o tome se izjasniti u roku od najduže 45 dana, osim u izuzetnim slučajevima što se uređuje Poslovnikom Gradskog vijeća.

V- NEPOSREDNO UČESTVOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Član 58.

Građanima Grada Sarajeva obezbjeđuje se, kao pravo na ostvarivanje lokalne samouprave, pravo na neposredno učestvovanje u odlučivanju o pitanjima iz nadležnosti Grada Sarajeva, u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim aktima Grada Sarajeva.

Organi Grada Sarajeva dužni su da u svom djelovanju podstiču raznovrsne metode unaprjeđivanja komunikacije sa građanima i sagledavanja efekata odluka koje donose, te da preduzimaju mjere za prepoznavanje zajedničkih interesa većine građana i interesa specifičnih grupa građana, a što je preduslov za obezbjeđivanje uspješnog podsticanja građana na neposredno učestvovanje u odlučivanju.

Član 59.

Građani neposredno učestvuju u odlučivanju o pitanjima iz nadležnosti Grada Sarajeva putem gradskog referenduma, mjesnog zbora građana, građanske inicijative, javne rasprave i drugih oblika neposrednog izjašnjavanja građana.

1. Referendum

Član 60.

Gradsko vijeće može odlučiti da raspiše gradski referendum radi neposrednog izjašnjavanja građana o svakom pitanju iz svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Odluku o raspisivanju gradskog referenduma Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom od ukupnog broja vijećnika.

Član 61.

Prijedlog za raspisivanje gradskog referenduma može podnijeti najmanje jedna trećina gradskih vijećnika, Gradonačelnik ili jedna od općina koje čine Grad Sarajevo.

Član 62.

Odlukom Gradskog vijeća o raspisivanju gradskog referenduma određuju se pitanja o kojima se građani trebaju izjasniti, dan i način održavanja referenduma, te područje na kome će se referendum provesti.

Gradsko vijeće imenuje komisiju za provođenje referenduma koja obavlja sve zadatake provođenja referenduma, uključujući i određivanje upisnih mjesta na području na kome će se građani izjašnjavati.

Član 63.

Referendum se smatra uspjelim ako je na referendum izašla nadpolovična većina građana koji su upisani u biračke spiskove na području Grada Sarajeva.

Odluka na referendumu je donijeta ako je za nju glasala nadpolovična većina izašlih birača upisanih u biračke spiskove na području Grada Sarajeva.

Odluka donesena na gradskom referendumu obavezna je za Gradsko vijeće i građane.

2. Mjesni zbor građana

Član 64.

Na mjesnom zboru građani mogu raspravljati o svim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Sarajeva, predlagati način rješavanja određenog pitanja, odnosno donošenje akata iz djelokruga Gradskog vijeća.

Član 65.

Građani imaju pravo podnositi inicijative za donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Grada Sarajeva.

Za pokretanje građanske inicijative potrebno je obezbijediti 5% potpisa građana, s njihovim jedinstvenim matičnim brojem, koji su upisani u biračke spiskove na području Grada Sarajeva.

O urednosti podnijete inicijative mišljenje daje Komisija za Statut i akta, a o inicijativi se izjašnjava Gradsko vijeće u roku od 60 dana, od podnošenja inicijative.

Član 66.

Gradsko vijeće omogućuje prisustvo predstavnika podnosioca inicijative na sjednici Gradskog vijeća na kojoj se inicijativa razmatra.

O građanskoj inicijativi Gradsko vijeće odlučuje zaključkom o prihvatanju ili ne prihvatanju građanske inicijative.

Kada Gradsko vijeće donese zaključak o prihvatanju inicijative, određuje zadatke i nadležne organe za njenu realizaciju.

2. Javna rasprava

Član 67.

Organi Grada Sarajeva obezbjeđuju provođenje javne rasprave o: nacrtu Statuta Grada Sarajeva, nacrtu odluke o usvajanju budžeta Grada Sarajeva, nacrtu propisa iz oblasti

prostornog uređenja, prostornog i urbanističkog plana, nacrtu plana razvoja Grada Sarajeva, kao i drugim pitanjima za koje Gradsko vijeće odluči da se provede javna rasprava.

Postupak provođenja javne rasprave uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća i drugim aktima organa Grada koji organiziraju javnu raspravu.

4. Drugi oblici neposrednog izjašnjavanja građana

Član 68.

Organi Grada Sarajeva dužni su omogućiti građanima i pravnim licima podnošenje podnesaka i pritužbi na svoj rad, kao i na rad njihovih institucija i tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima, kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

5. Podnesci

Član 69.

Podnesak se dostavlja Gradskom vijeću ili Gradonačelniku u pisanoj formi i mora biti uredno potpisan od strane podnosioca.

Organ, odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema podneska dužan je preko nadležnih službi ili tijela, prikupiti potrebne podatke i obavještenja ili druge vidove relevantnih saznanja neophodnih za odlučivanje o dostavljenom podnesku.

Odluku o prijedlogu i prigovoru sadržanom u podnesku nadležni organ donosi u roku propisanom zakonom.

VI FINANSIRANJE I IMOVINA GRADA SARAJEVA

1. Prihodi Grada Sarajeva

Član 70.

Gradu Sarajevu pripadaju prihodi za obavljanje dužnosti i ovlaštenja, u skladu sa zakonom i propisom Kantona.

Prihodi Grada Sarajeva su:

- iz budžeta Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, kao i naknada troškova iz budžeta Kantona Sarajevo za obavljanje poslova kantonalne uprave koji su preneseni na Grad Sarajevo,
- prihodi iz dijela poreza Kantona Sarajevo,

- gradski porezi i takse, čije stope, u granicama određenim zakonom, utvrđuje samostalno,
- prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu Grada Sarajeva,
- prihodi od preduzeća i drugih pravnih lica u vlasništvu Grada Sarajeva, kao i prihodi od koncesija koje odobrava Grad Sarajevo,
- prihodi od prodaje pokretnih i nepokretnih stvari u vlasništvu Grada Sarajeva,
- pokloni, nasljedstva i legati,
- pomoć, donacije, zajam, kredit i samodoprinos,
- drugi prihodi utvrđeni zakonom i aktima Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom.

Radi zadovoljavanja potreba građana, sredstva se mogu prikupljati na osnovu neposrednog izjašnjavanja građana, u skladu sa zakonom, odnosno ovim statutom.

Član 71.

Grad Sarajevo samostalno raspolaže prihodima koji mu pripadaju i može se zaduživati i zaključivati ugovore o kreditu, o čemu odlučuje Gradsko vijeće, u skladu sa zakonom.

2. Budžet Grada Sarajeva

Član 72.

Grad Sarajevo ima budžet, u kome se iskazuju prihodi i rashodi.

Budžet se izrađuje na način predviđen zakonom i donosi se za jednu kalendarsku godinu.

Po isteku godine za koju je budžet donesen sastavlja se završni račun i izvještaj o izvršenju budžeta.

Ukoliko se godišnji budžet za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno finansiranje, i to najduže za period od tri mjeseca.

Odluku o privremenom finansiranju donosi Gradsko vijeće, u skladu sa zakonom.

Gradsko vijeće većinom od ukupnog broja gradskih vijećnika usvaja budžet u roku predviđenom budžetskim kalendarom.

Do usvajanja budžeta, najduže 90 dana nakon početka budžetske godine za koju se budžet usvaja, financiranje Grada Sarajeva ne može biti veće od realizacije budžeta za isti period prethodne godine, umanjenom za kapitalne investicije, izuzevši kapitalne investicije čija se realizacija nastavlja u tekućoj godini.

Ukoliko Gradsko vijeće ne usvoji budžet u roku od 90 dana od početka budžetske godine, Gradonačelnik proglašava budžet.

Budžet stupa na snagu nakon objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Ukoliko Gradonačelnik, Gradsko vijeće ili jedna trećina ukupnog broja gradskih vijećnika smatraju da usvojeni budžet u određenoj poziciji može ugroziti funkcioniranje Grada Sarajeva, mogu u roku od sedam dana tražiti arbitražu.

Arbitražu iz stava 10. ovoga člana će u roku od mjesec dana vršiti tijelo koje će formirati Federalno ministarstvo finansija čiji je nalaz obavezujući.

Arbitražno vijeće čine po predstavnici Federalnog ministarstva finansije, Kantonalnog ministarstva finansija, Gradskog vijeća i Gradonačelnika, nezavisni eksperti iz oblasti finansija i predstavnik Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Do donošenja arbitražne odluke budžet se izvršava.

3. Imovina Grada Sarajeva

Član 73.

Imovinu Grada Sarajeva čine pokretna i nepokretna imovina, a imovinom se smatraju stvari, prava i novčana sredstva stečena kupovinom ili na drugi način u skladu sa zakonom.

Nosilac prava raspolaganja imovinom Grada Sarajeva je Gradsko vijeće.

Imovinom u vlasništvu Grada Sarajeva mora se upravljati u skladu sa zakonom i drugim propisima, te u interesu lokalnog stanovništva s pažnjom dobrog domaćina.

Postupak utvrđivanja i prenosa vlasništva i rješavanja međusobnih potraživanja u vezi s prenosom vlasništva, kao i druga vlasnička potraživanja uređuju se zakonom.

Evidencija gradske imovine vrši se u skladu sa zakonom o raspodjeli imovine između Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i općina, na način koji omogućuje Gradu Sarajevu obavljanje njegovih nadležnosti.

VII-PROPISI I DRUGI OPĆI AKTI

1.Propisi i drugi opći akti Gradskog vijeća

Član 74.

Gradsko vijeće donosi: Statut Grada Sarajeva, poslovnik Gradskog vijeća, godišnji program rada Gradskog vijeća i Budžet, platformu, strategiju, planski akt, program, preporuku, smjernicu, deklaraciju, rezoluciju i izjava, odluku, izvještaj, informaciju i zaključak (u daljnjem tekstu: akt) i druge akte iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Sarajeva u skladu sa zakonom.

Poslovnikom Gradskog vijeća bliže se utvrđuju sadržaj i način pripremanja i donošenja gradskih propisa i drugih akata Grada Sarajeva i način njihovog objavljivanja.

Propisi i svi akti organa Grada Sarajeva moraju biti u saglasnosti sa ustavom i zakonom.

Propisi i opći akti organa Grada Sarajeva objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Član 75.

Gradonačelnik osigurava izvršenje akata iz člana 74. ovog statuta, na način i u postupku propisanom zakonom i ovim statutom.

2. Opći i pojedinačni akti Gradonačelnika

Član 76.

Gradonačelnik, u izvršavanju akata iz samoupravnog djelokruga Grada Sarajeva, donosi pravilnik kao provedbeni propis; uputstvo, instrukciju i naredbu kao opći akt; te pojedinačni akt koji se odnosi na upravno rješavanje i rješavanje o pravima i dužnostima državnog službenika i namještenika iz radnog odnosa.

Protiv upravnog akta Gradonačelnika donesenog u prvom stepenu, na osnovu Statuta ili propisa Gradskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti Grada Sarajeva, u upravnom postupku u drugom stepenu, rješava nadležno tijelo koje obrazuje Gradsko vijeće.

Provedbeni propisi i opći akti Gradonačelnika, te pojedinačni akti izuzev pojedinačnih akata koji se donose u upravnom postupku i pojedinačnih akata koji se odnose na upravno rješavanje o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika, objavljuju se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo", a akti doneseni na osnovi zakona Federacije Bosne i Hercegovine u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

Član 77.

Gradonačelnik, u prenesenim poslovima drugih nivoa vlasti, rješava u upravnim stvarima u prvom stepenu.

VIII - NADZOR I ZAŠTITA PRAVA NA LOKALNU SAMOUPRAVU

1. Nadzor

Član 78.

Nadzor nad zakonitosti rada organa Grada Sarajeva obavlja se na način i po postupku predviđenim ustavom i zakonom.

Nadzor iz stava (1) ovog člana provodi se shodno načinu i postupku utvrđenim zakonom kojim se uređuje kantonalna uprava.

Nadzor nad radom organa Grada Sarajeva obavlja se na način koji osigurava da intervencija nadležnog organa bude u granicama kojima se štite prava i dužnosti Grada utvrđene ovim statutom.

2. Zaštita prava na lokalnu samoupravu

Član 79.

Radi ostvarivanja ustavom, zakonom i ovim statutom utvrđenih prava, osigurava se zaštita prava građana na lokalnu samoupravu.

Zaštita prava građana na lokalnu samoupravu obuhvata naročito:

- prava građana da putem referenduma i drugih oblika odlučivanja ličnim izjašnjavanjem i preko slobodno izabranih predstavnika odlučuju o poslovima lokalnog značaja,
- pravo građana na samoorganizovanje,
- prava građana da budu konsultovani o svim pitanjima kada se zakonom uređuju pitanja kojima se regulišu prava i obaveze Grada Sarajeva,
- prava građana da na zborovima građana razmatraju i daju mišljenja u slučajevima kada Kanton, odnosno općine žele prenijeti pojedine poslove Gradu Sarajevu iz okvira svoje nadležnosti.

Grad Sarajevo može pokrenuti postupak za zaštitu lokalne samouprave odnosno ocjenu ustavnosti zakona i drugih propisa koji ograničavaju lokalnu samoupravu iz nadležnosti Grada Sarajeva, u skladu sa zakonom.

IX-UPRAVNI NADZOR

Član 80.

Upravni nadzor nad aktivnostima organa Grada Sarajeva vrše nadležni Federalni i Kantonalni organi u okviru svojih odgovarajućih područja nadležnosti.

Upravni nadzor ne ograničava pravo organa Grada Sarajeva da samostalno i u skladu sa zakonom upravljaju javnim poslovima koji spadaju u djelokrug njihovih vlastitih nadležnosti.

Član 81.

Upravni nadzor se ostvaruje vršenjem nadzora nad provedbom zakona i drugih propisa kao i zakonitim postupanjem organa Grada Sarajeva i pravnih lica sa javnim ovlaštenjima u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.

Upravni nadzor obuhvata:

- nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koje donose organi Grada Sarajeva, a kojima rješavaju u upravnim stvarima u upravnom postupku,
- nadzor koji organi Grada Sarajeva vrše nad zakonitošću upravnih i drugih akata donesenih od strane pravnih lica sa javnim ovlaštenjima u odnosu na rješavanje o pravima i obavezama građana i pravnih lica prenesenim zakonom ili odlukom Gradskog vijeća,
- inspekcijski nadzor koji vrše organi Grada Sarajeva na način da ostvaruju neposredan uvid u zakonitost rada, poslovanja i postupanja pravnih lica i građana te poduzimaju upravne i druge mjere za koje su ovlašteni zakonom i drugim propisima, odnosno propisom Gradskog vijeća.

Član 82.

Jačanjem transparentnosti rada organa Grada Sarajeva, obaveznom saradnjom sa Ombudsmenom Bosne i Hercegovine i svim posmatračkim tijelima za ljudska prava,

javnom prirodom finansijskih odluka i jačanjem unutrašnjih mehanizama nadzora u oblasti finansija putem interne kontrole i interne revizije u skladu sa zakonom, razvija se sistem nadzora koji ne ugrožava efikasnost rada organa uprave, a reducira upravni nadzor.

Član 83.

Organi Grada Sarajeva su odgovorni za prioritetnu i potpunu provedbu privremenih mjera i sudskih odluka koje sud donese u okviru svoje nadležnosti u vezi sa nadzorom nad radom organa Grada Sarajeva.

X – SARADNJA I UDRUŽIVANJE

1. Saradnja Grada Sarajeva i gradskih općina

Član 84.

Grad Sarajevo i općine koje čine Grad Sarajevo će u obavljanju svojih dužnosti međusobno sarađivati radi obavljanja poslova od zajedničkog interesa, u skladu sa ustavom, zakonom i ovim statutom.

O oblicima i načinu saradnje iz stava 1. ovog člana zaključuje se sporazum, o čemu odlučuje Gradsko vijeće.

2. Saradnja sa općinama izvan Grada Sarajeva

Član 85.

Da bi se osiguralo pravilno funkcionisanje javnih gradskih službi i preduzeća koja u velikoj mjeri obuhvataju i objekte locirane na izvangradskim općinama, općine izvan Grada Sarajeva će biti obavezane zakonskim odredbama da neće sprječavati ili se uplitati u rad ovih gradskih službi i preduzeća. Ovo se odnosi na javne službe koje se bave vodosnabdijevanjem, kanalizacijom, javnim saobraćajem i drugim javnim službama.

Grad Sarajevo se obavezuje da snabdijeva susjedne općine takvim uslugama, prema postignutom dogovoru. Općine će učestvovati u finansiranju ovih usluga tako da participiraju u njihovom finansiranju srazmjerno troškovima izvršenih usluga.

3. Savez općina i gradova

Član 86.

Grad Sarajevo se može udruživati u savez općina i gradova, u skladu sa zakonom.

Odluku o udruživanju Grada Sarajeva u savez općina i gradova donosi Gradsko vijeće, samostalno ili na prijedlog Gradonačelnika.

Odlukom o udruživanju utvrđuju se ciljevi udruživanja, način ostvarivanja tih ciljeva u savezu općina i gradova i druga pitanja od značaja za rad u zajednici općina i gradova.

4. Međunarodna udruženja lokalnih zajednica

Član 87.

Grad Sarajevo može pristupiti međunarodnim udruženjima lokalnih zajednica i saradivati s odgovarajućim lokalnim jedinicama drugih država, u skladu sa zakonom.

Odluku o pristupanju udruženjima, odnosno ostvarivanju saradnje iz prethodnog stava donosi Gradsko vijeće.

5. Odnos i suradnja državnih, entitetskih i kantonalnih vlasti i organa Grada Sarajeva

Član 88.

U vršenju vlasti i ostvarivanje prava i dužnosti građana, Kantonalne vlasti i organi Grada Sarajeva djeluju zajednički na partnerskim osnovama, izuzev u oblasti administrativnog nadzora koji veže Federalne i Kantonalne vlasti u pogledu rada organa Grada Sarajeva.

Grad Sarajevo može Federalnim, odnosno Kantonalnim vlastima na razmatranje upućivati inicijative, prijedloge i sugestije.

Član 89.

U vršenju povjerenih ovlasti, organi Grada Sarajeva primjenjuju sve upute i smjernice koje dobiju od Državnih, Federalnih i Kantonalnih vlasti.

Član 90.

Organi Grada Sarajeva imaju pravo vršenja prenesenih nadležnosti prilagoditi lokalnim uslovima, kada to predviđa zakon ili kada ih za to ovlaste nadležne Državne, Federalne ili Kantonalne vlasti.

XI– NAČIN PROMJENE STATUTA

Član 91.

Prijedlog za promjenu Statuta Grada Sarajeva može podnijeti jedna trećina od ukupnog broja gradskih vijećnika, odnosno Gradonačelnik. Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedavajućem Gradskog vijeća.

Prijedlog za promjenu Statuta Grada Sarajeva razmatra se na sjednici Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće može raspisati referendum za promjenu Statuta Grada Sarajeva.

Član 92.

Ukoliko Gradskom vijeću bude dostavljena inicijativa za promjenu Statuta Grada Sarajeva od općine van područja Grada Sarajeva, kojom se predlaže ulazak općine u sastav Grada Sarajeva, Gradsko vijeće će, ukoliko podrži inicijativu, o tome obavjestiti Skupštinu Kantona Sarajevo.

Član 93.

Promjena Statuta Grada Sarajeva, odnosno autentično tumačenje Statuta Grada Sarajeva usvaja se dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja gradskih vijećnika.

Član 94.

Ukoliko se izmjene Statuta Grada Sarajeva odnose na članove 8, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 36, 41, 42, 49 i 92. ovog Statuta, pojedinačno, one se smatraju usvojenim ukoliko za njih glasaju dvije trećine od ukupnog broja gradskih vijećnika, uključujući najmanje po četiri gradska vijećnika iz reda Bošnjaka, Hrvata, Srba i jednog iz grupe Ostalih.

Član 95.

Poslovnikom Gradskog vijeća bliže se razrađuje postupak promjene, odnosno autentičnog tumačenja Statuta Grada Sarajeva.

XII– PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 96.

Gradske općine su dužne uskladiti Statute općina sa ovim Statutom u roku od 60 dana od dana objavljivanja ovog statuta.

Član 97.

Gramatička terminologija korištenja muškog i ženskog roda u ovom Statutu podrazumijeva uključivanje oba roda.

Član 98.

Prečišćeni tekst Statuta stupa na snagu i primjenjuje se od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".